

Na osnovu čl. 13. i 23. Zakona o osnivanju Nezavisnog operatora sistema za prijenosni sistem u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 35/04) kao i čl. 13., 38. i 41. Statuta Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 89/16 i 84/18), Upravni odbor Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini na svojoj 219. sjednici održanoj dana 21.03.2023. godine, usvojio je

## **PRAVILNIK**

### **O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA NEZAVISNOG OPERATORA SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI**

#### **I. OSNOVNE ODREDBE**

##### **Član 1. (Predmet Pravilnika)**

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Pravilnik) uređuje se unutrašnja organizacija, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa u Nezavisnom operatoru sistema u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: NOSBiH), nadležnosti organizacionih jedinica NOSBiH-a te organizaciona šema NOSBiH-a, kao i druga pitanja koja se odnose na unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta.

##### **Član 2. (Upotreba roda)**

Svi izrazi u ovom Pravilniku dati u jednom gramatičkom rodu odnose se bez diskriminacije i na muškarce i na žene.

##### **Član 3. (Cilj Pravilnika)**

Radi ostvarivanja što povoljnijih rezultata u obavljanju poslova iz djelatnosti za koju je NOSBiH osnovan, ovim pravilnikom precizira se organizacija rada koja osigurava racionalno, ekonomično i efikasno odvijanje radnih postupaka i funkcija, podjelu ukupnog rada, te povezivanje i razvoj dijelova i cjeline poslovnih procesa.

#### **II. ORGANIZACIONE JEDINICE**

##### **Član 4. (Organizacione jedinice)**

(1) Pored Uprave NOSBiH-a, koja je prema Zakonu o osnivanju Nezavisnog operatora sistema za prijenosni sistem u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Zakon o osnivanju NOSBiH-a) jedan od upravljačkih organa, ovim pravilnikom se definišu sektori kao

organizacione jedinice prema vrsti i srodnosti poslova, mogućnosti zaokruživanja procesa rada i opsega optimalnih rezultata rada i to na sljedeći način:

- a) Sektor za upravljanje sistemom u realnom vremenu
- b) Sektor za operativno planiranje
- c) Sektor za tržišne operacije
- d) Sektor za strateško planiranje i razvoj
- e) Sektor za informacione i komunikacione tehnologije
- f) Sektor za ekonomske poslove
- g) Sektor za pravne poslove
- h) Sektor za korporativne poslove.

(2) Unutrašnja organizacija NOSBiH-a određena je općom šemom upravljanja i rukovođenja NOSBiH-om, organizacionom šemom NOSBiH-a, te odredbama ovog pravilnika i osnovnim djelatnostima pojedinih sektora kao organizacionih jedinica NOSBiH-a.

#### **Član 5.** **(Zastupanje i predstavljanje NOSBiH-a)**

Prema odredbama Zakona i Statuta, NOSBiH zastupa i predstavlja generalni direktor.

#### **Član 6.** **(Sastav, imenovanje i mandat članova Uprave)**

- (1) NOSBiH ima Upravu koju čine generalni direktor i dva člana Uprave. Generalnog direktora imenuje Upravni odbor. Članove Uprave predlaže generalni direktor, a imenuje Upravni odbor.
- (2) Mandat članova Uprave vezan je za mandat generalnog direktora NOSBiH-a. Članovima Uprave mandat prestaje istekom mandata generalnog direktora. Po isteku mandata član Uprave može biti ponovo imenovan, vraćen na svoje prethodno radno mjesto ili raspoređen na adekvatno radno mjesto u skladu sa stručnom spremom i radnim iskustvom.
- (3) Administrativnu i operativnu pomoć u radu Uprave pruža sekretar NOSBiH-a, rukovodioci sektora a po potrebi i drugi zaposlenici.

#### **Član 7.** **(Prava, odgovornosti i ovlaštenja generalnog direktora i članova Uprave)**

- (1) Prava, odgovornosti i ovlaštenja generalnog direktora NOSBiH-a regulisana su Zakonom o osnivanju NOSBiH-a, Statutom NOSBiH-a, Ugovorom o radu generalnog direktora i drugim općim aktima NOSBiH-a.
- (2) Odredbe o radu Uprave NOSBiH-a, pravima i odgovornostima članova Uprave NOSBiH-a, osim generalnog direktora, mogu se regulisati odlukom Upravnog odbora o pravima, odgovornostima i ovlaštenjima članova Uprave, ovim pravilnikom i Poslovníkom o radu Uprave NOSBiH-a, kojeg usvaja Uprava NOSBiH-a uz saglasnost Upravnog odbora.
- (3) Odluka o pravima, odgovornostima i ovlaštenjima članova Uprave zasnivat će se na sljedećim načelima:

- a) Članovi Uprave svoje su obaveze dužni ispunjavati u skladu sa Zakonom o osnivanju NOSBiH-a, Statutom NOSBiH-a i općim aktima NOSBiH-a i to sa dužnom pažnjom dobrog privrednika, odnosno dobrog člana Uprave, te uvijek voditi računa o interesima NOSBiH-a kao pravnog lica.
- b) Uprava NOSBiH-a uz saglasnost Upravnog odbora utvrđuje strategiju NOSBiH-a te vodi računa o njenoj primjeni.
- c) Uprava NOSBiH-a osigurava odgovarajuće upravljanje rizicima i kontrolu rizika u NOSBiH-u.
- d) Uprava NOSBiH-a je za svoj rad odgovorna Upravnom odboru NOSBiH-a.

### **Član 8.** **(Poslovi članova Uprave)**

(1) Članovi Uprave NOSBiH-a, obavljaju sljedeće poslove:

- a) Zajedno sa generalnim direktorom učestvuju u vođenju poslova NOSBiH-a.
- b) Zajedno sa generalnim direktorom donose odluke NOSBiH-a, na osnovu analize očekivane koristi, rizika i otvorene rasprave.
- c) Rade i ostale poslove koji budu utvrđeni odlukom Upravnog odbora NOSBiH-a, odnosno podjelom poslova unutar Uprave, a na osnovu Poslovnika o radu Uprave.
- d) Rade poslove određene Opisom radnih mjesta za radno mjesto član Uprave – izvršni direktor.

(2) Članovi Uprave – izvršni direktori koordiniraju radom podjednakog broja sektora, što će se posebno utvrditi odlukom Upravnog odbora.

(3) Pored Članova Uprave NOSBiH ima sekretara, koordinatora za Operativni centar NOSBiH-a i savjetnike Uprave koji generalnom direktoru i Upravi pomažu u realizaciji zadataka i poslova utvrđenih ovim pravilnikom. Oni nisu članovi Uprave, ali mogu prisustvovati sastancima Uprave.

### **Član 9.** **(Mijenjanje generalnog direktora u slučaju odsutnosti ili spriječenosti)**

U slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti za obavljanje poslova, generalnog direktora NOSBiH-a u rukovođenju i organizovanju poslova u NOSBiH-u mijenja jedan od članova Uprave ili, izuzetno, u slučaju spriječenosti članova Uprave, drugi zaposlenik kojeg svojom odlukom ovlasti generalni direktor ili, u slučaju da odluku ne može donijeti generalni direktor, odlukom Upravnog odbora NOSBiH-a.

### **Član 10.** **(Mijenjanje članova Uprave u slučaju spriječenosti ili odsutnosti)**

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti članova Uprave NOSBiH-a zamjenjuju ih sa svim ovlaštenjima i dužnostima, osim ograničenja predviđenih drugim općim aktima NOSBiH-a, zaposlenici NOSBiH-a koje oni odrede uz prethodnu saglasnost generalnog direktora.

**Član 11.**  
**(Pravila o unutrašnjoj organizaciji)**

Unutrašnja organizacija NOSBiH-a, odnosno sastav zaposlenika NOSBiH-a, zasnivat će se na sljedećim pravilima:

- a) Upravu NOSBiH-a čine generalni direktor i dva člana Uprave - izvršna direktora. U Upravi je obavezan jednak broj predstavnika svakog od tri konstitutivna naroda u BiH.
- b) Na radnim mjestima sekretara i rukovodioca sektora obavezan je jednak broj predstavnika svakog od tri konstitutivna naroda u BiH.
- c) NOSBiH će voditi računa, u skladu sa Zakonom o radu u institucijama BiH, da među zaposlenicima nacionalna i etnička struktura bude u skladu sa posljednjim popisom stanovništva u Bosni i Hercegovini.

**Član 12.**  
**(Organizacija rada u sektorima)**

- (1) Rukovodioci sektora rukovode sektorima i u njima organizuju rad.
- (2) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti nekog od rukovodilaca sektora zamjenjuju ih zaposlenici NOSBiH-a koje oni ovlaste, uz prethodnu saglasnost Uprave.

**Član 13.**  
**(Sektor za upravljanje sistemom u realnom vremenu)**

U Sektoru za upravljanje sistemom u realnom vremenu obavljaju se sljedeći poslovi:

- a) upravljanje elektroenergetskim sistemom u realnom vremenu (upravljanje, manipulacije, dinamički dispečing, postizanje balansa električne energije odnosno balansiranje elektroenergetskog sistema)
- b) upravljanje unutar dnevnim tržištem balansne energije
- c) upravljanje elektroenergetskim sistemom u hitnim slučajevima
- d) redispečing proizvodnje
- e) koordinacija planova proizvodnje, odnosno isključenja
- f) odobravanje interventnih radova u unutar dnevnim aktivnostima
- g) koordinacija rada sa susjednim operatorima prijenosnog sistema i drugim članicama ENTSO-E, kao i razmjena podataka u realnom vremenu sa sigurnosnim koordinacionim centrom
- h) dodjela prekograničnih kapaciteta, prijem i usaglašavanje nominovanih transakcija u unutar dnevnim aktivnostima.

**Član 14.**  
**(Sektor za operativno planiranje)**

U Sektoru za operativno planiranje obavljaju se sljedeći poslovi:

- a) procjena iznosa prekograničnih prijenosnih kapaciteta
- b) analiza za procjenu sigurnosti mreža

- c) procjena raspoloživih kapaciteta proizvodnje i margine snabdijevanja tokom godine
- d) procjena potrebnog iznosa pomoćnih usluga
- e) upravljanje balansom tržištem u vremenskom okviru dan unaprijed
- f) koordinacija godišnjih, mjesečnih i sedmičnih planova proizvodnje te isključenja
- g) nabavka pomoćnih usluga na dnevnom nivou
- h) aktivnosti za dan unaprijed
- i) izrada Bilansa električne energije na mreži prijenosa
- j) izrada modela za procjenu srednjoročne i kratkoročne adekvatnosti na regionalnom i evropskom nivou
- k) izračun zone opservabilnosti relevantnih elemenata za koordinaciju isključenja elemenata mreže i eksterne liste ispada
- l) koordinacija korektivnih akcija u vremenskom okviru dan unaprijed
- m) izrada godišnjih, mjesečnih, sedmičnih i unutar dnevnih modela mreže te modela za dan unaprijed
- n) koordinirani izračun potrebnih rezervi za obnovu frekvencije FRR
- o) koordinirana prognoza zagušenja mreže
- p) obuka inženjera za koordinaciju rada tima te inženjera za upravljanje sistemom u realnom vremenu na simulatoru za obuku.

### **Član 15.** **(Sektor za tržišne operacije)**

U Sektoru za tržišne operacije obavljaju se sljedeći poslovi:

- a) dodjeljivanje EIC kodova i registracija tržišnih učesnika
- b) registracija kompanija za učestvovanje na aukcijama za dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta koje organizuje NOSBiH
- c) izrada izvještaja o dodijeljenim prekograničnim kapacitetima
- d) upravljanje podacima mjerenja
- e) usaglašavanje podataka sa susjednim operatorima sistema i koordinatorom LFC bloka
- f) obračun razmjene električne energije sa susjednim operatorima prijenosnih sistema
- g) koordinacija i usaglašavanje finansijskog poravnanja između LFC područja
- h) kontrola poravnanja preko mehanizma za međusobnu kompenzaciju operatora sistema – ITC
- i) nabavka balansnih kapaciteta i balansne energije te drugih pomoćnih usluga, u skladu sa usvojenim procedurama
- j) priprema odgovarajućih ugovornih okvira za podršku funkcionisanju balansnog mehanizma i sistema pomoćnih usluga
- k) upravljanje podacima za balansni mehanizam
- l) obračun pomoćnih usluga i izrada odgovarajućih izvještaja
- m) analiza i praćenje rada balansnog tržišta električne energije u cilju promjena i unapređenja postojećih procesa
- n) registracija balansno odgovornih strana i obračun debalansa
- o) analiza pohranjenih podataka i izrada potrebnih dnevnih, kvartalnih, mjesečnih i godišnjih izvještaja o tokovima električne energije, ostvarenim gubicima električne energije na prijenosnoj mreži, pomoćnim uslugama i balansnom tržištu
- p) izrada izvještaja o unutrašnjoj i prekograničnoj trgovini

q) saradnja sa korisnicima EE sistema, tržišnim učesnicima, regulatorima, ENTSO-E i drugim stranama u vezi sa pitanjima koja se odnose na učešće na tržištu električne energije u BiH i balansnom tržištu električne energije.

### **Član 16.** **(Sektor za strateško planiranje i razvoj)**

U Sektoru za strateško planiranje i razvoj obavljaju se sljedeći poslovi:

- a) strateško planiranje i razvoj poslovnih procesa iz domena rada EES-a i tržišta električne energije
- b) izrada indikativnog plana razvoja proizvodnje za desetogodišnji period
- c) revizija dugoročnog plana razvoja prijenosne mreže za desetogodišnji period
- d) praćenje, razvoj i implementacija relevantnih tehničkih i komercijalnih pravila
- e) procjena perspektiva razvoja sistema u zavisnosti od implementacije projekata na prijenosnoj mreži
- f) provođenje procedure priključenja korisnika na prijenosnu mrežu BiH
- g) analiza rada sistema i pogonskih događaja
- h) praćenje, razvoj i implementacija mehanizama balansnog tržišta i pripadajućih procesa u skladu sa zahtjevima ENTSO-E
- i) izrada i implementacija međunarodnih sporazuma koji regulišu rad regulacione oblasti BiH u sklopu sinhronne oblasti kontinentalne Evrope
- j) saradnja sa međunarodnim institucijama i kompanijama (ENTSO-E, Sekretarijat energetske zajednice, SCC, SEE CAO itd.) i operatorima prijenosnih sistema, u domenu strateškog planiranja i razvoja sistema te regulatornih poslova
- k) saradnja sa relevantnim državnim i entitetskim institucijama (ministarstvima, regulatornim komisijama itd.) u domenu strateškog planiranja i razvoja sistema, te regulatornih poslova
- l) koordinacija u izradi i implementaciji strateških studija i projekata razvoja sistema i tržišta, kao i istraživačkih projekata finansiranih od strane relevantnih institucija EU
- m) tehnička politika.

### **Član 17.** **(Sektor za informacione i komunikacione tehnologije)**

U Sektoru za informacione i komunikacione tehnologije obavljaju se sljedeći poslovi:

- a) stalno praćenje savremenih trendova i tehnologija u sistemima upravljanja, telekomunikacijama i IKT sistemima te njihova primjena u realizaciji projekata u NOSBiH-u
- b) praćenje životnih ciklusa IKT opreme
- c) priprema tehničkih specifikacija za projekte iz oblasti sistema SCADA/EMS i pratećih funkcija, telekomunikacija, IKT sistema, cyber sigurnosti i implementacija tih projekata u NOSBiH
- d) strategija, planiranje i razvoj tehničkog sistema upravljanja (SCADA/EMS) informacionih i komunikacionih sistema
- e) organizacija obuke osoblja za rad na korištenju i održavanju informacionih sistema
- f) organizacija i koordinacija održavanja, ažuriranja i potrebnih nadogradnji (upgrade) IKT sistema koje koristi NOSBiH

- g) aktivno učestvovanje u tijelima i radnim grupama ENTSO-E iz domena informacionih i komunikacionih tehnologija, i učešće u implementaciji ENTSO-E projekata u NOSBiH
- h) osiguranje adekvatne IKT podrške za poslovne procese u NOSBiH-u
- i) podrška ostalim organizacionim jedinicama NOSBiH u definisanju potreba za informacionim i komunikacionim tehnologijama
- j) osiguravanje harmonizacije i interoperabilnosti IKT infrastrukture NOSBiH-a
- k) praćenje ispravnosti i održavanje drugih sredstava za podršku rada IKT sistema (UPS, agregat, serverske klime) i predlaganje njihovog unapređenja
- l) razmjena relevantnih informacija i iskustava o kibernetičkim (cyber) prijetnjama i incidentima sa drugim subjektima u EE sektoru u BiH, regionu i svijetu, kao i drugim organizacijama i institucijama koje se bave pitanjima kibernetičke (cyber) sigurnosti,
- m) razvoj, administriranje, nadogradnja i ažuriranje web stranice NOSBiH-a.

**Član 18.**  
**(Sektor za ekonomske poslove)**

U Sektoru za ekonomske poslove obavljaju se sljedeći poslovi:

- a) finansijsko planiranje te izrada poslovnog i finansijskih planova
- b) upravljačko računovodstvo i izvještavanje
- c) finansijsko računovodstvo i izvještavanje
- d) upravljanje gotovinskim tokovima i odnosi sa bankama
- e) blagajničko poslovanje
- f) izvještavanje o kreditima
- g) priprema novih kredita
- h) porezi
- i) priprema tarifa NOSBiH-a koje se podnose na odobrenje regulatoru
- j) fakturisanje tarifa NOSBiH-a
- k) finansijski nadzor nad procesima tržišnog poravnanja
- l) procjena investicija
- m) savjeti iz oblasti ekonomskih pitanja.

**Član 19.**  
**(Sektor za pravne poslove)**

U Sektoru za pravne poslove obavljaju se sljedeći poslovi:

- a) priprema i izrada općih akata NOSBiH-a i njihovih izmjena i dopuna
- b) praćenje zakonskih i regulatornih propisa u cilju usklađivanja općih akata NOSBiH-a sa tim propisima
- c) pregled svih zakonskih i podzakonskih akata koji imaju uticaja na aktivnosti NOSBiH-a
- d) analiziranje pravnih propisa vezanih za djelovanje NOSBiH-a
- e) priprema zahtjeva za izmjene registracije NOSBiH-a
- f) učestvovanje u pripremi zahtjeva za izdavanje licence za djelatnost NOSBiH-a
- g) učestvovanje u pripremi zahtjeva za odobrenje tarifa NOSBiH-a
- h) provođenje postupka javnih nabavki sa sektorima u kojim se javna nabavka realizuje

- i) izrada ugovora o javnim nabavkama
- j) politika i administracija ljudskih resursa
- k) provođenje javnih oglasa za prijem zaposlenika
- l) izrada pojedinačnih pravnih akata koji se odnose na prava i obaveze zaposlenika
- m) izrada ugovora o radu, aneksa ugovora o radu i prijavljivanje zaposlenika u nadležnu poresku upravu
- n) učestvovanje u eventualnim sporovima pred sudskim, upravnim i drugim organima u koje je uključen NOSBiH
- o) saradnja sa vanjskim pravnim saradnicima odnosno advokatima
- p) izrada odgovora na akte regulatora te institucija i organa vlasti u BiH koji se odnose na djelokrug Sektora
- r) eventualno vođenje disciplinskog postupka.

## **Član 20.** **(Sektor za korporativne poslove)**

U Sektoru za korporativne poslove obavljaju se sljedeći poslovi:

- a) administrativno-poslovni opći procesi (tajništvo, zajednički poslovi te asistencija u općim i administrativnim poslovima višem menadžmentu, radnim timovima i grupama)
- b) učestvovanje u provođenju procedura javnih korporativnih nabavki (osiguranja, registracije vozila, nabava zajedničkih uređaja i opreme)
- c) učešće u međuresornim zajedničkim poslovima (prevodilački, lektorski, sigurnosni i sl., poslovi)
- d) odnosi s javnošću, uključujući poslove prevođenja i lektoriranja općih i pojedinačnih akata
- e) koordinacija korištenja komunalnih i telekomunikacijskih usluga te usluga snabdijevanja električnom energijom i sl.
- f) poslovi fizičkog i tehničkog osiguranja te zaštite objekata i imovine NOSBIH-a kao i koordinacija poslova vezanih za sigurnost objekata koje koristi NOSBiH i primjena plana sigurnosti
- g) poslovi sistema tehničke zaštite koji su propisani zakonom i preduzimanje koraka u njihovoj realizaciji (atesti i redovni pregledi), uključujući sistem hlađenja i grijanja (uređaji za klimatizaciju i ventilaciju) stabilnog gašenja i plinodjave kao i poslovi zaštite i funkcioniranje videonadzora, alarmnih i protupožarnih te vatrodojavnih sistema
- h) poslovi službenog prijevoza, održavanja službenih vozila te osiguranje svih drugih oblika asistencije,
- i) poslovi čišćenja, održavanja higijene i uslužne aktivnosti (usluge posluživanja hladnih i toplih napitaka, održavanje zajedničkih prostorija i drugih pomoćnih prostorija, domarski poslovi)
- j) poslovi arhiviranja i izdvajanja arhivske građe.

### **III. OPIS RADNIH MJESTA**

#### **Član 21.**

##### **(Načela rukovođenja i organizacije rada u NOSBiH-u)**

Rukovođenje i organizacija rada u NOSBiH-u zasniva se na sljedećim načelima:

- a) Svaki zaposlenik izvršava poslove iz opisa svog radnog mjesta.
- b) Mjesto rada zaposlenika je, u pravilu, u sjedištu NOSBiH-a, a u slučaju potrebe i po prirodi posla mjesto rada može biti i u Operativnom centru NOSBiH-a u Palama (u daljem tekstu: Operativni centar NOSBiH-a), što će biti regulisano pojedinačnim ugovorom o radu.
- c) Obaveze u vezi sa poslovima i radnim zadacima zaposlenik preuzima od neposrednog rukovodioca kojem je odgovoran za njihovo izvršenje.
- d) Svaki rukovodilac ujedno je i izvršilac naloga kojeg je dobio od neposrednog višeg rukovodioca.

#### **Član 22.**

##### **(Opis radnih mjesta)**

(1) Opisom radnih mjesta utvrđuju se radna mjesta i poslovi koji predstavljaju sadržaj rada svakog radnog mjesta te posebni uslovi koji se moraju zadovoljiti za zasnivanje radnog odnosa.

(2) Opis, popis radnih mjesta i organizaciona šema nalazi se u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

#### **Član 23.**

##### **(Obavljanje poslova osim onih predviđenih opisom poslova)**

(1) Osim poslova utvrđenih sistematizacijom i opisom poslova, kao sastavnog dijela ovog pravilnika, zaposlenik je dužan obavljati i sve ostale poslove koji s obzirom na organizaciju rada, interna pravila i uputstva NOSBiH-a, pravila i standarde struke, spadaju u njegov djelokrug rada te sve poslove i radne zadatke koje mu je privremeno ili trajno, u skladu sa Zakonom o radu u institucijama BiH i sklopljenim ugovorom o radu, naloži generalni direktor NOSBiH-a ili rukovodilac kojem je podređen.

(2) Zaposlenik NOSBiH-a učestvuje u radu odgovarajućih ENTSO-E grupa, radnih i ekspertnih grupa te implementaciji projekata ENTSO-E u NOSBiH-u, po nalogu Uprave NOSBiH-a ili rukovodioca nadležnog sektora.

#### **Član 24.**

##### **(Sadržaj pojedinačnog opisa radnog mjesta)**

Pojedinačni opis radnih mjesta za svako radno mjesto sadrži:

- a) naziv organizacione jedinice (ukoliko je to potrebno)
- b) grupu poslova u organizacionoj jedinici (ukoliko je to potrebno)
- c) naziv radnog mjesta

- d) naznaku o neposrednoj odgovornosti
- e) opis poslova
- f) posebne uslove
- g) broj izvršilaca
- h) broj radnog mjesta.

**Član 25.**  
**(Radno iskustvo kao uslov za obavljanje poslova)**

Kada je radno iskustvo jedan od neophodnih uslova za obavljanje poslova na određenom radnom mjestu, u pravilu, će se tražiti iskustvo u struci u skladu sa posebnim uslovima za određeno radno mjesto.

**Član 26.**  
**(Pravila o primjeni propisa koji je u suprotnosti sa višim propisom)**

Ukoliko za vrijeme važenja ovog pravilnika bilo koja odredba dođe u suprotnost sa prisilnom odredbom naknadno donesenog zakona ili drugog propisa, to neće imati uticaja na valjanost ovog pravilnika u cjelini, već će se umjesto odredbe suprotne zakonu ili drugom propisu, neposredno primijeniti odgovarajuća odredba zakona, ili drugog propisa.

**Član 27.**  
**(Način popunjavanja radnih mjesta)**

Popunjavanje radnih mjesta prema ovom pravilniku vršit će se u skladu sa poslovnim potrebama i finansijskim mogućnostima NOSBiH-a.

**Član 28.**  
**(Izmjene i dopune Pravilnika)**

Izmjene i dopune ovog pravilnika vršit će se prvenstveno na način i po postupku koji je predviđen za njegovo donošenje.

**Član 29.**  
**(Prestanak primjene pravilnika)**

Danom početka primjene ovog pravilnika prestaju da važe:

- a) Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini sa opisom radnih mjesta broj: 36/2017 od 11.09.2017. godine,
- b) Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini sa opisom radnih mjesta broj: 40/19 od 14.06.2019. godine,
- c) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini sa opisom radnih mjesta broj: 49/21 od 19.11.2021. godine,

- d) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini sa opisom radnih mjesta broj: 73/22 od 28.09.2022. godine.

#### IV. ZAVRŠNA ODREDBA

##### Član 30. (Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.05.2023. godine.



Predsjednik

Upravnog odbora NOSBiH-a

dr. Ahmed Ahmić

Broj: 14/23

Datum: 21.03.2023. godine

## OPIS RADNIH MJESTA U NOSBiH-u

### Generalni direktor

<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Generalni direktor</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>Upravnom odboru NOSBiH-a</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Uspostavlja efikasnu strategiju NOSBiH-a.</li><li>2. Usmerava izradu plana poslovanja i njegovu implementaciju.</li><li>3. Osigurava adekvatne resurse NOSBiH-a u smislu finansija, adekvatno osposobljenog osoblja i opreme.</li><li>4. Uspostavlja sisteme i procedure za efikasno upravljanje NOSBiH-om.</li><li>5. Nadgleda aktivnosti rukovodilaca koji su mu neposredno odgovorni.</li><li>6. Osigurava da performanse NOSBiH-a budu zadovoljavajuće, kako u tehničkom, tako i u finansijskom pogledu; mjeri performanse NOSBiH-a u odnosu na njegovu misiju i postavljene ciljeve, planove i proračune te, tamo gdje je to potrebno, usvaja mjere za otklanjanje nedostataka.</li><li>7. Olakšava razvoj i funkcionisanje tržišta električne energije u BiH.</li><li>8. Održava efikasnu komunikaciju s vladama entiteta Federacije BiH i Republike Srpske, Vijećem ministara BiH, DERK-om, elektroenergetskim kompanijama u BiH i ostalim relevantnim stranama uključujući međunarodne organizacije.</li><li>9. Osigurava da NOSBiH radi u skladu sa svim relevantnim zakonima i propisima.</li><li>10. Nadgleda poslovanje NOSBiH-a u pravnom smislu i u mjeri u kojoj je to prikladno, zastupa NOSBiH u pravnim sporovima.</li><li>11. Izrađuje pravilnike i Etički kodeks koji se podnose Upravnom odboru na usvajanje; vrši njihov pregled i po potrebi podnosi zahtjev za izmjene Upravnom odboru.</li><li>12. Odlučuje o organizacionim pitanjima, uključujući prijedlog postavljenja i razrješenja članova Uprave NOSBiH-a u skladu sa Zakonom o osnivanju NOSBiH-a, Statutom NOSBiH-a i Pravilnikom; postavlja i razrješava ostale rukovodioce.</li><li>13. Priprema godišnji izvještaj o poslovnim aktivnostima koji se dostavlja na pregled Upravnom odboru.</li><li>14. Osigurava implementaciju odluka Upravnog odbora.</li><li>15. Po nalogu Upravnog odbora obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a, koji su u skladu sa Zakonom o osnivanju NOSBiH-a, Statutom NOSBiH-a i pravilnicima.</li></ol>

	16. U izvršavanju svojih obaveza, generalni direktor će usko saradivati sa ostalim članovima Uprave. On će, na odgovarajući način, dodjeljivati zadatke članovima Uprave i ostalom osoblju NOSBiH-a, ali će imati konačnu odgovornost za sve aspekte djelovanja NOSBiH-a.
<b>Posebni uslovi:</b>	univerzitetska diploma iz tehničkih, ekonomskih ili pravnih nauka ili ekvivalentne kvalifikacije
	najmanje 10 godina (5 godina na rukovodnim pozicijama)
	poznavanje engleskog jezika
	značajno iskustvo i stručnost u područjima prijenosa električne energije, usluga električne energije, pravnog restrukturiranja i reformi elektroenergetskog sektora, privatizacije, finansija, računovodstva, konkurentnosti, tržišta, regulacije ili potreba korisnika prijenosne mreže za uslugama električne energije
	iskustvo na poslovima upravljanja na višem nivou
	poznavanje rada na računaru
<b>Broj radnog mjesta:</b>	1

### Član Uprave

<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Član Uprave – izvršni direktor</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>generalnom direktoru i Upravnom odboru NOSBiH-a</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vršiti nadzor i kontrolu nad određenim organizacionim jedinicama NOSBiH-a.</li> <li>2. Učestvuje u utvrđivanju strategije NOSBiH-a te vodi računa o njenoj primjeni uz saglasnost Upravnog odbora.</li> <li>3. Daje svoj doprinos osiguranju odgovarajućeg upravljanja rizicima i kontrole rizika u NOSBiH-u.</li> <li>4. Učestvuje u donošenju svih odluka iz nadležnosti generalnog direktora.</li> <li>5. Učestvuje u periodičnom razmatranju stepena ostvarenja strateških ciljeva NOSBiH-a.</li> <li>6. Redovno i pravovremeno izvještava Upravni odbor o pitanjima važnim za NOSBiH iz područja u kom vrši opću kontrolu i nadzor.</li> <li>7. Učestvuje u izradi i daje saglasnost na izvještaje koji se podnose Upravnom odboru.</li> <li>8. Učestvuje u izradi i daje saglasnost na nacрте i prijedloge Finansijskog plana, Plana investicija ili bilo kog drugog cjelovitog investicionog programa koji se dostavlja Upravnom odboru na analizu i usvajanje.</li> </ol>

	<p>9. Daje naloge i uputstva rukovodiocima sektora u cilju realizacije odluka koje su od bitne važnosti za NOSBiH.</p> <p>10. Po nalogu generalnog direktora mijenja ga u slučaju spriječenosti i odsustva.</p> <p>11. Po nalogu generalnog direktora obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</p>
<b>Posebni uslovi:</b>	univerzitetska diploma iz tehničkih, ekonomskih ili pravnih nauka ili ekvivalentne kvalifikacije
	najmanje 7 godina (5 godina na rukovodnim pozicijama)
	poznavanje engleskog jezika
	iskustvo i stručnost u područjima prijenosa električne energije, usluga električne energije, pravnog restrukturiranja i reformi elektroenergetskog sektora, privatizacije, finansija, računovodstva, konkurentnosti, tržišta, regulacije ili potreba korisnika prijenosne mreže za uslugama električne energije
	iskustvo na poslovima upravljanja na višem nivou
	poznavanje rada na računaru
<b>Broj izvršilaca:</b>	2
<b>Broj radnog mjesta:</b>	2

#### **Sekretar NOSBiH-a**

<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Sekretar NOSBiH-a</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>generalnom direktoru, Upravi i Upravnom odboru NOSBiH-a</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pomaže generalnom direktoru i članovima Uprave u izvršavanju njihovih zadataka.</li> <li>2. Provodi odluke generalnog direktora i Uprave,</li> <li>3. Koordinira aktivnosti sa rukovodiocima sektora u svim pitanjima koja zahtijevaju angažman dva ili više sektora.</li> <li>4. Predsjedniku Upravnog odbora pomaže u zakazivanju sjednica te stvaranju formalnih i tehničkih uslova za njihovo održavanje.</li> <li>5. Po uputama predsjednika Upravnog odbora vrši aktivnosti za zakazivanje i održavanje sjednica Upravnog odbora.</li> <li>6. Organizuje sastanke Savjetodavnog vijeća u skladu sa zakonom te osigurava administrativnu podršku Savjetodavnom vijeću u izvršavanju njegovih funkcija.</li> <li>7. Obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe Upravnog odbora.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Vodi zapisnike sa sjednica Upravnog odbora i stara se o njihovom arhiviranju.</li> <li>9. Pomaže Upravi u implementaciji odluka Upravnog odbora.</li> <li>10. Redovno i pravovremeno izvještava Upravni odbor o pitanjima važnim za NOSBiH.</li> <li>11. Učestvuje u izradi izvještaja koja se podnose Upravnom odboru.</li> <li>12. Učestvuje u izradi nacрта i prijedloga Finansijskog plana, Plana investicija ili bilo kojeg drugog cjelovitog investicionog programa koji se dostavlja Upravnom odboru na analizu i usvajanje.</li> <li>13. Osigurava da NOSBiH bude adekvatno osposobljen za rješavanje regulatornih pitanja.</li> <li>14. Vodi pregled regulatornih pitanja u BiH, razvija i vrši pregled politike u pogledu regulatornih pitanja, daje preporuke generalnom direktoru te na odgovarajući način učestvuje u razmatranjima koja se tiču regulacije električne energije u BiH.</li> <li>15. Koordinira odnose sa DERK-om i, po potrebi, zastupa NOSBIH pred DERK-om.</li> <li>16. Koordinira odnose sa institucijama u BiH.</li> <li>17. Koordinira odnose sa međunarodnim institucijama.</li> <li>18. U saradnji sa rukovodiocem Sektora za ekonomske poslove predložene tarife NOSBiH-a dostavlja DERK-u na odobrenje.</li> <li>19. U međunarodnim okvirima prati razvoj u oblasti regulacije električne energije, a posebno u oblasti tarifne metodologije za prijenosne mreže i upravljanje sistemom.</li> <li>20. Po nalogu generalnog direktora obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</li> </ol>
<b>Posebni uslovi:</b>	<p>visoka stručna sprema iz pravnih nauka</p> <p>najmanje 6 godina radnog iskustva (3 godine na rukovodnim pozicijama)</p> <p>poznavanje engleskog jezika</p> <p>poznavanje rada na računaru</p>
<b>Broj izvršilaca:</b>	1
<b>Broj radnog mjesta:</b>	3

## Savjetnik Uprave

<b>Grupa poslova:</b>	savjetodavna stručna pomoć
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	Savjetnik Uprave
<b>Odgovornost prema:</b>	generalnom direktoru i Upravi NOSBiH-a
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Savjetuje generalnog direktora i članove Uprave u izvršavanju njihovih zadataka.</li> <li>2. Savjetuje generalnog direktora i Upravu o pojedinim stručnim pitanjima.</li> <li>3. Po nalogu generalnog direktora učestvuje u radu radnih tijela i komisija koje imenuje generalni direktor.</li> <li>4. Po nalogu generalnog direktora saraduje sa rukovodiocima organizacionih jedinica u pojedinim pitanjima iz njihove nadležnosti, u cilju produktivnijeg obavljanja njihovih poslova.</li> <li>5. Po nalogu generalnog direktora učestvuje na sastancima u slučaju spriječenosti generalnog direktora ili člana Uprave.</li> <li>6. Po nalogu generalnog direktora pomaže Upravi u implementaciji odluka Upravnog odbora.</li> <li>7. Po nalogu generalnog direktora vodi računa o implementaciji odluka generalnog direktora.</li> <li>8. Po nalogu generalnog direktora učestvuje u međunarodnim aktivnostima i saradnji sa drugim institucijama.</li> <li>9. Upravi pomaže u izradi nacrtu i prijedloga Finansijskog plana, Plana investicija ili bilo kog drugog cjelovitog investicionog programa koji se dostavlja Upravnom odboru na analizu i usvajanje.</li> <li>10. Po nalogu generalnog direktora obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</li> </ol>
<b>Posebni uslovi:</b>	univerzitetska diploma iz tehničkih, ekonomskih ili pravnih nauka ili ekvivalentne kvalifikacije najmanje 10 godina poznavanje engleskog jezika iskustvo na poslovima upravljanja na višem nivou poznavanje rada na računaru
<b>Broj izvršilaca:</b>	2
<b>Broj radnog mjesta:</b>	4

## Savjetnik Uprave

<b>Grupa poslova:</b>	<b>međunarodna saradnja</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Savjetnik Uprave</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>generalnom direktoru i Upravi NOSBiH-a</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Po nalogu generalnog direktora učestvuje u radu radnih tijela i komisija koje imenuje generalni direktor.</li><li>2. Savjetuje generalnog direktora i upravu o pojedinim stručnim pitanjima.</li><li>3. Obavlja aktivnosti upravljanja projektima u vezi sa međunarodno-regulatornim poslovima.</li><li>4. Pruža stručnu pomoć generalnom direktoru prilikom definisanja politike zaključivanja međudržavnih dokumenata kojima se stvara državno-pravni okvir za uspostavljanje i razvijanje međunarodne saradnje u oblasti energetike.</li><li>5. Prati i analizira međunarodno-pravne instrumente i regulativne osnove u energetici.</li><li>6. Bavi se izradom, usaglašavanjem i zaključivanjem programa i protokola o saradnji.</li><li>7. Prati međunarodnu politiku u oblasti energetike i predlaže odgovarajuće mjere i aktivnosti za usklađivanje nacionalnih prioriteta i pristupanje međunarodnoj saradnji.</li><li>8. Definiše prioritete, oblike, sadržaj i modalitet međunarodne saradnje te prati njihovo ostvarivanje.</li><li>9. Sarađuje sa ENTSO-E, Energetskom zajednicom, Međunarodnom agencijom za obnovljive izvore energije, kao i drugim međunarodnim organizacijama u oblasti energetike.</li><li>10. Učestvuje u definisanju i realizaciji investicionih projekata i osigurava njihovo finansiranje iz fondova EU i međunarodne pomoći.</li><li>11. Obavlja sve poslove vezane za planiranje i identifikaciju projekata koji se finansiraju iz sredstava EU i drugih fondova međunarodne pomoći.</li><li>12. Sarađuje sa nacionalnim, evropskim i drugim međunarodnim institucijama relevantnim za programe i projekte EU i drugih međunarodnih donatora u oblasti energetike.</li><li>13. Učestvuje u definisanju strategije NOSBiH-a i obavlja poslove strateškog planiranja.</li><li>14. Predlaže smjernice vezano za nastup i djelovanje NOSBiH-a u organizaciji ENTSO-E i tijelima Energetske zajednice jugoistočne Evrope, kao i drugim međunarodnim organizacijama iz delokruga rada NOSBiH-a.</li><li>15. Predstavlja NOSBiH u organizaciji ENTSO-E i tijelima Energetske zajednice jugoistočne Evrope, kao i u drugim</li></ol>

	<p>međunarodnim organizacijama iz delokruga rada NOSBiH-a.</p> <p>16. Učestvuje na domaćim i međunarodnim konferencijama vezanim za poslove iz delokruga rada NOSBiH-a.</p> <p>17. Analizira inicijative i materijale za učešće u pregovorima sa međunarodnim asocijacijama i tijelima iz delokruga rada NOSBiH-a.</p> <p>18. Analizira pripremljenu komunikaciju sa međunarodnim asocijacijama i tijelima iz delokruga rada NOSBiH-a i pruža podršku učešću u njihovim radnim grupama.</p> <p>19. Analizira materijale za učešće na domaćim i međunarodnim konferencijama vezanim za poslove iz delokruga rada NOSBiH-a.</p> <p>20. Pruža podršku u procjeni i identifikaciji međunarodnih i regulatornih rizika, razvoju strategija za odgovor na rizike i komunikaciji rizika te otvorenih pitanja na pojedinačnim portfolio komponentama.</p> <p>21. Informiše generalnog direktora i predlaže mjere za unapređenje poslova, i daje naloge za izvršavanje poslova iz svog djelokruga.</p> <p>22. Po nalogu Uprave NOSBiH-a obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</p>
<b>Posebni uslovi:</b>	<p>univerzitetska diploma iz tehničkih, ekonomskih ili pravnih nauka ili ekvivalentne kvalifikacije</p> <p>najmanje 10 godina radnog iskustva</p> <p>engleski jezik – aktivno znanje u govoru i pisanju</p> <p>iskustvo na poslovima upravljanja na višem nivou</p> <p>poznavanje rada na računaru</p>
<b>Broj izvršilaca:</b>	1
<b>Broj radnog mjesta:</b>	5

## Koordinator za Operativni centar NOSBiH-a

<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Koordinator za Operativni centar NOSBiH-a u Palama</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>generalnom direktoru i Upravi NOSBiH-a</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Koordinira radom Operativnog centra NOSBiH-a.</li><li>2. Redovno izvještava Upravu o radu Operativnog centra NOSBiH-a.</li><li>3. Osigurava administrativnu i operativnu podršku kod izrade nacrtu, prijedloga i radnih materijala te općih pojedinačnih akata iz djelokruga rada Operativnog centra NOSBiH-a.</li><li>4. Obavlja administrativne i logističke poslove u domenu Operativnog centra NOSBiH-a.</li><li>5. Osigurava i organizuje sav potreban materijal za održavanje sastanaka, kurseva i obuka u prostorijama Operativnog centra NOSBiH-a.</li><li>6. Komunicira i saraduje sa drugim organizacionim jedinicama u dijelu koji se odnosi na planiranje rada, pripremi analiza, izvještaja o obavljenim operativnim poslovima.</li><li>7. Odgovoran je za praćenje i realizaciju zadataka iz domena koordinacije.</li><li>8. Odgovoran je za koordinaciju i nadzire realizaciju redovnih poslova održavanja i unapređenja sistema UPS, agregata, klimatizacionih uređaja, video nadzora, grijanja, hlađenja, protuprovalnog i stabilnog sistema gašenja, telefonije, optike, radio-komunikacije i drugih sistema koji u Operativnom centru NOSBiH-a te učestvuje u realizaciji održavanja sistema UPS, agregata i klimatizacije u serverskim salama NOSBiH-a.</li><li>9. Po nalogu Uprave NOSBiH-a učestvuje u međunarodnim aktivnostima i saradnji sa drugim institucijama.</li><li>10. Po nalogu Uprave NOSBiH-a učestvuje na domaćim i međunarodnim konferencijama vezanim za poslove iz djelokruga rada NOSBiH-a.</li><li>11. Upravi pomaže u izradi nacrtu i prijedloga Finansijskog plana, Plana investicija ili bilo kog drugog cjelovitog investicionog programa u vezi sa funkcionisanjem Operativnog centra NOSBiH-a koji se dostavlja Upravnom odboru na analizu i usvajanje.</li><li>12. Obavlja i druge radne zadatke po nalogu Uprave NOSBiH-a.</li></ol>

<b>Posebni uslovi:</b>	visoka stručna sprema: diplomirani inženjer elektrotehnike ili magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike
	5 godina radnog iskustva u struci
	vozačka dozvola B kategorije
	engleski jezik – aktivno znanje u govoru i pisanju
<b>Broj izvršilaca:</b>	1
<b>Broj radnog mjesta:</b>	6

### Interni revizor

<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Interni revizor</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>generalnom direktoru i Upravi NOSBiH-a</b>
<b>Opis poslova:</b>	<p>1. Interni revizor pomaže u postizanju ciljeva NOSBiH-a primjenjujući sistematičan i disciplinovan pristup u ocjenjivanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u odnosu na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) identifikovanje rizika, procjenu rizika i upravljanje rizikom rukovodilaca svih nivoa</li> <li>b) usklađenost poslovanja sa zakonima, internim aktima i ugovorima</li> <li>c) pouzdanost i potpunost finansijskih i drugih informacija</li> <li>d) efikasnost, efektivnost i ekonomičnost poslovanja</li> <li>e) zaštitu sredstava i podataka (informacija)</li> <li>f) izvršenje zadataka i postizanje ciljeva</li> </ul> <p>2. Rukovodi identifikovanjem i procjenom rizika univerzuma revizije te priprema i podnosi nacrt strateškog i godišnjeg plana interne revizije na odobrenje generalnom direktoru.</p> <p>3. Nadgleda sprovođenje strateškog i godišnjeg plana interne revizije i primjenu odgovarajuće metodologije.</p> <p>4. Priprema izveštaje iz djelokruga rada interne revizije.</p> <p>5. Organizuje i Koordinira razvojnim projektima interne revizije.</p> <p>6. Obavlja najsloženije poslove interne revizije i realizuje reviziju sistema, reviziju uspješnosti poslovanja, finansijsku reviziju i reviziju usaglašenosti.</p> <p>7. Sprovodi revizorske procedure, uključujući identifikovanje i definisanje predmeta, obima i ciljeva revizije, pregled i analizu dokaza i dokumentovanje procesa i procedura subjekta interne revizije.</p> <p>8. Pregleda dokumentaciju i izrađuje njen sažetak za Upravu NOSBiH-a.</p>

	<p>9. Identifikuje, obrađuje i dokumentuje revizorske nalaze i preporuke koristeći nezavisnu procjenu u oblasti koju je revidirao.</p> <p>10. Priprema izvještaje iz delokruga rada interne revizije, u saradnji sa stručnim službama NOSBiH-a.</p> <p>11. Sačinjava izvještaje o obavljenim internim revizijama.</p> <p>12. Saopćava rezultate obavljenih internih revizija.</p> <p>13. Upravi i rukovodiocima sektora pruža savjete iz oblasti internih revizija koje realizuje.</p> <p>14. Prati realizaciju preporuka obavljenih internih revizija.</p> <p>15. Sačinjava periodične i godišnje izvještaje za poslove interne revizije koje realizuje u izvještajnom periodu.</p> <p>16. Učestvuje u razvojnim projektima interne revizije.</p> <p>17. Izrađuje dinamiku upozorenja na moguće rizike i predlaže rješenja za njihovu prevenciju.</p> <p>18. Vrš i kontroliše izradu sveobuhvatnih planova i programa interne revizije te predlaže mjere za unapređenje procesa rada.</p> <p>19. Odgovoran je za praćenje i realizaciju zadataka iz svog domena rada te obavlja i druge radne zadatke iz prirode opisanog posla.</p>
<b>Poesbni uslovi:</b>	<p>univerzitetska diploma iz ekonomskih ili pravnih nauka ili ekvivalentne kvalifikacije</p> <p>najmanje 5 godina radnog iskustva u struci od čega najmanje tri godine na nekim od slijedećih poslova: poslovima revizije, poslovima interne revizije, poslovima javnih nabavki, finansijsko-računovodstvenim poslovima</p> <p>poznavanje engleskog jezika</p> <p>poznavanje rada na računaru</p> <p>certifikat ovlaštenog internog revizora u javnom sektoru (verifikovan od CHJ)</p>
<b>Broj izvršilaca:</b>	1
<b>Broj radnog mjesta:</b>	7

## 1. Sektor za upravljanje sistemom u realnom vremenu

### Rukovodilac Sektora za upravljanje sistemom u realnom vremenu/glavni dispečer

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za upravljanje sistemom u realnom vremenu</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Rukovodilac Sektora za upravljanje sistemom u realnom vremenu/glavni dispečer</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>generalnom direktoru i Upravi NOSBiH-a</b>
<b>Opis poslova:</b>	1. Rukovodi osobljem koje radi na upravljanju

	<p>elektroenergetskim sistemom i balansiranjem u realnom vremenu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Prati adekvatnost angažovanja osoblja, opreme i sistema za upravljanje sistemom u realnom vremenu i daje preporuke za poboljšanja Upravi NOSBiH-a.</li> <li>3. Vršiti procjenu potreba za obukom osoblja za upravljanje sistemom, daje preporuke Upravi NOSBiH-a te organizuje obuku.</li> <li>4. Organizuje smjene za upravljanje EES-om po timovima i osigurava pokrivenost adekvatnim osobljem u svakom trenutku. Tim čine inženjer za koordinaciju rada tima i dva inženjera za upravljanje EES-om u realnom vremenu.</li> <li>5. Nadgleda rad timova na upravljanju prijenosnim sistemom, kako bi se osigurala pouzdanost snabdijevanja potrošača.</li> <li>6. Osigurava precizno prikupljanje podataka te donošenje optimalnih odluka timova u smjenama u vezi sa promjenama uslova u sistemu.</li> <li>7. Osigurava adekvatnu saradnju i razmjenu podataka između timova u smjenama i grupa odgovornih za operativno planiranje i tržišne operacije.</li> <li>8. Utvrđuje zahtjeve za balansnim i pomoćnim uslugama, informiše rukovodioca tržišnih operacija o ugovornim zahtjevima te nadzire realizaciju usluga.</li> <li>9. Osigurava da timovi u smjenama vode tačne evidencije o osnovnim parametrima performansi sistema i o realizaciji usluga te priprema preliminarne izvještaje o funkcionisanju sistema u hitnim situacijama.</li> <li>10. Osigurava pravilnu implementaciju relevantnih odredbi Mrežnog kodeksa, Tržišnih pravila i drugih pravilnika.</li> <li>11. Osigurava da se saradnja sa prijenosnom kompanijom i korisnicima sistema odvija na efikasan način.</li> <li>12. Osigurava da se saradnja sa operatorima prijenosnog sistema u susjednim državama i sa drugim relevantnim međunarodnim</li> </ol>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>organizacijama odvija na efikasan način.</p> <p>13. Vodi računa da osoblje u smjenama bude potpuno upoznato sa pravilima i procedurama za rad u slučaju problema i havarija u sistemu.</p> <p>14. Upravi NOSBiH-a predlaže najavu havarija sistema u slučaju kada se veliki problemi na sistemu ne mogu riješiti raspoloživim kapacitetima.</p> <p>15. Preuzima odgovornost za upravljanje sistemom ili ponovno uspostavljanje funkcionisanja sistema u slučaju velikih havarija, kao što je ponovno pokretanje sistema (“black start”).</p> <p>16. Koordinira obuku inženjera za koordinaciju rada tima i inženjera za upravljanje sistemom u realnom vremenu.</p> <p>17. Učestvuje u radu relevantnih industrijskih i profesionalnih stručnih komisija i grupa.</p> <p>18. Po nalogu Uprave NOSBiH-a obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</p>
<b>Posebni uslovi:</b>	<p>visoka stručna sprema: diplomirani inženjer elektrotehnike ili magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike (odsjek/smjer elektroenergetika ili ekvivalent)</p> <p>najmanje 6 godina radnog iskustva u struci</p> <p>poznavanje engleskog jezika</p> <p>poželjno iskustvo u rukovođenju timom</p> <p>iskustvo u radu na upravljanju i balansiranju elektroenergetskim sistemom</p>
<b>Broj izvršilaca:</b>	1
<b>Broj radnog mjesta:</b>	8

#### **Pomoćnik rukovodioca Sektora za upravljanje sistemom u realnom vremenu**

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za upravljanje sistemom u realnom vremenu</b>
<b>Grupa poslova:</b>	<b>upravljanje 400kV, 220kV mrežom i balansiranje EES-a upravljanje 110 kV mrežom EES-a</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Pomoćnik rukovodioca Sektora za upravljanje sistemom u realnom vremenu</b>

<b>Odgovornost prema:</b>	<b>rukovodiocu Sektora za upravljanje sistemom u realnom vremenu</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukovodiocu Sektora za upravljanje sistemom u realnom vremenu pruža pomoć u rukovođenju osobljem koje radi na upravljanju sistemom u realnom vremenu.</li> <li>2. Prati adekvatnost angažovanja osoblja, opreme i sistema za upravljanje sistemom u realnom vremenu i glavnom dispečeru daje preporuke za poboljšanja.</li> <li>3. Organizuje smjene za upravljanje EES-om po timovima i osigurava pokrivenost adekvatnim osobljem u svakom trenutku.</li> <li>4. Rukovodiocu Sektora za upravljanje sistemom u realnom vremenu pruža pomoć pri nadgledanju rada timova u smjenama na upravljanju prijenosnim sistemom, kako bi se održalo sigurno snabdijevanje potrošača.</li> <li>5. Osigurava precizno prikupljanje podataka te donošenje optimalnih odluka smjenskih timova u vezi sa promjenama uslova u sistemu.</li> <li>6. Osigurava adekvatnu saradnju i razmjenu podataka između timova i grupa odgovornih za operativno planiranje i tržišne operacije.</li> <li>7. Brine se da timovi u smjenama vode tačne evidencije o osnovnim parametrima performanse sistema i realizaciji usluga te priprema preliminarne izvještaje o funkcionisanju sistema u hitnim situacijama.</li> <li>8. Osigurava pravilnu implementaciju relevantnih odredaba Mrežnog kodeksa, Tržišnih pravila i drugih pravilnika.</li> <li>9. Vodi računa da se saradnja sa prijenosnom kompanijom i korisnicima sistema te susjednim operatorima prijenosnog sistema odvija efikasno.</li> <li>10. Vodi računa da je osoblje u smjenama u potpunosti upoznato sa pravilima i procedurama rada u slučaju problema i havarija u sistemu.</li> <li>11. Pomaže u koordinaciji i obuci inženjera za koordinaciju rada tima te inženjera za upravljanje sistemom u realnom vremenu.</li> <li>12. Po nalogu rukovodioca Sektora za upravljanje sistemom u realnom vremenu obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</li> </ol>
<b>Posebni uslovi:</b>	visoka stručna sprema: diplomirani inženjer elektrotehnike ili magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike (odsjek/smjer elektroenergetika ili ekvivalent)

	najmanje 5 godina radnog iskustva u struci
	poznavanje engleskog jezika
	iskustvo u radu na upravljanju i balansiranju elektroenergetskim sistemom (najmanje 3 godine)
	poželjno iskustvo u rukovođenju timom
<b>Broj izvršilaca:</b>	2
<b>Broj radnog mjesta:</b>	9

### Inženjer za koordinaciju rada tima

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za upravljanje sistemom u realnom vremenu</b>
<b>Grupa poslova:</b>	<b>upravljanje 400kV, 220kV mrežom i balansiranje EES</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Inženjer za koordinaciju rada tima</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>rukovodiocu Sektora za upravljanje sistemom u realnom vremenu i pomoćniku rukovodioca Sektora za upravljanje sistemom u realnom vremenu</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukovodi radom tima u smjeni pri upravljanju EES-om.</li> <li>2. Vršiti koordinaciju rada tima sa radom grupa odgovornih za operativno planiranje i tržišne operacije.</li> <li>3. Koordinira razmjenu IDCF modela sa sigurnosnim centrima.</li> <li>4. Daje saglasnosti za hitne intervencije u unutardnevnim aktivnostima, u cilju osiguranja stabilnosti rada EES-a.</li> <li>5. Odlučuje o aktivaciji produkata u skladu sa Tržišnim pravilima i pratećim pravilnicima.</li> <li>6. Vršiti razmjenu informacija o trenutnom stanju EES-a sa ENTSO-E putem aktuelnih softverskih aplikacija.</li> <li>7. Vodi EES na osnovu usaglašenog dnevnog rasporeda, te vrši njegovu promjenu i vodi sistem u skladu sa izvršenim unutardnevnim promjenama.</li> <li>8. Analizira zahtjeve za upravljanje aktivnim ograničenjima u sistemu prijenosa.</li> <li>9. Kontinuirano prati uslove rada sistema.</li> <li>10. Prati status interkonektivnih vodova i primjenjuje procedure u slučaju havarija, kada dođe do gubitka kapaciteta.</li> <li>11. Radi na postizanju dinamičkog dispečinga putem: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sigurnosnog dispečinga kako bi se ustanovio program proizvodnog dispečinga koji nadzire dinamička ograničenja između vremenskih intervala, uzimajući u obzir trenutna i očekivana stanja u mreži, kao i mrežna ograničenja</li> <li>b) provjere reaktivnog energetskog balansa – u slučaju</li> </ol> </li> </ol>

	<p>regulacije napona, kada ograničava incidente te dispečing aktivne snage kako bi se osigurala adekvatna rezerva reaktivne snage za upravljanje naponom.</p> <p>12. Izdaje operativne instrukcije za isključenja i uzemljenja (ili uklanjanje uzemljenja) i manipulacije (priključak na ili isključenje sa mreže) mrežnim elementima prije i nakon održavanja.</p> <p>13. Gdje je to neophodno, implementira hitne procedure u cilju zaštite sigurnosti sistema.</p> <p>14. Po nalogu rukovodioca Sektora za upravljanje sistemom u realnom vremenu i pomoćnika rukovodioca Sektora za upravljanje sistemom u realnom vremenu obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</p>
<b>Posebni uslovi:</b>	<p>visoka stručna sprema: diplomirani inženjer elektrotehnike ili magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike (odsjek/smjer elektroenergetika ili ekvivalent)</p> <p>najmanje 5 godina radnog iskustva u struci</p> <p>poznavanje engleskog jezika</p> <p>iskustvo u radu na upravljanju i balansiranju EES-a (najmanje 3 godine)</p> <p>poželjno iskustvo u rukovođenju timom</p>
<b>Broj izvršilaca:</b>	5
<b>Broj radnog mjesta:</b>	10

#### **Inženjer za koordinaciju rada tima**

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za upravljanje sistemom u realnom vremenu</b>
<b>Grupa poslova:</b>	<b>upravljanje 110kV mrežom</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Inženjer za koordinaciju rada tima</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>rukovodiocu Sektora za upravljanje sistemom u realnom vremenu/pomoćniku rukovodioca Sektora za upravljanje sistemom u realnom vremenu</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukovodi radom tima u smjeni pri upravljanju EES-om.</li> <li>2. Koordinira rad tima sa radom grupa odgovornih za operativno planiranje i tržišne operacije.</li> <li>3. Koordinira rad sa nadležnim osobljem dispečerskih centara operativnih područja Elektroprijenosa BiH.</li> <li>4. Koordinira razmjenu podataka za izradu IDCF modela.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Daje saglasnosti za hitne intervencije u unutardnevnim aktivnostima, u cilju osiguranja stabilnosti rada EES-a.</li> <li>6. Razmjenjuje informacije o trenutnom stanju EES-a sa ENTSO-E, putem aktuelnih softverskih aplikacija.</li> <li>7. Vodi EES na osnovu usaglašenog dnevnog rasporeda, te vrši njegovu promjenu i vodi sistem u skladu sa izvršenim unutardnevnim promjenama.</li> <li>8. Analizira zahtjeve za upravljanje aktivnim ograničenjima u sistemu prijenosa.</li> <li>9. Kontinuirano prati uslove rada sistema.</li> <li>10. Izdaje operativne instrukcije za isključenja i uzemljenja (ili uklanjanje uzemljenja) i manipulacije (priključak na ili isključenje sa mreže) mrežnim elementima prije i nakon održavanja.</li> <li>11. Gdje je to neophodno, implementira hitne procedure u cilju zaštite sigurnosti sistema.</li> <li>12. Po nalogu rukovodioca Sektora za upravljanje sistemom u realnom vremenu i pomoćnika rukovodioca Sektora za upravljanje sistemom u realnom vremenu obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</li> </ol>
<b>Posebni uslovi:</b>	visoka stručna sprema: diplomirani inženjer elektrotehnike ili magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike (odsjek/smjer elektroenergetika ili ekvivalent)
	najmanje 5 godina radnog iskustva u struci
	poznavanje engleskog jezika
	iskustvo u radu na upravljanju ees (najmanje 3 godine)
	poželjno iskustvo u rukovođenju timom
<b>Broj izvršilaca:</b>	5
<b>Broj radnog mjesta:</b>	11

### Inženjer za upravljanje sistemom u realnom vremenu

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za upravljanje sistemom u realnom vremenu</b>
<b>Grupa poslova:</b>	<b>upravljanje 400kV, 220kV mrežom i balansiranje EES</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Inženjer za upravljanje sistemom u realnom vremenu</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>rukovodiocu Sektora za upravljanje sistemom u realnom vremenu i pomoćniku rukovodioca Sektora za upravljanje sistemom u realnom vremenu i inženjeru za koordinaciju rada tima</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daje saglasnosti za hitne intervencije u unutardnevnim aktivnostima, u cilju osiguranja stabilnosti rada EES-a.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Odlučuje o aktivaciji produkata u skladu sa Tržišnim pravilima i pratećim pravilnicima.</li> <li>3. Vršiti razmjenu informacija o trenutnom stanju EES-a sa ENTSO-E putem aktuelnih softverskih aplikacija.</li> <li>4. Vodi EES na osnovu usaglašenog dnevnog rasporeda i vrši njegovu promjenu te vodi sistem u skladu sa izvršenim unutar dnevnim promjenama.</li> <li>5. Analizira zahtjeve za upravljanje aktivnim ograničenjima u sistemu prijenosa.</li> <li>6. Kontinuirano prati uslove rada sistema.</li> <li>7. Prati status interkonektivnih vodova i primjenjuje procedure u slučaju havarija, kada dođe do gubitka kapaciteta.</li> <li>8. Radi na postizanju dinamičkog dispečinga putem: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sigurnosnog dispečinga, kako bi se ustanovio program proizvodnog dispečinga koji nadzire dinamička ograničenja između vremenskih intervala, uzimajući u obzir trenutna i očekivana stanja u mreži, kao i mrežna ograničenja</li> <li>b) provjere reaktivnog energetskeg balansa – u slučaju regulacije napona ograničava incidente, ograničava dispečing aktivne snage kako bi osigurao postojanje adekvatne rezerve reaktivne snage za upravljanje naponom.</li> </ol> </li> <li>9. Izdaje operativne instrukcije za isključenja i uzemljenja (ili uklanjanje uzemljenja) i manipulacije (priključak na ili isključenje sa mreže) mrežnim elementima prije i nakon održavanja.</li> <li>10. Gdje je to neophodno, implementira hitne procedure u cilju zaštite sigurnosti sistema.</li> <li>11. Po nalogu rukovodioca Sektora za upravljanje sistemom u realnom vremenu, pomoćnika rukovodioca Sektora za upravljanje sistemom u realnom vremenu i inženjera za koordinaciju rada tima obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a</li> </ol>
<b>Posebni uslovi:</b>	<p>visoka stručna sprema: diplomirani inženjer elektrotehnike ili magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike (odsjek/smjer elektroenergetika ili ekvivalent)</p> <p>najmanje 1 godina radnog iskustva u struci</p> <p>poznavanje engleskog jezika</p> <p>poželjno iskustvo u radu na upravljanju EES-om</p>

<b>Broj izvršilaca:</b>	15
<b>Broj radnog mjesta:</b>	12

### Inženjer za upravljanje sistemom u realnom vremenu

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za upravljanje sistemom u realnom vremenu</b>
<b>Grupa poslova:</b>	<b>upravljanje 110 kV mrežom</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Inženjer za upravljanje sistemom u realnom vremenu</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>rukovodiocu Sektora za upravljanje sistemom u realnom vremenu i pomoćniku rukovodioca Sektora za upravljanje sistemom u realnom vremenu i inženjeru za koordinaciju rada tima</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daje saglasnosti za hitne intervencije u unutardnevnim aktivnostima, u cilju osiguranja stabilnosti rada EES-a.</li> <li>2. Vršiti razmjenu informacija o trenutnom stanju EES-a sa ENTSO-E putem aktuelnih softverskih aplikacija.</li> <li>3. Analizira zahtjeve za upravljanje aktivnim ograničenjima u sistemu prijenosa.</li> <li>4. Kontinuirano prati uslove rada sistema.</li> <li>5. Pri manipulacijama VN opremom Koordinira rad sa nadležnim operativnim osobljem dispečerskih centara operativnih područja Elektroprijenosa BiH.</li> <li>6. Prati status interkonektivnih vodova i primjenjuje procedure u slučaju havarija, kada dođe do gubitka kapaciteta.</li> <li>7. Izdaje operativne instrukcije za isključenja i uzemljenja (ili uklanjanje uzemljenja) i manipulacije (priključak na ili isključenje sa mreže) mrežnim elementima prije i nakon održavanja.</li> <li>8. Gdje je to neophodno, implementira hitne procedure u cilju zaštite sigurnosti sistema.</li> <li>9. Po nalogu rukovodioca Sektora za upravljanje sistemom u realnom vremenu, pomoćnika rukovodioca Sektora za upravljanje sistemom u realnom vremenu i inženjera za koordinaciju rada tima obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a</li> </ol>
<b>Posebni uslovi:</b>	<p>visoka stručna sprema: diplomirani inženjer elektrotehnike ili magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike (odsjek/smjer elektroenergetika ili ekvivalent)</p> <p>najmanje 1 godina radnog iskustva u struci</p> <p>poznavanje engleskog jezika</p> <p>poželjno iskustvo u radu na upravljanju ees</p>

<b>Broj izvršilaca:</b>	15
<b>Broj radnog mjesta:</b>	13

### Inženjer za operativnu spremnost rezervnog centra NOSBiH-a

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za upravljanje sistemom u realnom vremenu</b>
<b>Grupa poslova:</b>	<b>upravljanje 400kV, 220kV mrežom i balansiranje EES-a</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Inženjer za operativnu spremnost rezervnog centra NOSBiH-a</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>rukovodiocu Sektora za upravljanje sistemom u realnom vremenu</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukovodi radom rezervnog centra NOSBiH-a.</li> <li>2. Prati rad smjena za upravljanje ESS-om, kako bi imao uvid koliko je operativnog osoblja dostupno za angažovanje u rezervnom centru u hitnim slučajevima.</li> <li>3. Izrađuje procedure, pravilnike i ostale dokumente koji će definisati rad rezervnog centra te periodično upravljanje ESS-om iz rezervnog centra IS.</li> <li>4. Koordinira aktivnosti vezane za održavanje obuka operativnog osoblja na DTS-u.</li> <li>5. Koordinira opremanje i redovno održavanje rezervnog centra.</li> <li>6. Odgovoran je za organizovanje periodičnih testiranja i održavanje sistema te opreme u rezervnom centru, u cilju održavanja funkcionalnosti rezervnog centra.</li> <li>7. Osigurava i organizuje sav potreban materijal za održavanje sastanaka, kurseva i obuka u prostorijama rezervnog centra.</li> <li>8. Izrađuje plan nabavke opreme za rezervni centar.</li> <li>9. Po nalogu rukovodioca Sektora za upravljanje sistemom u realnom vremenu obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</li> </ol>
<b>Posebni uslovi:</b>	<p>visoka stručna sprema: diplomirani inženjer elektrotehnike ili magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike (odsjek/smjer elektroenergetika ili ekvivalent)</p> <p>najmanje 5 godina radnog iskustva u struci</p> <p>poznavanje engleskog jezika</p> <p>iskustvo u radu na upravljanju EES (najmanje 3 godine)</p> <p>poželjno iskustvo u rukovođenju timom i sistemom</p>
<b>Broj izvršilaca:</b>	1
<b>Broj radnog mjesta:</b>	14

## 2. Sektor za operativno planiranje

### Rukovodilac Sektora za operativno planiranje

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za operativno planiranje</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Rukovodilac Sektora za operativno planiranje</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>generalnom direktoru i Upravi NOSBiH-a</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vodi rad Sektora za operativno planiranje.</li><li>2. Koordinira razvoj i implementaciju IT sistema za obavljanje poslovnih procesa u Sektoru.</li><li>3. Pravi procjenu potrošnje i voznih redova proizvodnje na osnovu historijskih podataka, podataka iz distributivnih kompanija i kompanija za snabdijevanje te velikih potrošača, informacija o kapacitetima iz proizvodnih kompanija te informacija o uvozima i izvozima.</li><li>4. Saraduje s prijenosnom kompanijom u vezi sa zahtjevima za prekid snabdijevanja te po pitanju kapaciteta mreže.</li><li>5. Pravi analizu neophodnu za procjenu sigurnosti mreže za ključna čvorišta u profilu potrošnje te identificira potencijalna ograničenja i slabe tačke mreže.</li><li>6. Vršiti procjenu raspoloživih kapaciteta proizvodnje i margine snabdijevanja tokom godine.</li><li>7. Pravi plan isključenja zasnovan na potrebama isključenja prijenosnih i proizvodnih kapaciteta te radi procjenu sigurnosti mreže i margina snabdijevanja. Pri izradi ovog plana saraduje sa učesnicima na tržištu i prijenosnom kompanijom.</li><li>8. Nadgleda rad godišnjih, mjesečnih i sedmičnih planova te aktivnosti dan unaprijed.</li><li>9. Saraduje sa susjednim operatorima sistema i regionalnim sigurnosnim centrima u skladu sa nadležnostima Sektora.</li><li>10. Prati nacionalnu i europsku regulativu iz područja operativnog planiranja.</li><li>11. Učestvuje u izradi plana nabavke i troškova povezanih uz poslovne procese u nadležnosti Sektora.</li><li>12. Osigurava pružanje podrške tržišnim i korporativnim sistemima do nivoa koji je moguće dogovoriti (ili po nalogu generalnog direktora).</li><li>13. Po nalogu Uprave NOSBiH-a obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</li></ol>
<b>Posebni uslovi:</b>	visoka stručna sprema: diplomirani inženjer elektrotehnike ili magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer

	elektrotehnike (odsjek/smjer elektroenergetika ili ekvivalent)
	najmanje 6 godina radnog iskustva u struci
	poznavanje engleskog jezika
	poželjno iskustvo u rukovođenju timom
	iskustvo u upravljanju EES-om
<b>Broj izvršilaca:</b>	1
<b>Broj radnog mjesta:</b>	15

### Viši inženjer za analizu i optimizaciju rada EES-a i DTS-a

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za operativno planiranje</b>
<b>Grupa poslova:</b>	<b>analiza EES-a i DTS obuka</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Viši inženjer za analizu i optimizaciju rada EES-a i DTS-a</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>rukovodicu Sektora za operativno planiranje</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukovodiocu Sektora pomaže u organizaciji pripadajuće grupe poslova i implementaciji novih radnih procesa.</li> <li>2. Organizuje i prati analize stabilnosti rada EES-a BiH.</li> <li>3. Organizuje rad na projektima, studijama, analizama, elaboratima i istraživanjima u elektroenergetici.</li> <li>4. Pruža konsultantske usluge i radi dijelove analiza za potrebe drugih energetskih subjekata u BiH.</li> <li>5. Organizuje i realizuje saradnju sa elektroprivrednim subjektima susjednih i drugih sistema, kao i s regionalnim koordinacionim centrima sigurnosti.</li> <li>6. Brine se o nabavci i korištenju najnovijih hardverskih i softverskih paketa za analize rada EES-a.</li> <li>7. Izrađuje sezonske i mjesečne modele EES-a BiH i računa prekogranične prijenosne kapacitete.</li> <li>8. Izrađuje snapshot modele EES-a BiH za ITC mehanizam.</li> <li>9. Vršiti kratkoročne analize rada EES-a.</li> <li>10. Vršiti izračun zone opservabilnosti.</li> <li>11. Vršiti izračun eksterne liste ispada generatora i elemenata mreže koji utječu na rad EES BiH</li> <li>12. Vršiti proračun relevantnih elemenata za koordinirano planiranje isključenja.</li> <li>13. Kontroliraju mogućnost realizacije voznog reda za predstojeći dan sa stanovišta ukupne sigurnosti rada EES-a i osiguravanja potrebnih uslova.</li> <li>14. Vršiti analize anomalija u radu sistema (visoki i niski naponi, preopterećenja dalekovoda, osiguranje uslova n-1 u mreži i dr.) i daje potrebna rješenja.</li> </ol>

	<p>15. Prikuplja podatke o elementima EES-a, potrošnji po čvorištima, podešenosti zaštita, podešenjima regulacionih preklopki trafoa i drugim elementima neophodnim za analize.</p> <p>16. Na dnevnom nivou prikuplja sedmične podatke o raspoloživosti proizvodnih jedinica, raspoloživoj proizvodnji proizvodnih jedinica i prognozu potrošnje.</p> <p>17. Izrađuje modele kratkoročne adekvatnosti.</p> <p>18. Organizuje sve aktivnosti neophodne za rad simulatora za obuku inženjera za koordinaciju rada tima i inženjera za upravljanje sistemom u realnom vremenu, uključujući pripreme scenarija neophodnih za obuku te samu obuku na njemu.</p> <p>19. Učestvuje u radu stalnih ili povremenih grupa za analize rada ili poremećaja u radu EES-a.</p> <p>20. Po nalogu rukovodioca Sektora za operativno planiranje obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</p>
<b>Posebni uslovi:</b>	<p>visoka stručna sprema: diplomirani inženjer elektrotehnike ili magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike (odsjek/smjer elektroenergetika ili ekvivalent)</p> <p>najmanje 5 godina radnog iskustva u struci</p> <p>poznavanje engleskog jezika</p> <p>iskustvo u upravljanju EES-om</p>
<b>Broj izvršilaca:</b>	2
<b>Broj radnog mjesta:</b>	16

### Inženjer za analizu i optimizaciju rada EES-a i DTS-a

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za operativno planiranje</b>
<b>Grupa poslova:</b>	<b>analiza rada EES-a i DTS obuka</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Inženjer za analizu i optimizaciju rada EES-a i DTS-a</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>rukovodiocu Sektora za operativno planiranje</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organizuje i prati analize stabilnosti rada EES-a BiH.</li> <li>2. Organizuje rad na projektima, studijama, analizama, elaboratima i istraživanjima u elektroenergetici.</li> <li>3. Pruža konsultantske usluge i radi dijelove analiza za potrebe drugih energetske subjekata u BiH.</li> <li>4. Organizuje i realizuje saradnju s elektroprivrednim subjektima susjednih i drugih sistema, kao i s regionalnim koordinacionim centrima sigurnosti.</li> <li>5. Brine se o nabavci i korištenju najnovijih hardverskih i</li> </ol>

	<p>softverskih paketa za analize rada EES-a.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Izrađuje sezonske i mjesečne modele EES-a BiH i računa prekogranične prijenosne kapacitete.</li> <li>7. Izrađuje snapshot modele EES-a BiH za ITC mehanizam.</li> <li>8. Vršiti kratkoročne analize rada EES-a.</li> <li>9. Vršiti izračun zone opservabilnosti.</li> <li>10. Vršiti izračun eksterne liste ispada generatora i elemenata mreže koji utječu na rad EES-a BiH</li> <li>11. Vršiti proračun relevantnih elemenata za koordinirano planiranje isključenja.</li> <li>12. Kontrolira mogućnost realizacije voznog reda za predstojeći dan sa stanovišta ukupne sigurnosti rada EES-a i osiguravanja potrebnih uslova.</li> <li>13. Kada je to potrebno, vrši povremene analize anomalija u radu sistema (visoki i niski naponi, preopterećenja dalekovoda, osiguranje uslova n-1 u mreži i dr.) i daje potrebna rješenja.</li> <li>14. Prikuplja podatke o elementima EES-a, potrošnji po čvorištima, podešenosti zaštita, podešenjima regulacionih preklopki trafoa i drugim elementima neophodnim za analize.</li> <li>15. Na dnevnom nivou prikuplja sedmične podatke o raspoloživosti proizvodnih jedinica, raspoloživoj proizvodnji proizvodnih jedinica i prognozu potrošnje.</li> <li>16. Izrađuje modele kratkoročne adekvatnosti.</li> <li>17. Organizuje sve aktivnosti neophodne za rad simulatora za obuku inženjera za koordinaciju rada tima i inženjera za upravljanje sistemom u realnom vremenu, uključujući pripreme scenarija neophodnih za obuku te samu obuku na njemu.</li> <li>18. Učestvuje u radu stalnih ili povremenih grupa za analize rada ili poremećaja u radu EES-a.</li> <li>19. Po nalogu rukovodioca Sektora za operativno planiranje obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</li> </ol>
<b>Posebni uslovi:</b>	<p>visoka stručna sprema: diplomirani inženjer elektrotehnike ili magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike (odsjek/smjer elektroenergetika ili ekvivalent)</p> <p>najmanje 1 godina radnog iskustva u struci</p> <p>poznavanje engleskog jezika</p> <p>iskustvo u upravljanju EES-om</p>
<b>Broj izvršilaca:</b>	2
<b>Broj radnog mjesta:</b>	17

**Viši inženjer za operativno planiranje (godišnji, mjesečni i sedmični planovi)**

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za operativno planiranje</b>
<b>Grupa poslova:</b>	<b>planiranje zastoja elemenata mreže</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Viši inženjer za operativno planiranje (godišnji, mjesečni i sedmični planovi)</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>rukovodiocu Sektora za operativno planiranje</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukovodiocu Sektora pomaže u organizaciji pripadajuće grupe poslova i implementaciji novih radnih procesa.</li> <li>2. Priprema godišnje, mjesečne i sedmične planove u sljedećim oblastima: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) procjena nivoa godišnje proizvodnje, potrošnje i gubitaka za podršku analizi sigurnosti mreže</li> <li>b) procjena raspoloživog kapaciteta za zadovoljavanje zahtjeva EES-a, radi podrške analizi sigurnosti mreže i koordinacije isključenja</li> <li>c) utvrđivanje plana zastoja prijenosne mreže i proizvodnih jedinica na godišnjem nivou</li> <li>d) procjena sigurnosti mreže tokom godine radi identifikovanja potencijalnih aktivnih ograničenja ili slabih tačaka mreže</li> <li>e) utvrđivanje izmjena plana zastoja</li> <li>f) obavještanje korisnika sistema, učesnika u tržištu, susjednih operatora prijenosnih sistema i sigurnosnih koordinacionih centara o potencijalnim ograničenjima mreže</li> <li>g) procjena utjecaja planova proizvodnje i planova zastoja na sigurnost rada EES-a za mjesec unaprijed</li> <li>h) izrada mjesečnih planova zastoja prijenosne mreže, uključujući datume zastoja hidro i termo proizvodnih jedinica</li> <li>i) odobravanje planiranih radova na visokonaponskoj mreži</li> <li>j) razmjena informacija o planiranim isključenjima na nivou ENTSO-E putem platforme OPC Tool</li> <li>k) razmjena podataka o planiranim isključenjima sa sigurnosnim koordinacionim centrom i drugim operatorima sistema</li> <li>l) koordinisanje planova isključenja sa susjednim operatorima sistema i sigurnosnim koordinacionim centrima</li> <li>m) usaglašavanje liste relevantnih elemenata za koordinirano planiranje isključenja sa susjednim</li> </ol> </li> </ol>

	<p>operatorima i sigurnosnim koordinacionim centrima</p> <p>n) izrada bilansa električne energije na mreži prijenosa</p> <p>o) proračun opsega sekundarne i tercijarne regulacije za potrebe EES-a BiH, kao i proračun raspodjele nedostajućih kapaciteta sekundarne i tercijarne rezerve na mjesečnom nivou</p> <p>p) proračun gubitaka na mjesečnom nivou za godinu unaprijed</p> <p>q) razmjena podataka o planiranim isključenjima sa sigurnosnim koordinacionim centrom i drugim operatorima sistema na području regije jugoistočne Evrope putem sedmičnih telekonferencija.</p> <p>3. Po nalogu rukovodioca Sektora za operativno planiranje obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</p>
<b>Posebni uslovi:</b>	<p>visoka stručna sprema: diplomirani inženjer elektrotehnike ili magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike (odsjek/smjer elektroenergetika ili ekvivalent)</p> <p>najmanje 5 godina radnog iskustva u struci</p> <p>poznavanje engleskog jezika</p> <p>iskustvo u upravljanju EES-om</p>
<b>Broj izvršilaca:</b>	2
<b>Broj radnog mjesta:</b>	18

### Inženjer za operativno planiranje (godišnji, mjesečni i sedmični planovi)

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za operativno planiranje</b>
<b>Grupa poslova:</b>	<b>planiranje zastoja elemenata mreže</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Inženjer za operativno planiranje (godišnji, mjesečni i sedmični planovi)</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>rukovodiocu Sektora za operativno planiranje</b>
<b>Opis poslova:</b>	<p>1. Priprema godišnje, mjesečne i sedmične planove, u sljedećim oblastima:</p> <p>a) procjena nivoa godišnje proizvodnje, potrošnje i gubitaka za podršku analizi sigurnosti mreže</p> <p>b) procjena raspoloživog kapaciteta za zadovoljavanje zahtjeva EES-a, radi podrške analizi sigurnosti mreže i koordinacije isključenja</p> <p>c) utvrđivanje plana zastoja prijenosne mreže i proizvodnih jedinica na godišnjem nivou</p> <p>d) procjena sigurnosti mreže tokom godine radi identifikovanja potencijalnih aktivnih ograničenja ili</p>

	<p>slabih tačaka mreže</p> <p>e) utvrđivanje izmjena plana zastoja</p> <p>f) obavještanje korisnika sistema, učesnika u tržištu, susjednih operatora prijenosnih sistema i sigurnosnih koordinacionih centara o potencijalnim ograničenjima mreže</p> <p>g) procjena utjecaja planova proizvodnje i planova zastoja na sigurnost rada EES-a za mjesec unaprijed</p> <p>h) izrada mjesečnih planova zastoja prijenosne mreže, uključujući datume zastoja hidro i termo proizvodnih jedinica</p> <p>i) odobravanje planiranih radova na visokonaponskoj mreži</p> <p>j) razmjena informacija o planiranim isključenjima na nivou ENTSO-E putem platforme OPC Tool</p> <p>k) razmjena podataka o planiranim isključenjima sa sigurnosnim koordinacionim centrom i drugim operatorima sistema</p> <p>l) koordinisanje planova isključenja sa susjednim operatorima sistema i sigurnosnim koordinacionim centrima</p> <p>m) usaglašavanje liste relevantnih elemenata za koordinirano planiranje isključenja sa susjednim operatorima prijenosnih sistema i sigurnosnim koordinacionim centrima</p> <p>n) Izrada bilansa električne energije na mreži prijenosa</p> <p>o) proračun opsega sekundarne i tercijarne regulacije za potrebe EES-a BiH, kao i proračun raspodjele nedostajućih kapaciteta sekundarne i tercijarne rezerve na mjesečnom nivou</p> <p>p) proračun gubitaka na mjesečnom nivou za godinu unaprijed</p> <p>q) razmjena podataka o planiranim isključenjima sa sigurnosnim koordinacionim centrom i drugim operatorima prijenosnih sistema na području regije jugoistočne Evrope, putem sedmičnih telekonferencija.</p> <p>2. Po nalogu rukovodioca Sektora za operativno planiranje obavlja i druge poslove neophodne za efiksano funkcionisanje NOSBiH-a.</p>
<b>Posebni uslovi:</b>	<p>visoka stručna sprema: diplomirani inženjer elektrotehnike ili magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike (odsjek/smjer elektroenergetika ili ekvivalent)</p> <p>najmanje 1 godina radnog iskustva u struci</p> <p>poznavanje engleskog jezika</p>

	iskustvo u upravljanju EES-om
<b>Broj izvršilaca:</b>	2
<b>Broj radnog mjesta:</b>	19

### Viši inženjer za operativno planiranje (aktivnosti dan unaprijed)

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za operativno planiranje</b>
<b>Grupa poslova:</b>	<b>planiranje dnevnih rasporeda i pomoćnih usluga i raspodjela prekograničnih prijenosnih kapaciteta</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Viši inženjer za operativno planiranje (aktivnosti dan unaprijed)</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>rukovodiocu Sektora za operativno planiranje</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukovodiocu Sektora pomaže u organizaciji pripadajuće grupe poslova i implementaciji novih radnih procesa.</li> <li>2. Pravi agregiranu potrošnju dan unaprijed na osnovu podataka iz distributivnih kompanija i kompanija za snabdijevanje te velikih potrošača, na osnovu vlastitih procjena NOSBiH-a.</li> <li>3. Sakuplja podatke iz planova proizvodnje na osnovu najava proizvođača i pravi ukupni plan proizvodnje za dan unaprijed.</li> <li>4. Vršiti nabavku pomoćnih usluga u vremenskom okviru dan unaprijed.</li> <li>5. Učestvuje u koordinisanoj dodjeli prekograničnih prijenosnih kapaciteta.</li> <li>6. Provjerava pristigle dnevne rasporede u pogledu njihove tehničke ostvarivosti, izbalansiranosti učesnika na tržištu i pristiglih transfera te interne korelacije.</li> <li>7. U koordinaciji sa susjednim kontrolnim područjima vrši pregled planiranih transfera, uz provjeru dodijeljenih prekograničnih prijenosnih kapaciteta te daje potvrdu ugovorenih transfera.</li> <li>8. Priprema podatke iz svog poslovnog procesa za prijenos na sistem SCADA i javnu objavu.</li> <li>9. Vršiti proračun slobodnih prekograničnih kapaciteta za unutar-dnevnu dodjelu.</li> <li>10. Razmjenjuje potrebne podatke sa susjednim operatorima prijenosnih sistema i drugim članicama ENTSO-E.</li> <li>11. Učesnike na tržištu informiše o načinu dostavljanja podataka te administratorski dozvoljava ili</li> </ol>

	<p>onemogućuje pristup sistemu za dostavljanje podataka.</p> <p>12. Vršiti procjenu gubitaka na prijenosnoj mreži za dan unaprijed.</p> <p>13. Prikuplja ponude za pružanje pomoćnih usluga za dan unaprijed.</p> <p>14. Provjerava ponude za pružanje pomoćnih usluga s obzirom na tehničku ispravnost.</p> <p>15. Razmjenjuje ponude za prekogranično balansiranje s relevantnim operatorima prijenosnih sistema.</p> <p>16. Razmjenjuje podatke sa sigurnosnim koordinacionim centrom.</p> <p>17. Po nalogu rukovodioca Sektora za operativno planiranje obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</p>
<b>Posebni uslovi:</b>	<p>visoka stručna sprema: diplomirani inženjer elektrotehnike ili magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike (odsjek/smjer elektroenergetika ili ekvivalent)</p> <p>najmanje 5 godina radnog iskustva u struci</p> <p>poznavanje engleskog jezika</p> <p>iskustvo u upravljanju EES-om</p>
<b>Broj izvršilaca:</b>	2
<b>Broj radnog mjesta:</b>	20

### Inženjer za operativno planiranje (aktivnosti dan unaprijed)

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za operativno planiranje</b>
<b>Grupa poslova:</b>	<b>planiranje dnevnih rasporeda i pomoćnih usluga i raspodjela prekograničnih prijenosnih kapaciteta</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Inženjer za operativno planiranje (aktivnosti dan unaprijed)</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>Rukovodiocu Sektora za operativno planiranje</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pravi agregiranu potrošnju dan unaprijed na osnovu podataka iz distributivnih kompanija/kompanija za snabdijevanje i velikih potrošača te na osnovu vlastitih procjena NOSBiH-a.</li> <li>Sakuplja podatke iz planova proizvodnje na osnovu najava proizvođača i pravi ukupni plan proizvodnje za dan unaprijed.</li> <li>Vršiti nabavku pomoćnih usluga u vremenskom okviru dan unaprijed.</li> <li>Učestvuje u koordinisanoj dodjeli prekograničnih</li> </ol>

	<p>prijenosnih kapaciteta.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Provjerava pristigle dnevne rasporede u pogledu njihove tehničke ostvarivosti, izbalansiranosti učesnika na tržištu i pristiglih transfera te interne korelacije.</li> <li>6. U koordinaciji sa susjednim kontrolnim područjima vrši pregled planiranih transfera, uz provjeru dodijeljenih prekograničnih prijenosnih kapaciteta te daje potvrdu ugovorenih transfera.</li> <li>7. Priprema podatke iz svog poslovnog procesa za prijenos na sistem SCADA i javnu objavu.</li> <li>8. Vršiti proračun slobodnih prekograničnih kapaciteta za unutarnevnu dodjelu.</li> <li>9. Razmjenjuje potrebne podatke sa susjednim operatorima i drugim članicama ENTSO-E.</li> <li>10. Učesnike na tržištu informiše o načinu dostavljanja podataka te administratorski dozvoljava ili onemogućuje pristup sistemu za dostavljanje podataka.</li> <li>11. Vršiti procjenu gubitaka na prijenosnoj mreži za dan unaprijed.</li> <li>12. Prikuplja ponude za pružanje pomoćnih usluga za dan unaprijed.</li> <li>13. Provjerava ponude za pružanje pomoćnih usluga s obzirom na tehničku ispravnost.</li> <li>14. Razmjenjuje ponude za prekogranično balansiranje s relevantnim operatorima.</li> <li>15. Razmjenjuje podatke sa Sigurnosnim koordinacionim centrom.</li> <li>16. Po nalogu rukovodioca Sektora za operativno planiranje obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</li> </ol>
<b>Posebni uslovi:</b>	<p>visoka stručna sprema: diplomirani inženjer elektrotehnike ili magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike (odsjek/smjer elektroenergetika ili ekvivalent)</p> <p>najmanje 1 godina radnog iskustva u struci</p> <p>poznavanje engleskog jezika</p> <p>iskustvo u upravljanju EES-om</p>
<b>Broj izvršilaca:</b>	3
<b>Broj radnog mjesta:</b>	21

#### Viši inženjer za koordinirano planiranje rada EES-a

<b>Organizaciona jedinica:</b>	Sektor za operativno planiranje
<b>Grupa poslova:</b>	koordinirano planiranje rada EES-a

<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Viši inženjer za koordinirano planiranje rada EES-a</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>rukovodiocu Sektora za operativno planiranje</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukovodiocu Sektora pomaže u organizaciji pripadajuće grupe poslova i implementaciji novih radnih procesa.</li> <li>2. Organizuje i prati poslove analiza stabilnosti rada EES-a BiH.</li> <li>3. Organizuje i realizuje saradnju s regionalnim koordinacionim centrima sigurnosti.</li> <li>4. Brine se o nabavci i korištenju najnovijih hardverskih i softverskih paketa za analize rada EES-a.</li> <li>5. Na dnevnom nivou razmjenjuje očekivane neto pozicije za sve dane u sedmičnom periodu.</li> <li>6. Izrađuje sedmične modele prognoze zagušenja EES-a BiH.</li> <li>7. Dostavlja sedmične modele mreže na platformu OPDM.</li> <li>8. Vršiti analizu sigurnosti pogona EES-a BiH na spojenim sedmičnim modelima mreže.</li> <li>9. Učestvuje u regionalnom koordiniranom određivanju korektivnih akcija za osiguravanje kratkoročne adekvatnosti EES-a BiH zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sistema i sigurnosnim koordinacionim centrima.</li> <li>10. Razmjenjuje očekivane neto pozicije za vremenski okvir D-2.</li> <li>11. Izrađuje modele za prognozu zagušenja D-2.</li> <li>12. Slanje D-2 modela za prognozu zagušenja na platformu OPDM.</li> <li>13. Potvrđuje izračunate prekozonske prijenosne kapacitete za dnevnu raspodjelu.</li> <li>14. Izrađuje modele DACF za prognozu zagušenja dan unaprijed.</li> <li>15. Učestvuje u koordiniranoj analizi sigurnosti dan unaprijed i određivanju koorektivnih akcija za siguran rad EES-a BiH zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sistema i sigurnosnim koordinacionim centrima.</li> <li>16. Izrađuje modele IDCF za prognozu zagušenja u unutar dnevnim vremenskom okviru.</li> <li>17. Modele DACF i IDCF za prognozu zagušenja šalje na platformu OPDM.</li> <li>18. Učestvuje u koordiniranoj analizi sigurnosti u unutar dnevnim vremenskom okviru i određivanju koorektivnih akcija za siguran rad EES-a BiH, zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sistema i sigurnosnim koordinacionim centrima.</li> <li>19. Po nalogu rukovodioca Sektora za operativno planiranje obavlja i druge poslove neophodne za</li> </ol>

	efikasno funkcioniranje NOSBiH-a.
<b>Posebni uslovi:</b>	visoka stručna sprema: diplomirani inženjer elektrotehnike ili magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike (odsjek/smjer elektroenergetika ili ekvivalent)
	najmanje 5 godina radnog iskustva u struci
	poznavanje engleskog jezika
	iskustvo u upravljanju EES-om
<b>Broj izvršilaca:</b>	2
<b>Broj radnog mjesta:</b>	22

### Inženjer za koordinirano planiranje rada EES-a

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za operativno planiranje</b>
<b>Grupa poslova:</b>	<b>koordinirano planiranje rada EES-a</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Inženjer za koordinirano planiranje rada EES-a</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>rukovodiocu Sektora za operativno planiranje</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organizuje i prati poslove analiza stabilnosti rada EES-a BiH.</li> <li>2. Organizuje i realizuje saradnju s regionalnim koordinacionim centrima sigurnosti.</li> <li>3. Brine se o nabavci i korištenju najnovijih hardverskih i softverskih paketa za analize rada EES-a.</li> <li>4. Na dnevnom nivou razmjenjuje očekivane neto pozicije za sve dane u sedmičnom periodu.</li> <li>5. Izrađuje sedmične modele prognoze zagušenja EES-a BiH.</li> <li>6. Dostavlja sedmične modele mreže na OPDM platformu.</li> <li>7. Vršiti analizu sigurnosti pogona EES-a BiH na spojenim sedmičnim modelima mreže.</li> <li>8. Učestvuje u regionalnom koordiniranom određivanju korektivnih akcija za osiguravanje kratkoročne adekvatnosti EES-a BiH zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sistema i sigurnosnim koordinacionim centrima.</li> <li>9. Razmjenjuje očekivane neto pozicije za vremenski okvir D-2.</li> <li>10. Izrađuje modele za prognozu zagušenja D-2.</li> <li>11. Modele D-2 za prognozu zagušenja šalje na platformu OPDM.</li> </ol>

	<p>12. Potvrđuje izračunate prekozonske prijenosne kapacitete za dnevnu raspodjelu.</p> <p>13. Izrađuje modele DACF za prognozu zagušenja dan unaprijed.</p> <p>14. Učestvuje u koordiniranoj analizi sigurnosti dan unaprijed i određivanju koorektivnih akcija za siguran rad EES-a BiH zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sistema i sigurnosnim koordinacionim centrima.</p> <p>15. Izrađuje modele IDCF za prognozu zagušenja u unutar dnevnom vremenskom okviru.</p> <p>16. Modele DACF i IDCF za prognozu zagušenja šalje na platformu OPDM.</p> <p>17. Učestvuje u koordiniranoj analizi sigurnosti u unutar dnevnom vremenskom okviru i određivanju koorektivnih akcija za siguran rad EES-a BiH zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sistema i sigurnosnim koordinacionim centrima.</p> <p>18. Po nalogu rukovodioca Sektora za operativno planiranje obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</p>
<b>Posebni uslovi:</b>	visoka stručna sprema: diplomirani inženjer elektrotehnike ili magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike (odsjek/smjer elektroenergetika ili ekvivalent)
	najmanje 1 godina radnog iskustva u struci
	poznavanje engleskog jezika
	iskustvo u upravljanju EES-om
<b>Broj izvršilaca:</b>	4
<b>Broj radnog mjesta:</b>	23

### 3. Sektor za tržišne operacije

#### Rukovodilac Sektora za tržišne operacije

<b>Organizaciona jedinica:</b>	Sektor za tržišne operacije
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	Rukovodilac Sektora za tržišne operacije
<b>Odgovornost prema:</b>	generalnom direktoru i Upravi NOSBiH-a

<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vodi rad Sektora za tržišne operacije te rukovodi njegovim osobljem.</li> <li>2. Koordinira razvoj i implementaciju IT sistema za obavljanje poslovnih procesa u Sektoru.</li> <li>3. Analizira procese i procedure koje se koriste u Sektoru te pravi preporuke za odgovarajuća poboljšanja.</li> <li>4. Organizuje pripremu odgovarajućih ugovornih okvira za podršku funkcionisanju balansnog mehanizma i sistema pomoćnih usluga.</li> <li>5. Učestvuje u razvoju aranžmana za balansno tržište i osigurava njihovu implementaciju.</li> <li>6. Organizuje pripremu odgovarajućih ugovora o pomoćnim uslugama.</li> <li>7. Preduzima hitne korake u domenu NOSBiH-a za rješavanje problema u radu tržišta i prema usaglašenim procedurama o tome izvještava generalnog direktora i Upravu NOSBiH-a.</li> <li>8. Organizuje pripremu godišnjih i kvartalnih izvještaja o radu balansnog tržišta i mehanizma i ostale potrebne izvještaje.</li> <li>9. Organizuje implementaciju sporazuma potpisanih u okviru ENTSO-E (ITC, FSkar...).</li> <li>10. Osigurava efikasnu internu saradnju između Sektora za tržišne operacije i ostalih sektora u okviru NOSBiH-a.</li> <li>11. Saraduje s prijenosnom kompanijom u vezi izrade Registra mjerenja, daljinskog očitavanja brojila i razmjene svih potrebnih podataka.</li> <li>12. Organizuje pravovremenu izradu i dostavu obračuna i izvještaja o radu sistema pomoćnih usluga i balansnog tržišta, prekogranične i interne trgovine električnom energijom, aukcijama prekograničnih prijenosnih kapaciteta, ostvarenom bilansu električne energije na prijenosnoj mreži.</li> <li>13. Učestvuje u izradi procedura i dokumenata vezanih za siguran i pouzdan rad EES-a.</li> <li>14. Po nalogu Uprave NOSBiH-a obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</li> </ol>
<b>Posebni uslovi:</b>	<p>visoka stručna sprema: diplomirani inženjer elektrotehnike ili magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike (odsjek/smjer elektroenergetika ili ekvivalent)</p> <p>najmanje 6 godina radnog iskustva u struci</p> <p>poznavanje engleskog jezika</p> <p>poželjno iskustvo u rukovođenju timom</p> <p>iskustvo u radu na tržištu električne energije</p> <p>iskustvo u upravljanju EE sistemom</p>

<b>Broj izvršilaca:</b>	1
<b>Broj radnog mjesta:</b>	24

### Viši inženjer za administraciju tržišta

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za tržišne operacije</b>
<b>Grupa poslova:</b>	<b>administracija tržišta</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Viši inženjer za administraciju tržišta</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>rukovodiocu Sektora za tržišne operacije</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukovodiocu Sektora pomaže u organizaciji pripadajuće grupe poslova i implementaciji novih radnih procesa.</li> <li>2. Vršiti dodjelu EIC kodova i vodi računa o ažurnosti registra EIC kodova.</li> <li>3. Vršiti registraciju tržišnih učesnika i balansno odgovornih strana te kompanija koje učestvuju na dodjelama prekograničnih prijenosnih kapaciteta u organizaciji NOSBiH-a.</li> <li>4. Tržišnim učesnicima osigurava dostupnost potrebnih informacija koje se odnose na pristup tržištu električne energije.</li> <li>5. Prosljeđuje potrebne informacije o tržišnim učesnicima unutar NOSBiH-a.</li> <li>6. Vršiti korisničku administraciju sistema za obavještanje o ugovorima (<i>Contract Notification</i>) i odgovoran je za ažurnost sistema.</li> <li>7. Vršiti izradu izvještaja o prekograničnoj i internoj trgovini električnom energijom za sve registrovane tržišne učesnike.</li> <li>8. Vršiti izradu izvještaja o dodijeljenim prekograničnim prijenosnim kapacitetima na aukcijama koje organizuje NOSBiH.</li> <li>9. Izrađuje i usaglašava mjesečne izvještaje o razmjeni i aktivaciji prekogranične balansne energije.</li> <li>10. Osigurava ažurnost odgovarajućih baza podataka, registara i evidencija iz domena Sektora za tržišne operacije.</li> <li>11. Priprema i dostavlja odgovarajuće podatke u okviru implementacije sporazuma potpisanog u okviru mehanizma ENTSO-E – ITC te izrađuje potrebne izvještaje.</li> <li>12. Po potrebi, učestvuje u radu i drugih grupa u okviru ENTSO-E .</li> <li>13. Po nalogu rukovodioca Sektora za tržišne operacije, obavlja i druge poslove neophodne za efikasno</li> </ol>

	funkcionisanje NOSBiH-a.
<b>Posebni uslovi:</b>	visoka stručna sprema: diplomirani inženjer elektrotehnike ili magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike (odsjek/smjer elektroenergetika ili ekvivalent)
	najmanje 5 godina radnog iskustva u struci
	poznavanje engleskog jezika
	iskustvo u radu na tržištu električne energije
	iskustvo u upravljanju EE sistemom
<b>Broj izvršilaca:</b>	1
<b>Broj radnog mjesta:</b>	25

### Inženjer za administraciju tržišta

<b>Organizaciona jedinica:</b>	Sektor za tržišne operacije
<b>Grupa poslova:</b>	administracija tržišta
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	Inženjer za administraciju tržišta
<b>Odgovornost prema:</b>	rukovodiocu Sektora za tržišne operacije
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vršiti dodjelu EIC kodova i vodi računa o ažurnosti registra EIC kodova.</li> <li>2. Vršiti registraciju tržišnih učesnika i balansno odgovornih strana te registraciju kompanija koje učestvuju na dodjelama prekograničnih prijenosnih kapaciteta u organizaciji NOSBiH-a.</li> <li>3. Tržišnim učesnicima osigurava dostupnost potrebne informacije te komunikaciju u vezi sa pristupom tržištu električne energije.</li> <li>4. Prosljeđuje potrebne informacije o tržišnim učesnicima unutar NOSBiH-a.</li> <li>5. Vršiti korisničku administraciju sistema za obavještanje o ugovorima (<i>Contract Notification</i>) i odgovoran je za ažurnost sistema.</li> <li>6. Vršiti izradu izvještaja o prekograničnoj i internoj trgovini električnom energijom za sve registrovane tržišne učesnike.</li> <li>7. Na aukcijama koje organizuje NOSBiH pravi izvještaje o dodijeljenim prekograničnim prijenosnim kapacitetima.</li> <li>8. Osigurava ažurnost odgovarajućih baza podataka, registara i evidencija iz domena Sektora za tržišne operacije.</li> <li>9. Izrađuje i usaglašava mjesečne izvještaje o razmjeni i</li> </ol>

	<p>aktivaciji prekogranične balansne energije.</p> <p>10. Priprema i dostavlja odgovarajuće podatke u okviru implementacije sporazuma potpisanog u okviru mehanizma ENTSO-E – ITC te izrađuje potrebne izvještaje.</p> <p>11. Po potrebi učestvuje u radu i drugih grupa u okviru ENTSO-E .</p> <p>12. Po nalogu rukovodioca Sektora za tržišne operacije, obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</p>
<b>Posebni uslovi:</b>	<p>visoka stručna sprema: diplomirani inženjer elektrotehnike ili magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike (odsjek/smjer elektroenergetika ili ekvivalent)</p> <p>najmanje 1 godina radnog iskustva u struci</p> <p>poznavanje engleskog jezika</p> <p>poželjno iskustvo u upravljanju EE sistemom</p>
<b>Broj izvršilaca:</b>	3
<b>Broj radnog mjesta:</b>	26

### Viši inženjer za vođenje i poravnanje podataka

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za tržišne operacije</b>
<b>Grupa poslova:</b>	<b>vođenje i poravnanje podataka</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Viši inženjer za vođenje i poravnanje podataka</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>rukovodiocu Sektora za tržišne operacije</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukovodiocu Sektora pomaže u organizaciji pripadajuće grupe poslova i implementaciji novih radnih procesa.</li> <li>2. Vršiti korisničku administraciju obračunske baze podataka i odgovoran je za njenu ažurnost.</li> <li>3. Vršiti korisničku administraciju sistema za daljinsko očitavanje brojila (AMR sistem) i odgovoran je za njegovu ažurnost.</li> <li>4. Prikuplja podatke potrebne za poravnanje, uključujući nominovane transakcije i dnevne rasporede, očitane podatke i naloge iz dispečerskog centra.</li> <li>5. Procjenjuje validnosti prikupljenih podataka i pohranjuje ih u obračunsku bazu podataka.</li> <li>6. Analizira podatke o ostvarenim transakcijama i izrađuje potrebne izvještaje o dnevnom, mjesečnom i</li> </ol>

	<p>godišnjem prometu električne energije.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Vodi evidencije koje su relevantne za poravnanja, sve dok je to neophodno za rješavanje sporova.</li> <li>8. Vršiti obračun debalansa za svakog tržišnog učesnika, balansnu grupu i regulaciono područje predviđeno pravilima ENTSO-E.</li> <li>9. Vršiti obračun i izrađuje izvješaj o ostvarenim gubicima električne energije na prijenosnoj mreži.</li> <li>10. Sa susjednim regulacionim oblastima i koordinatorom bloka koordinira i usaglašava razmjenske podatke.</li> <li>11. Vršiti koordinaciju i usaglašavanje finansijskog poravnanja između LFC područja i priprema potrebne izvještaje.</li> <li>12. Prikuplja podatke o mjesečnim očitanjima brojila te vrši obračune razmjene i preuzimanja električne energije, kao i analizu mjesečnih podataka i podataka za svaki period poravnanja.</li> <li>13. Priprema odgovarajuće izvještaje o ostvarenim vrijednostima preuzete, injektovane i razmijenjene električne energije te ostvarenim debalansima na dnevnom, mjesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou.</li> <li>14. Predlaže poboljšanja procesa i procedura u okviru rada Sektora.</li> <li>15. Po nalogu rukovodioca Sektora za tržišne operacije obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</li> </ol>
<b>Posebni uslovi:</b>	<p>visoka stručna sprema: diplomirani inženjer elektrotehnike ili magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike (odsjek/smjer elektroenergetika ili ekvivalent)</p> <p>najmanje 5 godina radnog iskustva u struci</p> <p>poznavanje engleskog jezika</p> <p>iskustvo u radu na tržištu električne energije</p> <p>iskustvo u upravljanju EE sistemom</p>
<b>Broj izvršilaca:</b>	1
<b>Broj radnog mjesta:</b>	27

### Inženjer za vođenje i poravnanje podataka

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za tržišne operacije</b>
<b>Grupa poslova:</b>	<b>vođenje i poravnanje podataka</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Inženjer za vođenje i poravnanje podataka</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>rukovodiocu Sektora za tržišne operacije</b>

<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vršiti korisničku administraciju obračunske baze podataka i odgovoran je za njenu ažurnost.</li> <li>2. Vršiti korisničku administraciju sistema za daljinsko očitavanje brojila (sistem AMR) i odgovoran je za njegovu ažurnost.</li> <li>3. Prikuplja podatke potrebne za poravnanje, uključujući nominovane transakcije/dnevne rasporede, očitane podatke i naloge izdate u dispečerskom centru.</li> <li>4. Procjenjuje validnost prikupljenih podataka i pohranjuje ih u obračunsku bazu podataka.</li> <li>5. Analizira podatke o ostvarenim transakcijama i izrađuje potrebne izvještaje o dnevnom, mjesečnom i godišnjem prometu električne energije.</li> <li>6. Vodi evidencije koje su relevantne za poravnanja, sve dok je to neophodno za rješavanje sporova.</li> <li>7. Vršiti obračun debalansa za svakog tržišnog učesnika, balansnu grupu i regulaciono područje predviđeno pravilima ENTSO-E.</li> <li>8. Vršiti obračun i izrađuje izvještaj o ostvarenim gubicima električne energije na prijenosnoj mreži.</li> <li>9. Sa susjednim regulacionim oblastima i koordinatorom bloka koordinira i usaglašava razmjenske podatke.</li> <li>10. Vršiti koordinaciju i usaglašavanje finansijskog poravnanja između LFC područja i priprema potrebne izvještaje.</li> <li>11. Prikuplja podatke o mjesečnim očitanjima brojila i vrši obračune razmjene i preuzimanja električne energije, te analizu mjesečnih podataka i podataka za svaki period poravnanja.</li> <li>12. Priprema odgovarajuće izvještaje o ostvarenim vrijednostima preuzete, injektovane i razmijenjene električne energije te ostvarenim debalansima na dnevnom, mjesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou.</li> <li>13. Predlaže poboljšanja procesa i procedura u okviru rada Sektora.</li> <li>14. Po nalogu rukovodioca Sektora za tržišne operacije obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a</li> </ol>
<b>Posebni uslovi:</b>	<p>visoka stručna sprema: diplomirani inženjer elektrotehnike ili magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike (odsjek/smjer elektroenergetika ili ekvivalent)</p> <p>najmanje 1 godina radnog iskustva u struci</p> <p>poznavanje engleskog jezika</p> <p>poželjno iskustvo u upravljanju EE sistemom</p>
<b>Broj izvršilaca:</b>	3
<b>Broj radnog mjesta:</b>	28

### Viši inženjer za pomoćne usluge i balansno tržište

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za tržišne operacije</b>
<b>Grupa poslova:</b>	<b>pomoćne usluge i balansno tržište</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Viši inženjer za pomoćne usluge i balansno tržište</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>rukovodiocu Sektora za tržišne operacije</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukovodiocu Sektora pomaže u organizaciji pripadajuće grupe poslova i implementaciji novih radnih procesa.</li> <li>2. Prikuplja i analizira podatke o radu sistema pomoćnih usluga i balansnog tržišta te izrađuje potrebne izvještaje (dnevne, mjesečne, godišnje...).</li> <li>3. Vršiti energetski i finansijski obračun korištenja pomoćnih i sistemskih usluga i priprema odgovarajuće izvještaje.</li> <li>4. Vršiti administraciju IT sistema za balansno tržište i nadgleda rad sistema.</li> <li>5. Osigurava ažurnost odgovarajućih podataka, registara i evidencija iz domena pomoćnih usluga i balansnog tržišta.</li> <li>6. Osigurava raspoloživost i transparentnost potrebnih podataka iz domena pomoćnih usluga i balansnog tržišta, u skladu sa važećim regulatornim i ugovornim okvirom.</li> <li>7. Predlaže poboljšanja procesa i procedura za rad sistema pomoćnih usluga i balansnog tržišta.</li> <li>8. Učestvuje u kreiranju i uspostavljanju novih, te u unapređenju postojećih procesa vezanih uz pomoćne usluge i balansno tržište.</li> <li>9. Učestvuje u procesu nabavke balansnih kapaciteta i balansne energije te drugih pomoćnih usluga, u skladu sa usvojenim procedurama.</li> <li>10. Prati rad platformi za razmjenu balansne energije i učestvuje u aktivnostima koje se odnose na pristup i učešće BiH na platformama.</li> <li>11. Učestvuje u aktivnostima koje se odnose na regionalne i europske inicijative za razmjenu balansnih usluga.</li> <li>12. Sarađuje sa korisnicima sistema, tržišnim učesnicima, regulatorima, ENTSO-E i drugim stranama u</li> </ol>

	<p>pitanjima koja se odnose na sistem pomoćne usluge i balansno tržište.</p> <p>13. Po nalogu rukovodioca Sektora za tržišne operacije, obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</p>
<b>Posebni uslovi:</b>	<p>visoka stručna sprema: diplomirani inženjer elektrotehnike ili magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike (odsjek/smjer elektroenergetika ili ekvivalent)</p> <p>najmanje 5 godina radnog iskustva u struci</p> <p>poznavanje engleskog jezika</p> <p>iskustvo u radu na tržištu električne energije</p> <p>iskustvo u upravljanju EE sistemom</p>
<b>Broj izvršilaca:</b>	2
<b>Broj radnog mjesta:</b>	29

### Inženjer za pomoćne usluge i balansno tržište

<b>Organizaciona jedinica:</b>	Sektor za tržišne operacije
<b>Grupa poslova:</b>	pomoćne usluge i balansno tržište
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	Inženjer za pomoćne usluge i balansno tržište
<b>Odgovornost prema:</b>	rukovodiocu Sektora za tržišne operacije
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prikuplja i analizira podatke o radu sistema pomoćnih usluga i balansnog tržišta te izrađuje potrebne izvještaje (dnevne, mjesečne, godišnje...).</li> <li>2. Vršiti energetske i finansijske obračune korištenja pomoćnih i sistemskih usluga i priprema odgovarajuće izvještaje.</li> <li>3. Vršiti administraciju IT sistema za balansno tržište i nadgleda njegov rad.</li> <li>4. Osigurava ažurnost odgovarajućih podataka, registara i evidencija iz domena pomoćnih i balansnog tržišta.</li> <li>5. Osigurava raspoloživost i transparentnost potrebnih podataka iz domena pomoćnih usluga i balansnog tržišta u skladu sa važećim regulatornim i ugovornim okvirom.</li> <li>6. Učestvuje u kreiranju i uspostavljanju novih te unapređenju postojećih procesa vezanih uz pomoćne usluge i balansno tržište.</li> <li>7. Učestvuje u procesu nabavke balansnih kapaciteta i balansne energije te drugih pomoćnih usluga, u skladu sa usvojenim procedurama.</li> </ol>

	<p>8. Prati rad platformi za razmjenu balansne energije i učestvuje u aktivnostima koje se odnose na pristup i učešće BiH na platformama.</p> <p>9. Učestvuje u aktivnostima koje se odnose na regionalne i evropske inicijative za razmjenu balansnih usluga.</p> <p>10. Saraduje sa korisnicima sistema, tržišnim učesnicima, regulatorima, ENTSO-E i drugim stranama u pitanjima koja se odnose na sistem pomoćne usluge i balansno tržište.</p> <p>11. Po nalogu rukovodioca Sektora za tržišne operacije, obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBIH-a.</p>
<b>Posebni uslovi:</b>	<p>visoka stručna sprema: diplomirani inženjer elektrotehnike ili magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike (odsjek/smjer elektroenergetika ili ekvivalent)</p> <p>najmanje 1 godina radnog iskustva u struci</p> <p>poznavanje engleskog jezika</p> <p>poželjno iskustvo u upravljanju EE sistemom</p>
<b>Broj izvršilaca:</b>	3
<b>Broj radnog mjesta:</b>	30

#### 4. Sektor za strateško planiranje i razvoj

##### Rukovodilac Sektora za strateško planiranje i razvoj

<b>Organizaciona jedinica:</b>	Sektor za strateško planiranje i razvoj
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	Rukovodilac Sektora za strateško planiranje i razvoj

<b>Odgovornost prema:</b>	<b>generalnom direktoru i Upravi NOSBiH-a</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukovodi Sektorom za strateško planiranje i razvoj te nadgleda rad njegovih zaposlenika.</li> <li>2. Formuliše poslovnu strategiju za NOSiH koju na razmatranje i odobrenje dostavlja generalnom direktoru.</li> <li>3. Osigurava pripremu i izradu indikativnog plana razvoja proizvodnje.</li> <li>4. Osigurava strateški input za poslovni plan NOSiH-a.</li> <li>5. Nadzire aktivnosti u elektroenergetskom sektoru i izvještava generalnog direktora o strateškim pitanjima koja se tiču NOSBiH-a.</li> <li>6. Sarađuje sa korisnicima sistema i učesnicima na tržištu, DERK-om i međunarodnim organizacijama u vezi sa pitanjima razvoja tržišta i sistema.</li> <li>7. Vršiti procjenu opcija i planova restrukturiranja elektroenergetskog sektora u BiH te analizira njihove implikacije na NOSBiH.</li> <li>8. Analizira opcije za razvoj elektroenergetskog tržišta u BiH i njihove implikacije na NOSBiH.</li> <li>9. Analizira opcije i planove za regionalno tržište i njihove implikacije na NOSBiH.</li> <li>10. Generalnom direktoru pomaže u definisanju politike razvoja tržišta.</li> <li>11. Vršiti procjenu opcija za detaljan razvoj balansnog tržišta i mehanizma u BiH i drugih komercijalnih aranžmana kojima upravlja NOSBiH te pruža savjetodavnu pomoć generalnom direktoru u pitanjima vezanim za politiku u ovoj oblasti.</li> <li>12. Organizuje revizije elaborata tehničkog rješenja priključka.</li> <li>13. Organizuje revizije dugoročnog plana razvoja prijenosne mreže.</li> <li>14. Razvija tehnička pravila te druge tehničke kodekse i sporazume neophodne za funkcionisanje elektroenergetskog sistema BiH, kao i balansnih aranžmana i ostalih nadležnosti NOSBiH-a.</li> <li>15. Vršiti pregled primjene ovih pravila i kodeksa i, po potrebi, predlaže izmjene.</li> <li>16. Po nalogu Uprave NOSBiH-a obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</li> </ol>
<b>Posebni uslovi:</b>	<p>visoka stručna sprema: diplomirani inženjer elektrotehnike ili magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike (odsjek/smjer elektroenergetika ili ekvivalent)</p> <p>najmanje 6 godina radnog iskustva u struci</p> <p>poznavanje engleskog jezika</p> <p>poželjno iskustvo u rukovođenju timom</p> <p>iskustvo u radu na tržištu električne energije</p>

	iskustvo u upravljanju EE sistemom
<b>Broj izvršilaca:</b>	1
<b>Broj radnog mjesta:</b>	31

### Viši inženjer za razvoj sistema i tržišta

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za strateško planiranje i razvoj</b>
<b>Grupa poslova:</b>	<b>razvoj sistema i tržišta</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Viši inženjer za razvoj sistema i tržišta</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>rukovodiocu Sektora za strateško planiranje i razvoj</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukovodiocu Sektora pomaže u organizaciji pripadajuće grupe poslova i implementaciji novih radnih procesa.</li> <li>2. Rukovodiocu Sektora za strateško planiranje i razvoj pomaže u osiguranju strateškog inputa za poslovni plan NOSBiH-a.</li> <li>3. Prati aktuelnosti iz djelokruga rada Sektora i izvještava o strateškim pitanjima koja se tiču NOSBiH-a.</li> <li>4. Učestvuje u pripremi i izradi indikativnog plana razvoja proizvodnje u pogledu sljedećih pitanja: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) procjena dinamike izgradnje novih i izlazak iz pogona starih proizvodnih jedinica</li> <li>b) procjena uticaja plana proizvodnje i potrošnje na razvoj mreže i osiguravanje inputa prijenosnoj kompaniji za izradu dugoročnog plana razvoja prijenosne mreže .</li> <li>c) proračun prijenosnih kapaciteta neophodnih za izradu desetogodišnjeg plana razvoja ENTSO-E (TYNDP).</li> </ol> </li> <li>5. Učestvuje u revizijama elaborata tehničkog rješenja priključka.</li> <li>6. Učestvuje u reviziji dugoročnog plana razvoja prijenosne mreže.</li> <li>7. Sarađuje sa korisnicima sistema i učesnicima na tržištu, DERK-om i međunarodnim organizacijama u vezi sa razvojem tržišta i sistema.</li> <li>8. Procjenjuje opcije i planove restrukturiranja elektroenergetskog sektora u BiH te analizira njihove implikacije na NOSBiH.</li> <li>9. Analizira opcije za razvoj elektroenergetskog tržišta u BiH i njihove implikacije na NOSBiH.</li> <li>10. Analizira opcije i planove za regionalno tržište i njihove</li> </ol>

	<p>implikacije na NOSBiH.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Učestvuje u razvoju tržišnih pravila i drugih komercijalnih kodeksa i sporazuma neophodnih za funkcionisanje elektroenergetskog sistema BiH, kao i balansnih aranžmana i ostalih nadležnosti NOSBiH-a.</li> <li>12. Vršiti pregled primjene ovih pravila i kodeksa te, po potrebi, rukovodiocu predlaže izmjene.</li> <li>13. Prema usaglašenim procedurama, učestvuje u preduzimanju hitnih koraka za rješavanje problema u funkcionisanju tržišta i prijenosa električne energije.</li> <li>14. Vršiti procjenu tehničkih performansi prijenosnog sistema na kontinuiranoj osnovi te identifikuje moguće probleme.</li> <li>15. Priprema godišnje i kvartalne izvještaje o radu sistema i ostale izvještaje koji bi mogli biti potrebni.</li> <li>16. Priprema i vrši pregled Mrežnog kodeksa te svih ostalih kodeksa, pravilnika i sporazuma između prijenosne kompanije i korisnika sistema, koji se odnose na tehničke standarde i sigurnost. Osim toga, procjenjuje njihovu prikladnost za sistem u BiH u svjetlu sadašnjih i očekivanih uslova te daje odgovarajuće preporuke za izmjene.</li> <li>17. Priprema i vrši pregled Tržišnih pravila i ostalih komercijalnih kodeksa te procjenu njihove prikladnosti te daje preporuke za izmjene.</li> <li>18. Po potrebi saraduje sa odgovarajućim korisnicima sistema, prijenosnom kompanijom i DERK-om po pitanju izmjena tehničkih kodeksa.</li> <li>19. Učestvuje u radu ENTSO-E grupa koje se odnose na razvoj i rad sistema, a koje su u domenu Sektora za strateško planiranje i razvoj.</li> <li>20. Priprema i dostavlja podatke za izradu desetogodišnjeg plana razvoja prijenosne mreže u okviru ENTSO-E (TYNDP).</li> <li>21. Procjenjuje tehničke implikacije predloženog ili planiranog razvoja tržišta i prijenosnog sistema</li> <li>22. Sa predstavnicima sistema susjednih zemalja saraduje u vezi sa tehničkim pitanjima koja se odnose na interkonekcije i rad regionalne mreže.</li> <li>23. Procjenjuje planove razvoja regionalne mreže i planove razvoja tržišta te njihovo uticaj na sistem u BiH.</li> <li>24. Vršiti pregled izmjena potrebnih za sistem SCADA i operativno planiranje koje proizlaze iz razvoja mreže i proizvodnje.</li> <li>25. Informiše o implikacijama razvoja mreže na električne zaštite u EES-u BiH.</li> <li>26. Koordinira usaglašavanje principa podešenja električnih zaštita u EES-u BiH.</li> <li>27. Koordinira provjere podešenja zaštitnih uređaja na</li> </ol>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>prijenosnoj mreži EES-a BiH.</p> <p>28. Učestvuje u radu stalnih ili povremenih grupa za analizu pogonskih događaja u kojima je došlo do ispada generatora ili elektrana, ili potrošača većih snaga na prijenosnoj mreži EES-a BiH, a za koje se sumnja da ih je prouzročio nekorektan ili neselektivan rad zaštitnih uređaja.</p> <p>29. Vršiti pregled pitanja tehničke politike u vezi sa radom sistema i, po potrebi, pruža savjetodavnu pomoć Upravi NOSBiH-a.</p> <p>30. Po nalogu rukovodioca Sektora za strateško planiranje i razvoj, obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</p>
<b>Posebni uslovi:</b>	<p>visoka stručna sprema: diplomirani inženjer elektrotehnike ili magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike (odsjek/smjer elektroenergetika ili ekvivalent)</p> <p>najmanje 5 godina radnog iskustva u struci</p> <p>poznavanje engleskog jezika</p> <p>iskustvo u radu na tržištu električne energije</p> <p>iskustvo u upravljanju EE sistemom</p>
<b>Broj izvršilaca:</b>	3
<b>Broj radnog mjesta:</b>	32

#### Inženjer za razvoj sistema i tržišta

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za strateško planiranje i razvoj</b>
<b>Grupa poslova:</b>	<b>razvoj sistema i tržišta</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Inženjer za razvoj sistema i tržišta</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>rukovodiocu Sektora za strateško planiranje i razvoj</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prati aktuelnosti iz djelokruga rada Sektora i izvještava o strateškim pitanjima koja se tiču NOSBiH-a.</li> <li>2. Učestvuje u pripremi i izradi indikativnog plana razvoja proizvodnje u pogledu sljedećih pitanja: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) procjena dinamike izgradnje novih i izlaska iz pogona starih proizvodnih jedinica</li> <li>b) procjena uticaja plana proizvodnje i potrošnje na razvoj mreže i osiguravanje inputa prijenosnoj kompaniji za izradu dugoročnog plana razvoja prijenosne mreže.</li> <li>c) proračun prijenosnih kapaciteta za neophodnih za izradu desetogodišnjeg plana razvoja ENTSO-E</li> </ol> </li> </ol>

(TYNDP).

3. Učestvuje u revizijama elaborata tehničkog rješenja priključka.
4. Učestvuje u reviziji dugoročnog plana razvoja prijenosne mreže.
5. Saraduje sa korisnicima sistema i učesnicima na tržištu, DERK-om i međunarodnim organizacijama u vezi sa razvojem tržišta i sistema.
6. Vršiti procjenu opcija i planova restrukturiranja elektroenergetskog sektora u BiH i analizira njihove implikacije na NOSBiH.
7. Analizira opcije razvoja elektroenergetskog tržišta u BiH i njihove implikacije na NOSBiH.
8. Analizira opcije i planove za regionalno tržište i njihove implikacije na NOSBiH.
9. Učestvuje u razvoju tržišnih pravila i drugih komercijalnih kodeksa te sporazuma neophodnih za funkcionisanje elektroenergetskog sistema BiH, kao i balansnih aranžmana i ostalih nadležnosti NOSBiH-a.
10. Vršiti pregled primjene ovih pravila i kodeksa te, po potrebi, rukovodiocu predlaže izmjene.
11. Prema usaglašenim procedurama učestvuje u preduzimanju hitnih koraka za rješavanje problema u funkcionisanju tržišta.
12. Procjenjuje tehničke performanse prijenosnog sistema na kontinuiranoj osnovi te identifikuje moguće probleme.
13. Priprema godišnje i kvartalne izvještaje o radu sistema te ostale izvještaje koji bi mogli biti potrebni.
14. Priprema i vrši pregled Mrežnog kodeksa te svih ostalih kodeksa, pravilnika i sporazuma između prijenosne kompanije i korisnika sistema koji se odnose na tehničke standarde i sigurnost; procjenjuje njihovu kontinuiranu prikladnost za sistem u BiH u svjetlu sadašnjih i očekivanih uslova te daje preporuke za izmjene.
15. Priprema i vrši pregled Tržišnih pravila i ostalih komercijalnih kodeksa te procjenu njihove prikladnosti i daje preporuke za izmjene.
16. Po potrebi, saraduje sa odgovarajućim korisnicima sistema, prijenosnom kompanijom i DERK-om u vezi sa izmjenama tehničkih kodeksa.
17. Učestvuje u radu grupa ENTSO-E koje se odnose na razvoj i rad sistema, a koje su u domenu Sektora za strateško planiranje i razvoj.
18. Priprema i dostavlja podatke za izradu

	<p>desetogodišnjeg plana razvoja prijenosne mreže u okviru ENTSO-E (TYNDP).</p> <p>19. Vršiti procjenu tehničkih implikacija predloženog ili planiranog razvoja tržišta i prijenosnog sistema</p> <p>20. Sa predstavnicima sistema susjednih zemalja saraduje u vezi sa tehničkim pitanjima koja se odnose na interkonekcije i rad regionalne mreže.</p> <p>21. Vršiti procjenu planova razvoja regionalne mreže i planova razvoja tržišta te njihovog uticaja na sistem u BiH.</p> <p>22. Vršiti pregled izmjena potrebnih za sistem SCADA i operativno planiranje koje proizlaze iz razvoja mreže i proizvodnje.</p> <p>23. Informiše o uticajima razvoja mreže na električne zaštite u EES-u BiH.</p> <p>24. Koordinira usaglašavanje principa podešenja električnih zaštita u EES-u BiH.</p> <p>25. Koordinira provjere podešenja zaštitnih uređaja na prijenosnoj mreži EES-a BiH.</p> <p>26. Učestvuje u radu stalnih ili povremenih grupa za analizu pogonskih događaja u kojima je došlo do ispada generatora ili elektrana, ili potrošača većih snaga na prijenosnoj mreži EES-a BiH, a za koje se sumnja da ih je prouzročio nekorektan, odnosno, neselektivni rad zaštitnih uređaja.</p> <p>27. Vršiti pregled pitanja tehničke politike u vezi sa radom sistema i, po potrebi, pruža savjetodavnu pomoć Upravi NOSBiH-a.</p> <p>28. Na zahtjev rukovodioca Sektora za strateško planiranje i razvoj, obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</p>
<b>Posebni uslovi:</b>	<p>visoka stručna sprema: diplomirani inženjer elektrotehnike ili magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike (odsjek/smjer elektroenergetika ili ekvivalent)</p> <p>najmanje 1 godina radnog iskustva u struci</p> <p>poznavanje engleskog jezika</p> <p>iskustvo u radu na tržištu električne energije</p> <p>iskustvo u upravljanju EE sistemom</p>
<b>Broj izvršilaca:</b>	2
<b>Broj radnog mjesta:</b>	33

### Viši inženjer za planiranje sistema

<b>Organizaciona</b>	<b>Sektor za strateško planiranje i razvoj</b>
----------------------	------------------------------------------------

<b>jedinica:</b>	
<b>Grupa poslova</b>	<b>planiranje sistema</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Viši inženjer za planiranje sistema</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>rukovodiocu Sektora za strateško planiranje i razvoj</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukovodiocu Sektora pomaže u organizaciji pripadajuće grupe poslova i implementaciji novih radnih procesa.</li> <li>2. Kontinuirano prikuplja informacije neophodne za procjenu performansi sistema.</li> <li>3. Prikuplja podatke neophodne za izradu ili procjenu dugoročnih planova proizvodnje i prijenosa.</li> <li>4. Učestvuje u revizijama elaborata tehničkog rješenja priključka.</li> <li>5. Pomaže u izradi indikativnog plana razvoja proizvodnje.</li> <li>6. Pomaže u procjeni plana razvoja prijenosnog sistema i izradi pratećih studija razvoja prijenosne mreže.</li> <li>7. Učestvuje u procjeni i izmjeni tehničkih kodeksa.</li> <li>8. Učestvuje u procjeni i izmjeni tržišnih pravila i komercijalnih kodeksa.</li> <li>9. Djeluje kao ključna tačka u poslovima vezanim za nove priključke na prijenosnu mrežu.</li> <li>10. Koordinira poslove revizije, usvajanja i objavljivanja dugoročnog plana razvoja prijenosne mreže.</li> <li>11. Po nalogu rukovodioca Sektora za strateško planiranje i razvoj, obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</li> </ol>
<b>Posebni uslovi:</b>	visoka stručna sprema: diplomirani inženjer elektrotehnike ili magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike (odsjek/smjer elektroenergetika ili ekvivalent)
	najmanje 5 godina radnog iskustva u struci
	poznavanje engleskog jezika
	iskustvo u upravljanju EE sistemom
<b>Broj izvršilaca:</b>	1
<b>Broj radnog mjesta:</b>	34

### Inženjer za planiranje sistema

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za strateško planiranje i razvoj</b>
<b>Grupa poslova:</b>	<b>planiranje sistema</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Inženjer za planiranje sistema</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>rukovodiocu Sektora za strateško planiranje i razvoj</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontinuirano prikuplja informacije neophodne za procjenu performansi sistema.</li> <li>2. Prikuplja podatke neophodne za izradu ili procjenu dugoročnih planova proizvodnje i prijenosa.</li> <li>3. Pomaže u izradi indikativnog plana razvoja</li> </ol>

	<p>proizvodnje.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pomaže u procjeni plana razvoja prijenosnog sistema i izradi pratećih studija mreže.</li> <li>5. Učestvuje u revizijama elaborata tehničkog rješenja priključka.</li> <li>6. Učestvuje u procjeni i izmjeni tehničkih kodeksa.</li> <li>7. Učestvuje u procjeni i izmjeni tržišnih pravila i komercijalnih kodeksa.</li> <li>8. Djeluje kao ključna tačka u poslovima vezanim za nove priključke na prijenosnu mrežu.</li> <li>9. Koordinira poslove revizije, usvajanja i objavljivanja dugoročnog plana razvoja prijenosne mreže.</li> <li>10. Po nalogu rukovodioca Sektora za strateško planiranje i razvoj, obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</li> </ol>
<b>Posebni uslovi:</b>	<p>visoka stručna sprema: diplomirani inženjer elektrotehnike ili magistar elektrotehnike – diplomirani inženjer elektrotehnike (odsjek/smjer elektroenergetika ili ekvivalent)</p> <p>najmanje 1 godina radnog iskustva u struci</p> <p>poznavanje engleskog jezika</p> <p>iskustvo u upravljanju EE sistemom</p>
<b>Broj izvršilaca:</b>	2
<b>Broj radnog mjesta:</b>	35

#### Viši stručni saradnik za poslove iz oblasti energetike

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za strateško planiranje i razvoj</b>
<b>Grupa poslova:</b>	<b>poslovi iz oblasti energetike</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Viši stručni saradnik za poslove iz oblasti energetike</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>rukovodiocu Sektora za strateško planiranje i razvoj</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukovodiocu Sektora pomaže u organizaciji pripadajuće grupe poslova i implementaciji novih radnih procesa.</li> <li>2. Prati zakonodavnu i tehničku regulativu Energetske zajednice i ENTSO-E</li> <li>3. Prati zakonske propise, standarde i stručnu literaturu iz oblasti energetike.</li> <li>4. Priprema materijale za učešće na domaćim i međunarodnim konferencijama vezanim za poslove iz oblasti energetike, a koji su usko vezani za rad NOSBiH-a te pruža podršku učešću na njima.</li> <li>5. Sprovodi aktivnosti na projektima u vezi sa međunarodnim regulatornim poslovima.</li> <li>6. Kontroliše upravljanje komponentama portfolija</li> </ol>

	<p>(projekti, programi, podportfoliji, operativni poslovi za međunarodne i regulatorne poslove), procjenu prijedloga inicijativa koji dolaze od komponenti, pružanje podrške tim inicijativama, alokaciju resursa - u saglasnosti sa strateškim ciljevima NOSBiH-a.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Rukovodiocu Sektora pruža podršku u vezi sa inicijativama koje dolaze iz ENTSO-E i Energetske zajednice.</li> <li>8. Prati aktivnosti vezane za EU integracije i učestvuje u njima.</li> <li>9. Prati razvoj energetskeg pravnog okvira Evropske unije.</li> <li>10. Prati aktivnosti vezane za Energetsku zajednicu i učestvuje u njima.</li> <li>11. Analizira smjernice i preporuke Energetske zajednice u pogledu strateškog planiranja i razvoja.</li> <li>12. Izrađuje informacije i izvještaje iz djelokruga rada Sektora.</li> <li>13. Prati međunarodne propise iz oblasti energetike te usklađenost normativnih akata tehničke prirode sa odgovarajućom zakonodavnom regulativom EU.</li> <li>14. Planira mjere za unapređenje pravnog okvira NOSBiH-a koji se odnose na strateško planiranje i razvoj EES-a u skladu sa regulativama EU.</li> <li>15. Prati propise iz oblasti sigurnosti koje donosi ENTSO te planira mjere u skladu sa tim propisima za unapređenje i osiguranje sigurnosti NOSBiH-a.</li> <li>16. Saraduje sa Sektorom sa informacione i komunikacione tehnologije u vezi propisa i mjera o kibernetičkoj (cyber) sigurnosti koju nalažu pravila ENTSO-E.</li> <li>17. Učestvuje u aktivnostima vezanim za rad SCC Beograd.</li> <li>18. Po nalogu rukovodioca Sektora za strateško planiranje i razvoj, obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</li> </ol>
<b>Posebni uslovi:</b>	<p>univerzitetska diploma iz tehničkih, ekonomskih ili pravnih nauka ili ekvivalentne kvalifikacije</p> <p>najmanje 3 godine radnog iskustva u struci</p> <p>engleski jezik – aktivno znanje u govoru i pisanju</p> <p>iskustvo u poslovima iz oblasti energetike</p>
<b>Broj izvršilaca:</b>	2
<b>Broj radnog mjesta:</b>	36

## Stručni saradnik za međunarodnu saradnju

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za strateško planiranje i razvoj</b>
<b>Grupa poslova:</b>	<b>međunarodna saradnja</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Stručni saradnik za međunarodnu saradnju</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>rukovodiocu Sektora za strateško planiranje i razvoj</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukovodiocu Sektora pomaže u organizaciji pripadajuće grupe poslova i implementaciji novih radnih procesa.</li> <li>2. Predlaže smjernice vezane za nastup i delovanje NOSBiH-a u ENTSO-E, Sekretarijatu Energetske zajednice kao i drugim međunarodnim organizacijama iz djelokruga rada NOSBiH-a.</li> <li>3. Koordinira i prati rad članova NOSBiH-a u relevantnim radnim grupama ENTSO-E i Sekretarijata Energetske zajednice.</li> <li>4. Prati zakonodavnu i tehničku regulativu u EU, kao i najbolju praksu iz oblasti tržišta, prijenosa električne energije i upravljanja prijenosnim sistemom.</li> <li>5. Vršiti procjenu regulatornih implikacija primjene relevantnih pravila ENTSO-E.</li> <li>6. Predlaže strategije regionalnog povezivanja u cilju bolje prekogranične saradnje i formiranja regionalnog tržišta električne energije.</li> <li>7. Koordinira i prati rad predstavnika NOSBiH-a u Sigurnosnom koordinacionom centru – SCC Beograd.</li> <li>8. Koordinira i prati rad predstavnika NOSBiH-a u Regionalnoj kancelariji za alokaciju prekograničnih prijenosnih kapaciteta – SEE CAO.</li> <li>9. Po nalogu rukovodioca Sektora za strateško planiranje i razvoj, obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</li> </ol>
<b>Posebni uslovi:</b>	univerzitetska diploma iz tehničkih, ekonomskih ili pravnih nauka ili ekvivalentne kvalifikacije
	najmanje 2 godine radnog iskustva u struci
	poznavanje engleskog jezika
	iskustvo u poslovima iz oblasti elektroenergetskog sektora
<b>Broj izvršilaca:</b>	2
<b>Broj radnog mjesta:</b>	37

## Stručni saradnik za saradnju sa institucijama u BiH

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za strateško planiranje i razvoj</b>
<b>Grupa poslova</b>	<b>saradnja sa institucijama u BiH</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Stručni saradnik za saradnju sa institucijama u BiH</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>rukovodiocu Sektora za strateško planiranje i razvoj</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukovodiocu Sektora pomaže u organizaciji pripadajuće grupe poslova i implementaciji novih radnih procesa.</li> <li>2. Usklađuje rad NOSBiH-a sa državnim i entitetskim institucijama u skladu sa zakonskom regulativom u BiH.</li> <li>3. Prati primjenu zakonodavne i tehničke regulative u BiH iz oblasti tržišta, prijenosa električne energije i upravljanja prijenosnim sistemom.</li> <li>4. Koordinira saradnju NOSBiH-a sa nadležnim državnim ministarstvom i entitetskim ministarstvima.</li> <li>5. Koordinira saradnju NOSBiH-a sa državnom regulatornom komisijom i entitetskim regulatornim komisijama.</li> <li>6. Koordinira saradnju sa elektroprivredama i drugim proizvodnim kompanijama u BiH.</li> <li>7. Vršiti procjenu u identifikaciji regulatornih rizika i razvoju strategija za odgovor na rizike.</li> <li>8. Po nalogu rukovodioca Sektora za strateško planiranje i razvoj, obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</li> </ol>
<b>Posebni uslovi:</b>	univerzitetska diploma iz tehničkih, pravnih nauka ili ekvivalentne kvalifikacije
	najmanje 2 godine radnog iskustva u struci
	poznavanje engleskog jezika
	iskustvo u poslovima iz oblasti elektroenergetskog sektora
<b>Broj izvršilaca:</b>	2
<b>Broj radnog mjesta:</b>	38

## Stručni saradnik za projekte i studije

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za strateško planiranje i razvoj</b>
<b>Grupa poslova:</b>	<b>projekti i studije</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Stručni saradnik za projekte i studije</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>rukovodiocu Sektora za strateško planiranje i razvoj</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rukovodiocu Sektora pomaže u organizaciji pripadajuće grupe poslova i implementaciji novih</li> </ol>

	<p>radnih procesa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Prati pozive za dodjelu sredstava iz grantova za međunarodne istraživačke projekte iz djelokruga NOSBiH-a i daje prijedloge rukovodiocu Sektora o mogućnostima i benefitima učešća NOSBiH u projektima.</li> <li>3. Koordinira proces apliciranja za učešće u međunarodnim projektima.</li> <li>4. Koordinira rad sektora u okviru NOSBiH-a u vezi sa međunarodnim istraživačkim projektima, nadzire i kontroliše proces izvještavanja o tehničkim i finansijskim aspektima projekata.</li> <li>5. Aktivno učestvuje u izradi portfolia strateških i razvojnih projekata i procjeni prioriteta i opravdanosti predloženih projekata.</li> <li>6. U skladu sa razvojem Sektora u oblasti tržišta, prijenosa električne energije i upravljanja prijenosnim sistemom daje prijedloge za pokretanjem relevantnih studija i prati proces izrade studija.</li> <li>7. Po nalogu rukovodioca Sektora za strateško planiranje i razvoj, obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</li> </ol>
<b>Posebni uslovi:</b>	<p>univerzitetska diploma iz tehničkih, ekonomskih ili pravnih nauka ili ekvivalentne kvalifikacije</p> <p>najmanje 2 godine radnog iskustva u struci</p> <p>poznavanje engleskog jezika</p> <p>iskustvo u poslovima iz oblasti elektroenergetskog sektora</p>
<b>Broj izvršilaca:</b>	2
<b>Broj radnog mjesta:</b>	39

## 5. Sektor za informacione i komunikacione tehnologije

### Rukovodilac Sektora za informacione i komunikacione tehnologije

<b>Organizaciona jedinica:</b>	Sektor za informacione i komunikacione tehnologije
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	Rukovodilac Sektora za informacione i komunikacione tehnologije
<b>Odgovornost prema:</b>	generalnom direktoru i Upravi NOSBiH-a
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Razvija strategiju informacionih sistema i telekomunikacija, uključujući planiranje tehničke kontrole sistema i IKT podrške i informacione (cyber) sigurnosti.</li> <li>2. Organizuje pregled poslovnih procesa NOSBiH-a, njihovog razvoja, nadogradnji i zahtjeva u pogledu podrške i izmjena sistema.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Nadgleda aktivnosti Sektora za informacione i komunikacione tehnologije te rukovodi njegovim osobljem.</li> <li>4. Osigurava adekvatnu hardversku, telekomunikacionu i IKT sigurnosnu opremu za podršku aktivnostima NOSBiH-a i kontinuiranu podršku za ovu opremu.</li> <li>5. Osigurava tehničke specifikacije, razvoj, nabavku i implementaciju sistema koji su neophodni za podršku u radu NOSBiH-a.</li> <li>6. Učestvuje u procesu javne nabavke (tendera) i nadgleda implementaciju sistema.</li> <li>7. Osigurava dogovoreni nivo podrške i sigurnosti za IKT sisteme, a kada je to neophodno, daje savjete o mogućnostima angažovanja vanjskih ugovarača.</li> <li>8. Organizuje vođenje hardverske i softverske dokumentacije te adekvatne evidencije svih IKT sredstava (softver, hardver, IKT rezervni dijelovi, i sl.), u cilju kontinuirane podrške sistemu i olakšanja revizije.</li> <li>9. Predlaže i organizuje obuku IKT osoblja NOSBiH-a po dogovorenom programu.</li> <li>10. Koordinira provođenje IKT projekata.</li> <li>11. Odgovara za izradu strateškog i godišnjeg operativnog plana Sektora za IKT te njihovo izvršenje.</li> <li>12. Odgovoran je za vođenje Sektora za IKT u skladu sa postojećom zakonskom regulativom.</li> <li>13. Periodično i povremeno izvještava Upravu o rizicima, sigurnosnim ciljevima, rezultatima mjerenja, trenutnim stanjem informacione sigurnosti te korektivnim i preventivnim mjerama.</li> <li>14. Po nalogu Uprave obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</li> </ol>
<b>Posebni uslovi:</b>	visoka stručna sprema – elektrotehnika, informatika/računarstvo, automatika, telekomunikacije ili ekvivalentna kvalifikacija.
	najmanje 6 godina radnog iskustva u struci
	poznavanje engleskog jezika
	poželjno iskustvo u rukovođenju timom
<b>Broj izvršilaca:</b>	1
<b>Broj radnog mjesta:</b>	40

### Viši inženjer za SCADA/EMS aplikacije i baze podataka

<b>Organizaciona jedinica:</b>	Sektor za informacione i komunikacione tehnologije
<b>Grupa poslova:</b>	SCADA/EMS

<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Viši inženjer za SCADA/EMS aplikacije i baze podataka</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>rukovodiocu Sektora za informacione i komunikacione tehnologije</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prati međunarodnu praksu u oblasti sistema SCADA/EMS i pratećih funkcija.</li> <li>2. Učestvuje u implementaciji, testiranju i ažuriranju sistema SCADA/EMS i pratećih baza podataka.</li> <li>3. Osigurava odgovarajuće održavanje sistema SCADA/EMS i pratećih baza podataka te vodi evidenciju o svakom održavanju.</li> <li>4. Održava dokumentaciju sistema SCADA/EMS i drugih povezanih sistema, mora biti upoznat sa softverskim i hardverskim pojedinostima i bazama podataka te vodi evidenciju o svim IKT sredstvima u sistemu SCADA/EMS.</li> <li>5. Rukovodioca Sektora za IKT redovno izvještava o implementaciji i funkcionisanju sistema SCADA/EMS.</li> <li>6. Daje preporuke za poboljšanja i proširenje sistema SCADA/EMS i pruža podršku u preduzimanju dogovorenih koraka.</li> <li>7. Učestvuje u procesu izrade tehničkih specifikacija, nabavke i razvoja sistema SCADA/EMS i drugih povezanih sistema.</li> <li>8. Učestvuje u organizaciji i implementaciji obuke osoblja NOSBiH-a.</li> <li>9. Odgovara za ispravno funkcionisanje, nadogradnju i administraciju baza podataka i vezanih aplikacija.</li> <li>10. Koordinira razvoj aplikacija u sklopu sistema SCADA/EMS prema potrebama i u saradnji sa drugim sektorima NOSBiH-a.</li> <li>11. Odgovara za osiguravanje i održavanje uslova i okruženja neophodnih za testiranje aplikacija.</li> <li>12. Upravlja praćenjem i otklanjanjem uočenih grešaka i problema u radu.</li> <li>13. Održava i kontroliše interakciju sa eksternim sistemima (razmjene podataka, učitavanje podataka, on line konekcije).</li> <li>14. Prati status softverskih licenci u okviru sistema SCADA/EMS.</li> <li>15. Osigurava i održava uslove i okruženja za testiranje baze podataka.</li> <li>16. Odgovoran je za kreiranje izvještaja prema potrebama i zahtjevima ostalih sektora NOSBiH-a i drugih korisnika.</li> <li>17. Odgovoran je za kreiranje rezervnih kopija baza podataka sistema SCADA/EMS.</li> <li>18. Odgovoran za periodično testiranje ispravnosti sigurnosnih kopija baza podataka sistema SCADA/EMS.</li> <li>19. Rukovodiocu Sektora za IKT pruža stručnu pomoć pri izradi planova razvoja, nadogradnji i održavanju IKT infrastrukture.</li> <li>20. Rukovodiocu Sektora za IKT i ostalim relevantnim organima NOSBiH odgovara za redovno izvještavanje o radu.</li> <li>21. Usko saraduje sa Sektorom za upravljanje sistemom u realnom vremenu.</li> <li>22. Ostvaruje neophodnu saradnju i razmjenu informacija sa ostalim</li> </ol>

	<p>relevantnim učesnicima u EES-u Bosne i Hercegovine, kao i sa drugim operatorima sistema.</p> <p>23. Po nalogu rukovodioca Sektora za informacione i komunikacione tehnologije, obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</p>
<b>Posebni uslovi:</b>	visoka stručna sprema – elektrotehnika, informatika/računarstvo, automatika, telekomunikacije ili ekvivalentna kvalifikacija.
	najmanje 5 godina radnog iskustva u struci
	poznavanje engleskog jezika
	poželjno iskustvo u radu na održavanju i administraciji sistema SCADA/EMS
<b>Broj izvršilaca:</b>	1
<b>Broj radnog mjesta:</b>	41

#### Inženjer za SCADA/EMS aplikacije i baze podataka

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za informacione i komunikacione tehnologije</b>
<b>Grupa poslova:</b>	<b>SCADA/EMS</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Inženjer za SCADA/EMS aplikacije i baze podataka</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>rukovodiocu Sektora za informacione i komunikacione tehnologije</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prati međunarodnu praksu u oblasti sistema SCADA/EMS i pratećih funkcija.</li> <li>2. Učestvuje u implementaciji, testiranju i ažuriranju sistema SCADA/EMS i pratećih baza podataka.</li> <li>3. Osigurava odgovarajuće održavanje sistema SCADA/EMS i pratećih baza podataka.</li> <li>4. Održava dokumentaciju sistema SCADA/EMS i drugih povezanih sistema, mora biti upoznat sa softverskim i hardverskim pojedinostima i bazama podataka te vodi evidenciju o svim IKT sredstvima u sistemu SCADA/EMS.</li> <li>5. Rukovodioca Sektora za IKT redovno izvještava o implementaciji i funkcionisanju sistema SCADA/EMS.</li> <li>6. Daje preporuke za poboljšanja i proširenje sistema SCADA/EMS i pruža podršku u preduzimanju dogovorenih koraka.</li> <li>7. Učestvuje u procesu izrade tehničkih specifikacija, nabavke i razvoja sistema SCADA/EMS te drugih povezanih sistema.</li> <li>8. Učestvuje u obuci osoblja NOSBiH-a.</li> <li>9. Prati ispravnost funkcionisanja, nadogradnje i administraciju baza podataka te vezanih aplikacija i</li> </ol>

	<p>procesa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Prati razvoj aplikacija u sklopu sistema SCADA/EMS prema potrebama i u saradnji sa drugim sektorima NOSBiH-a.</li> <li>11. Učestvuje u osiguravanju i održavanju uslova i okruženja neophodnih za testiranje aplikacija.</li> <li>12. Učestvuje u praćenju i otklanjanju uočenih grešaka i problema u radu.</li> <li>13. Održava i kontroliše interakciju sa eksternim sistemima (razmjene podataka, učitavanje podataka, on line konekcije).</li> <li>14. Prati status softverskih licenci u okviru sistema SCADA/EMS.</li> <li>15. Učestvuje u osiguravanju i održavanju uslova i okruženja za testiranje baze podataka.</li> <li>16. Učestvuje u kreiranju izvještaja prema potrebama i zahtjevima ostalih sektora NOSBiH-a i drugih korisnika.</li> <li>17. Učestvuje u kreiranju rezervnih kopija baza podataka sistema SCADA/EMS.</li> <li>18. Učestvuje u periodičnom testiranju ispravnosti sigurnosnih kopija baza podataka sistema SCADA/EMS.</li> <li>19. Rukovodiocu Sektora za IKT odgovara za redovno izvještavanje o radu.</li> <li>20. Usko saraduje sa Sektorom za upravljanje sistemom u realnom vremenu.</li> <li>21. Po nalogu rukovodioca Sektora za informacione i komunikacione tehnologije, obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</li> </ol>
<b>Posebni uslovi:</b>	visoka stručna sprema – elektrotehnika, informatika/računarstvo, automatika, telekomunikacije ili ekvivalentna kvalifikacija
	najmanje 1 godina radnog iskustva u struci
	poznavanje engleskog jezika
	poželjno iskustvo u radu na održavanju i administraciji SCADA/EMS sistema
<b>Broj izvršilaca:</b>	3
<b>Broj radnog mjesta:</b>	42

### Viši inženjer za informacione sisteme i baze podataka

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za informacione i komunikacione tehnologije</b>
<b>Grupa poslova:</b>	<b>informacioni sistemi i baze podataka</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Viši inženjer za informacione sisteme i baze podataka</b>

<b>Odgovornost prema:</b>	<b>rukovodiocu Sektora za informacione i komunikacione tehnologije</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vršiti procjenu zahtjeva za IT rješenjima te daje odgovarajuće preporuke za unapređenjem postojećih IT rješenja.</li> <li>2. Prati ispravno funkcionisanje i nadogradnju sistemskog mrežnog segmenta informacionog sistema.</li> <li>3. Prati status licenciranja komercijalnih softvera, vatrozida (firewall), platformi Windows i ostalih IKT sistema te obavlja njihovo ažuriranje (update/upgrade).</li> <li>4. U saradnji sa višim inženjerom za telekomunikacije i računarske mreže, planira konfiguraciju mreže za prijenos podataka i optimizaciju te implementira konfiguracijske izmjene na mreži za prijenos podataka.</li> <li>5. Prati stanje ispravnosti rada računarske mreže (LAN i WAN) i svih njenih elemenata.</li> <li>6. Odgovara za rad i vrši nadzor serverske i storage infrastrukture, sa aspekta funkcionalnosti i sigurnosti.</li> <li>7. Administrira server za email.</li> <li>8. Odgovara za kreiranje sigurnosnih kopija svih relevantnih baza podataka.</li> <li>9. Definiše mehanizme i protokole za unapređenje razmjene i obrade podataka između informacionih sistema NOSBiH-a i unutar njih.</li> <li>10. Osigurava pravilno održavanje pristupa internetu, web stranice i potrebnu podršku za nju.</li> <li>11. Saraduje sa provajderima i isporučiocima u osiguranju kapaciteta i resursa potrebnih za razmjenu i obradu podataka u informacionim sistemima.</li> <li>12. Pruža podršku u procesu nabavke opreme i usluga.</li> <li>13. Osigurava efikasnu implementaciju i testiranje aplikacija te sistema IT.</li> <li>14. Ostalim organizacionim jedinicama NOSBiH-a pruža podršku oko definisanja potreba za informacionim tehnologijama.</li> <li>15. Učestvuje u procesu izrade tehničkih specifikacija, nabavke i razvoja sistema.</li> <li>16. Prati realizaciju ugovora sa vanjskim dobavljačima opreme i usluga.</li> <li>17. Učestvuje u implementaciji i testiranju IT sistema i opreme.</li> <li>18. Razvija te obavlja administriranje, nadogradnju i ažuriranje web stranice NOSBiH-a.</li> <li>19. Odgovara za ispravno funkcionisanje, nadogradnju i administraciju baza podataka i vezanih aplikacija.</li> <li>20. Koordinira razvoj aplikacije core prema potrebama i u saradnji sa poslovnom stranom.</li> <li>21. Odgovara za osiguranje i održavanje testnih aplikativnih okolina.</li> </ol>

	<p>22. Učestvuje u testiranju IT i TK sistema.</p> <p>23. Upravlja procesima praćenja i otklanjanja grešaka (batch process).</p> <p>24. Održava i kontroliše interakciju sa eksternim sistemima (razmjene podataka, učitavanje podataka, on-line konekcije).</p> <p>25. Odgovoran je za licenciranje sistemskih softvera i baza podataka.</p> <p>26. Osigurava i održava testna okruženja baza podataka.</p> <p>27. Odgovoran je za redovno kreiranje rezervnih kopija sistema, podataka i baza podataka.</p> <p>28. Odgovoran je za periodično testiranje ispravnosti sigurnosnih kopija podataka, baza podataka i sistema.</p> <p>29. Učestvuje u izmjenama na infrastrukturi baza podataka.</p> <p>30. Učestvuje u obuci osoblja NOSBiH-a iz oblasti informacionih sistema.</p> <p>31. Prati stanje sigurnosti informacionih sistema i baza podataka te predlaže implementaciju IT rješenja u svrhu zaštite informacionih sistema.</p> <p>32. Prati najnovije tehnologije i trendove za zaštitu informacionih sistema.</p> <p>33. Rukovodiocu Sektora za IKT redovno podnosi izvještaje o svom radu.</p> <p>34. Pruža stručnu pomoć rukovodiocu Sektora za IKT kod izrade planova razvoja, nadogradnje i održavanja IKT infrastrukture.</p> <p>35. Po nalogu rukovodioca Sektora za informacione i komunikacione tehnologije, obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</p>
<b>Posebni uslovi:</b>	<p>visoka stručna sprema – elektrotehnika, informatika/računarstvo, automatika, telekomunikacije ili ekvivalentna kvalifikacija</p> <p>najmanje 5 godina radnog iskustva u struci</p> <p>poznavanje engleskog jezika</p>
<b>Broj izvršilaca:</b>	1
<b>Broj radnog mjesta:</b>	43

### Inženjer za informacione sisteme i baze podataka

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za informacione i komunikacione tehnologije</b>
<b>Grupa poslova:</b>	<b>informacioni sistemi i baze podataka</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Inženjer za informacione sisteme i baze podataka</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>rukovodiocu Sektora za informacione i komunikacione tehnologije</b>

**Opis poslova:**

1. Učestvuje u procjeni zahtjeva za IT rješenjima te daje odgovarajuće preporuke za unapređenjem postojećih IT rješenja.
2. Prati ispravno funkcionisanje i nadogradnju sistemskog mrežnog segmenta informacionog sistema.
3. Prati status licenciranja komercijalnih softvera, vatrozida (firewall), platformi Windows i ostalih IKT sistema, i vrši njihovo ažuriranje (update/upgrade).
4. Prati stanje ispravnosti rada računarske mreže (LAN i WAN) i svih njenih elemenata.
5. Učestvuje u konfiguraciji i optimizaciji računarskih mreža.
6. Odgovara za rad i vrši nadzor serverske i infrastrukture za skladištenje podataka (storage), sa aspekta funkcionalnosti i sigurnosti.
7. Administrira email server.
8. Vrši kreiranje sigurnosnih kopija svih relevantnih baza podataka i sistema.
9. Osigurava pravilno održavanje poslovne mreže NOSBIH-a, interneta, web stranice i potrebnu podršku.
10. Saraduje sa provajderima i isporučiocima u osiguranju kapaciteta te resursa poslovne mreže.
11. Pruža podršku u procesu nabavke opreme i usluga.
12. Osigurava efikasnu implementaciju i testiranje aplikacija te IT sistema.
13. Učestvuje u procesu izrade tehničkih specifikacija, nabavke i razvoja sistema.
14. Prati realizaciju ugovora sa vanjskim dobavljačima opreme i usluga.
15. Učestvuje u implementaciji i testiranju IT sistema i opreme.
16. Obavlja administriranje, nadogradnju i ažuriranje web stranice NOSBiH-a.
17. U cilju ispravnog funkcionisanja, vrši nadogradnju i administraciju baza podataka i vezanih aplikacija.
18. Koordinira razvoj aplikacije core prema potrebama i u saradnji sa poslovnom stranom.
19. Osigurava i održava testna aplikativna okruženja.
20. Učestvuje u testiranju IT i TK sistema.
21. Upravlja procesima praćenja i otklanjanja grešaka (batch process).
22. Održava i kontroliše interakciju sa eksternim sistemima (razmjene podataka, učitavanje podataka, on-line konekcije).
23. Vodi evidenciju o licencama sistemskih softvera i baza podataka.
24. Izrađuje rezervne kopije sistema i baza podataka, a periodično vrši testiranje ispravnosti sigurnosnih kopija.

	<p>25. Rukovodiocu Sektora za IKT redovno podnosi izvještaje o svom radu.</p> <p>26. Učestvuje u izmjenama na database infrastrukturi korporativnih i servera SCADA.</p> <p>27. Učestvuje u izmjenama na infrastrukturi baza podataka drugih servera.</p> <p>28. Učestvuje u obuci osoblja NOSBiH-a iz oblasti informacionih sistema.</p> <p>29. Po nalogu rukovodioca Sektora za informacione i komunikacione tehnologije, obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</p>
<b>Posebni uslovi:</b>	<p>visoka stručna sprema – elektrotehnika, informatika/računarstvo, automatika, telekomunikacije ili ekvivalentna kvalifikacija</p> <p>najmanje 1 godina radnog iskustva u struci</p> <p>poznavanje engleskog jezika</p>
<b>Broj izvršilaca:</b>	3
<b>Broj radnog mjesta:</b>	44

#### Viši inženjer za telekomunikacije i računarske mreže

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za informacione i komunikacione tehnologije</b>
<b>Grupa poslova</b>	<b>telekomunikacije i računarske mreže</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Viši inženjer za telekomunikacije i računarske mreže</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>rukovodiocu Sektora za informacione i komunikacione tehnologije</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vršiti procjenu zahtjeva telekomunikacija i računarskih mreža za sistem SCADA i ostale potrebe NOSBiH-a te pravi preporuke za unapređenja.</li> <li>2. Učestvuje u procesu izrade tehničkih specifikacija, nabavke i razvoja sistema.</li> <li>3. Vršiti efikasnu implementaciju i testiranje telekomunikacionih sistema i računarskih mreža.</li> <li>4. Planira konfiguraciju telekomunikacione i računarske mreže i vrši njene optimizacije te implementira sve njihove izmjene.</li> <li>5. Vodi pregled međunarodne prakse u telekomunikacijama i računarskim mrežama za upravljanje sistemom i TNMS (prijenosni, upravljački, nadzorni sistemi, govorne komunikacije itd.).</li> <li>6. Prati stanje sigurnosti telekomunikacija i računarskih mreža i predlaže implementaciju IKT rješenja u svrhu zaštite telekomunikacija i računarskih mreža.</li> <li>7. Odgovara za ispravno funkcionisanje i nadogradnju telekomunikacija i računarskih mreža.</li> </ol>

	<p>8. Projektuje računarske mreže, mehanizme i protokole u telekomunikacionim i računarskim mrežama koji se koriste za razmjenu podataka, i vrši ažuriranje mrežnih dijagrama.</p> <p>9. S prijenosnom kompanijom i elektroprivredama saraduje u nadzoru telekomunikacionih kapaciteta i upravljanju njima.</p> <p>10. Osigurava pravilno korištenje i održavanje sistema TNMS i cjelovitu podršku radu telekomunikacione infrastrukture.</p> <p>11. Nadgleda rad telekomunikacionog sistema i računarskih mreža kako bi se održao siguran rad te odgovarajuća kvaliteta svih veza te telekomunikacionih i mrežnih resursa.</p> <p>12. Upravlja svim događajima i incidentnim situacijama u telekomunikacionoj i računarskoj mreži, a u slučaju bilo kakvih prekida, vrši rerutiranje putova te osiguranje svih potrebnih veza i kvaliteta rada telekomunikacione i računarske mreže, kao i svih njenih elemenata.</p> <p>13. Provodi održavanje telekomunikacionih kapaciteta i osigurava podršku za telekomunikacionu infrastrukturu, SDH, PDH, novije prijenosne i pristupne opreme kao i modemskih i ruterskih, optičkih i bakarnih veza neophodnih za funkcionisanje sistema NOSBiH-a i onih koje NOSBiH nadzire.</p> <p>14. Po zahtjevima prijenosne kompanije i elektroprivreda uspostavlja, konfigurira i rerutira nove veze na infrastrukturi koja je u nadležnosti NOSBiH-a.</p> <p>15. Rukovodiocu Sektora za IKT pruža stručnu pomoć kod izrade planova razvoja, nadogradnje i održavanja IKT infrastrukture.</p> <p>16. Po nalogu rukovodioca Sektora za informacione i komunikacione tehnologije, obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</p>
<b>Posebni uslovi:</b>	visoka stručna sprema – elektrotehnika, informatika/računarstvo, automatika, telekomunikacije ili ekvivalentna kvalifikacija
	najmanje 5 godina radnog iskustva u struci
	poznavanje engleskog jezika
<b>Broj izvršilaca:</b>	1
<b>Broj radnog mjesta:</b>	45

### Inženjer za telekomunikacije i računarske mreže

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za informacione i komunikacione tehnologije</b>
<b>Grupa poslova:</b>	<b>telekomunikacije i računarske mreže</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Inženjer za telekomunikacije i računarske mreže</b>
<b>Odgovornost</b>	<b>rukovodiocu Sektora za informacione i komunikacione</b>

<b>prema:</b>	<b>tehnologije</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vršiti procjenu zahtjeva telekomunikacija za sistem SCADA i ostale potrebe NOSBiH-a te pravi preporuke.</li> <li>2. Učestvuje u izradi tehničkih specifikacija, nabavke i razvoja sistema.</li> <li>3. Vršiti efikasnu implementaciju i testiranje telekomunikacionih sistema.</li> <li>4. Planira konfiguraciju TK mreže i vrši njenu optimizaciju te implementira sve izmjene na njoj.</li> <li>5. Vodi pregled međunarodne prakse u telekomunikacijama za upravljanje sistemom TNMS (prijenosni, upravljački, nadzorni sistemi, govorne komunikacije itd.).</li> <li>6. Osigurava pravilno korištenje i održavanje sistema TNMS i cjelovitu podršku radu telekomunikacione infrastrukture.</li> <li>7. Prati stanje sigurnosti telekomunikacija i računarskih mreža i predlaže implementaciju IKT rješenja u svrhu zaštite telekomunikacija i računarskih mreža.</li> <li>8. Prati funkcionisanje telekomunikacija i računarskih mreža te vrši njihovo ažuriranje i nadogradnju.</li> <li>9. Implementira potrebne mehanizme i protokole u telekomunikacionim i računarskim mrežama koji se koriste za razmjenu podataka te ažurira mrežne dijagrame.</li> <li>10. Nadgleda rad telekomunikacionog sistema u cilju održavanja sigurnog rada i odgovarajuće kvalitete svih veza i telekomunikacionih resursa.</li> <li>11. Prati sve događaje i incidentne situacije u telekomunikacionoj i računarskoj mreži, a u slučaju bilo kakvih prekida vrši rerutiranje putova te osiguranje svih potrebnih veza i kvaliteta rada telekomunikacione mreže i svih njenih elemenata.</li> <li>12. Provodi održavanje telekomunikacionih kapaciteta i osigurava podršku za telekomunikacionu infrastrukturu, SDH, PDH, noviju prijenosnu i pristupnu opremu kao i modemske i ruterske, optičke i bakarne veze neophodne za funkcionisanje sistema NOSBiH-a i onih koje NOSBiH nadzire.</li> <li>13. S prijenosnom kompanijom i elektroprivredama saraduje u nadzoru telekomunikacionih kapaciteta i upravljanju njima.</li> <li>14. Po zahtjevima prijenosne kompanije i elektroprivreda uspostavlja, konfigurira i rerutira nove veze koje su u nadležnosti NOSBiH-a.</li> <li>15. Po nalogu rukovodioca Sektora za informacione i komunikacione tehnologije, obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</li> </ol>
<b>Posebni uslovi:</b>	<p>visoka stručna sprema – elektrotehnika, informatika/računarstvo, automatika, telekomunikacije ili ekvivalentna kvalifikacija</p> <p>najmanje 1 godina radnog iskustva u struci</p>

	poznavanje engleskog jezika
<b>Broj izvršilaca:</b>	3
<b>Broj radnog mjesta:</b>	46

### Viši inženjer za cyber/informacionu sigurnost

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za informacione i komunikacione tehnologije</b>
<b>Grupa poslova:</b>	<b>cyber/informaciona sigurnost</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Viši inženjer za cyber/informacionu sigurnost</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>rukovodiocu Sektora za informacione i komunikacione tehnologije</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Predstavlja osobu za kontakt o svim pitanjima koja se odnose na informacionu sigurnost u NOSBiH-u.</li> <li>2. Upravlja politikama informacione sigurnosti i obavlja edukaciju iz oblasti informacione sigurnosti na nivou NOSBiH-a.</li> <li>3. Daje smjernice, identifikuje, procjenjuje i upravlja rizicima vezanim za informacionu sigurnost s vlasnicima poslovnih procesa.</li> <li>4. Definiše sigurnosne zahtjeve vezane za informacionu sigurnost u projektima NOSBiH-a te analizira eksterne zahtjeve (ENTSO-E, DERK i dr.) u vezi s informacionom sigurnošću.</li> <li>5. Upravlja odgovorima na incidente informacione sigurnosti te vrši odabir modela i provođenje penetracionih testova, kao i internih, i eksternih testova ranjivosti.</li> <li>6. Prati objave proizvođača IKT opreme i softvera, kao i drugih stručnih tijela vezane za sigurnosne prijetnje i ranjivost te u saradnji sa vlasnicima poslovnih procesa vrši procjenu uticaja i definisanje neophodnih akcija.</li> <li>7. Vršiti provjeru usklađenosti sa zakonskim i regulatornim odredbama i certifikacionim standardima.</li> <li>8. Periodično i kada se ukaže potreba rukovodioca Sektora za IKT izvještava o rizicima, sigurnosnim ciljevima, rezultatima mjerenja, trenutnim stanjem informacione sigurnosti i korektivnim i preventivnim mjerama.</li> <li>9. Održava odgovarajući kontakt s posebnim interesnim grupama ili drugim forumima specijaliziranim za sigurnost i profesionalnim udruženjima iz te oblasti te saraduje sa državnim organima u oblasti sigurnosti. Prati odluke koje donose posebne interesne grupe ENSTO-E (npr. posebna interesna grupa za cyber sigurnost) o temama koje se odnose na informacionu sigurnost i IT strategiju ENTSO-E.</li> <li>10. Održava kontakt s državnim tijelima BiH, institucijama EU te s organizacijom ENSTO-E, koju obavještava o državnim zakonima</li> </ol>

	<p>i uredbama koji regulišu oblast cyber i IT sigurnosti.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Procjenjuje sigurnosnu situaciju u vanrednim okolnostima i koordinira aktivnosti vezane za rješavanje nastale situacije.</li> <li>12. Vodi evidenciju svih dodijeljenih administratorskih prava pristupa, njihove promjene prava pristupa ili ukidanje pristupa te, po potrebi, i drugih korisničkih naloga i njihovih prava pristupa.</li> <li>13. Vodi popis svih IKT sredstva koja se koriste za skladištenje, obradu i prijenos podataka, uključujući servere, radne stanice, uređaje za skladištenje, mrežne uređaje i sl.</li> <li>14. Dizajnira i implementira sigurnosna rješenja (npr. <i>SIEM, EndPoint Security, Privileged Access Management, Identity and Access Management, Firewall</i> i sl.)</li> <li>15. Analizira sigurnosne incidenatate te daje preporuke za njihovo rješavanje.</li> <li>16. Rješava zahtjeve i pruža odgovore na incidente u radu sigurnosne infrastrukture IKT.</li> <li>17. Prati nove sigurnosne tehnologije iz oblasti IKT.</li> <li>18. Svakodnevno saraduje sa internim i poslovnim korisnicima.</li> <li>19. Učestvuje u procesu nabavke sigurnosne opreme i softvera iz domena IKT.</li> <li>20. Prati sigurnosnu situaciju, ispravnost i održavanje i drugih sredstava za podršku rada IKT sistema (UPS, agregat, serverske klime), kao i telefonske centrale, telefonije i PABX te predlaže njihovo unapređenje.</li> <li>21. Saraduje sa koordinatorom za Operativni centar NOSBiH-a oko implementacije i testiranja plana za oporavak od katastrofa (<i>Disaster Recovery Plan</i>) i plana za kontinuitet poslovanja (<i>Business Continuity Plan</i>).</li> <li>22. Nadzire IKT sredstva sa sigurnosnog aspekta, pravi procjene budućih zahtjeva za kapacitete kako bi se postigao potreban nivo sigurnosti, odnosno usaglašenost s utvrđenim zahtjevima sigurnosti.</li> <li>23. Pruža stručnu pomoć rukovodiocu Sektora za IKT kod izrade planova razvoja, nadogradnje i održavanja IKT infrastrukture.</li> <li>24. Po nalogu rukovodioca Sektora za informacione i komunikacione tehnologije, obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</li> </ol>
<b>Posebni uslovi:</b>	visoka stručna sprema – elektrotehnika, informatika/računarstvo, automatika, telekomunikacije ili ekvivalentna kvalifikacija
	najmanje 5 godina radnog iskustva u struci
	poznavanje engleskog jezika
<b>Broj izvršilaca:</b>	1
<b>Broj radnog mjesta:</b>	47

## Inženjer za cyber/informacionu sigurnost

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za informacione i komunikacione tehnologije</b>
<b>Grupa poslova:</b>	<b>cyber/informaciona sigurnost</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Inženjer za cyber/informacionu sigurnost</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>rukovodiocu Sektora za informacione i komunikacione tehnologije</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Predstavlja zamjenu kontakt osobi za sva pitanja koja se odnose na informacionu sigurnost u NOSBiH-u.</li> <li>2. Učestvuje u odgovorima na incidente informacione sigurnosti te u provođenju penetracionih testova i internih i eksternih testova ranjivosti.</li> <li>3. Održava kontakt s posebnim interesnim grupama ili drugim forumima specijaliziranim za sigurnost i profesionalnim udruženjima iz te oblasti i saraduje sa državnim organima u oblasti sigurnosti. Prati odluke koje donose posebne interesne grupe ENSTO-E (npr. posebna interesna grupa za cyber sigurnost) o temama koje se odnose na informacionu sigurnost i IT strategiju ENTSO-E.</li> <li>4. Održava kontakt s državnim tijelima BiH, institucijama EU te s organizacijom ENSTO-E, koju obavještava o državnim zakonima i uredbama vezanim za oblast cyber i IT sigurnosti.</li> <li>5. Dizajnira i implementira sigurnosna rješenja (npr. <i>SIEM, EndPoint Security, Privileged Access Management, Identity and Access Management, Firewall</i> i sl.)</li> <li>6. Implementira sigurnosne mjere za rješavanje ranjivosti, radi na ublažavanju rizika, daje preporuke za sigurnosne promjene IKT sistema.</li> <li>7. Analizira sigurnosne incidentate.</li> <li>8. Implementira sigurnost aplikacija i baza podataka, analizira ranjivost aplikacija i baza podataka.</li> <li>9. Radi instalaciju, konfiguraciju i održavanje IKT sigurnosnih sistema.</li> <li>10. Vršiti svakodnevni nadzor sigurnosne infrastrukture IKT.</li> <li>11. Rješava zahtjeve i odgovara na incidente u radu sigurnosne infrastrukture IKT.</li> <li>12. Prati nove sigurnosne tehnologije iz oblasti IKT.</li> <li>13. Svakodnevno saraduje sa internim i poslovnim korisnicima.</li> <li>14. Učestvuje u procesu nabavke sigurnosne opreme i softvera iz domena IKT.</li> <li>15. Procjenjuje sigurnosnu situaciju u vanrednim okolnostima i koordinira aktivnosti vezane za rješavanje nastale situacije.</li> <li>16. U saradnji sa drugim inženjerima u Sektoru za IKT prati stanje sigurnosti telekomunikacija, računarskih mreža i informacionih sistema te baza podataka i predlaže implementaciju sigurnosnih rješenja u svrhu zaštite komunikacija i podataka.</li> <li>17. U saradnji sa drugim inženjerima u Sektoru za IKT implementira potrebne sigurnosne mehanizme u telekomunikacionim i računarskim</li> </ol>

	<p>mrežama i informacionim sistemima.</p> <p>18. Vodi evidenciju svih dodijeljenih administratorskih prava pristupa, njihove promjene ili ukidanje pristupa, a po potrebi i drugih korisničkih naloga i njihovih prava pristupa.</p> <p>19. Vodi popis svih IKT sredstva koja se koriste za skladištenje, obradu i prijenos podataka, uključujući servere, radne stanice, uređaje za skladištenje, mrežne uređaje i sl.</p> <p>20. Prati sigurnosnu situaciju, ispravnost i održavanje i drugih sredstava za podršku rada IKT sistema (UPS, agregat, serverske klime), kao i telefonske centrale, telefonije i PABX te predlaže njihovo unapređenje.</p> <p>21. Nadzire IKT sredstva sa sigurnosnog aspekta, pravi procjene budućih zahtjeva za kapacitete kako bi se postigao potreban nivo sigurnosti, odnosno usaglašenost s utvrđenim zahtjevima sigurnosti.</p> <p>22. Rukovodiocu Sektora za IKT pruža stručnu pomoć kod izrade planova razvoja, nadogradnje i održavanja IKT infrastrukture.</p> <p>23. Po nalogu rukovodioca Sektora za informacione i komunikacione tehnologije, obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</p>
<b>Posebni uslovi:</b>	visoka stručna sprema – elektrotehnika, informatika/računarstvo, automatika, telekomunikacije ili ekvivalentna kvalifikacija
	najmanje 1 godina radnog iskustva u struci
	poznavanje engleskog jezika
<b>Broj izvršilaca:</b>	2
<b>Broj radnog mjesta:</b>	48

## 6. Sektor za ekonomske poslove

### Rukovodilac Sektora za ekonomske poslove

<b>Organizaciona jedinica:</b>	Sektor za ekonomske poslove
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	Rukovodilac Sektora za ekonomske poslove
<b>Odgovornost prema:</b>	generalnom direktoru i Upravi NOSBiH-a

<p><b>Opis poslova:</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Osigurava dobro vođenje finansijskih poslova NOSBiH-a, u skladu sa zakonskim propisima i najboljom profesionalnom praksom.</li> <li>2. Rukovodi radom stručnih saradnika za računovodstvo i finansije te nadgleda rad blagajnika (u smislu kontrole blagajne).</li> <li>3. Prati finansijska i ekonomska pitanja relevantna za NOSBiH te održava svoje znanje o najboljoj računovodstvenoj praksi.</li> <li>4. Osigurava razvoj, dokumentaciju i implementaciju sistema finansijske kontrole koja odgovara potrebama NOSBiH-a.</li> <li>5. Nadgleda funkcionisanje sistema finansijske kontrole i generalnog direktora izvještava o svim eventualnim problemima.</li> <li>6. Osigurava vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, uključujući glavnu knjigu i registar sredstava te organizuje godišnji popis.</li> <li>7. Sprovodi finansijsko planiranje kao podršku poslovanju NOSBiH-a.</li> <li>8. Koordinira razvoj poslovnog plana NOSBiH-a.</li> <li>9. Priprema godišnje finansijske planove NOSBiH-a te ih podnosi Upravi.</li> <li>10. Priprema tarife NOSBiH-a te ih podnosi na odobrenje generalnom direktoru i saraduje sa rukovodiocem pravnih poslova u procesu podnošenja tarifa na odobrenje DERK-u.</li> <li>11. Koordinira fakturisanje tarifa NOSBiH-a te obezbjeđuje naplatu od korisnika sistema.</li> <li>12. Osigurava aranžmane za nove kredite koje definiše Upravni odbor te u skladu sa uslovima sporazuma o kreditu, ili na zahtjev generalnog direktora, pravi izvještaje o kreditima.</li> <li>13. Osigurava postojanje zadovoljavajućih sistema i procedura za poravnanje bilansiranja te plaćanje pomoćnih usluga sa aspekta ispravnih finansijskih praksi i finansijskog interesa NOSBiH-a te prati njihovo funkcionisanje.</li> <li>14. Prati realizaciju u odnosu na godišnji finansijski plan.</li> <li>15. Prema dogovoru sa generalnim direktorom priprema redovne finansijske izvještaje za Upravu i Upravni odbor.</li> <li>16. Osigurava pravovremenu izradu finansijskih izvještaja prema zakonskim propisima i njihovu reviziju koju obavlja revizorska firma, koju odredi Upravni odbor, a po potrebi, saraduje sa revizorom.</li> <li>17. Vršiti pregled zahtjeva u vezi sa obezbjeđenjem te pravi preporuke za obezbjeđenje kako bi ono bilo u skladu sa usvojenim politikama.</li> </ol>
-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>18. Prati i upravlja gotovinskim tokovima NOSBiH-a i vodi odnose sa relevantnim bankama.</p> <p>19. Upravlja poslovima vezanim za poreze, a generalnom direktoru i Upravnom odboru pruža pomoć u vezi sa pitanjima i politikom poreza, obezbjeđuje plaćanja dospjelih poreza te na odgovarajući način saraduje sa poreznim organima BiH.</p> <p>20. Nadgleda plaćanja koja vrši NOSBiH.</p> <p>21. Vršiti procjenu predloženih ulaganja NOSBiH-a i u tom smislu pruža pomoć Upravi.</p> <p>22. Nadgleda praćenje nabavke sa aspekta finansijske kontrole.</p> <p>23. Vodi pregled pozicije finansijskog rizika NOSBiH-a i pravi periodične izvještaje.</p> <p>24. Na zahtjev generalnog direktora ili Upravnog odbora obezbjeđuje sve finansijske i ekonomske informacije ili savjete.</p> <p>25. Daje svoj doprinos u aktivnostima vezanim za politiku poslovanja i donošenja odluka koje sprovodi Uprava NOSBiH-a.</p> <p>26. Po nalogu Uprave obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</p>
<b>Posebni uslovi:</b>	<p>visoka stručna sprema – diplomirani ekonomista</p> <p>najmanje 6 godina radnog iskustva u struci</p> <p>poznavanje engleskog jezika</p> <p>poželjno iskustvo u rukovođenju timom</p> <p>poznavanje rada na računaru</p> <p>iskustvo u oblasti upravljanja finansijama i računovodstvenim poslovima (najmanje 3 godine)</p> <p>poželjno stečeno profesionalno zvanje certifikovani računovođa sa važećom licencom za obavljanje računovodstvenog posla koju je izdalo ovlašteno profesionalno tijelo</p>
<b>Broj izvršilaca:</b>	1
<b>Broj radnog mjesta:</b>	49

### Glavni računovođa

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za ekonomske poslove</b>
<b>Grupa poslova:</b>	<b>računovodstveni poslovi</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Glavni računovođa</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>rukovodiocu Sektora za ekonomske poslove</b>
<b>Opis poslova:</b>	<p>1. Koordinira i organizuje računovodstvene poslove.</p> <p>2. Proučava i primjenjuje zakonske propise iz oblasti</p>

	<p>računovodstva i finansija koji su vezani za funkcionisanje i rad računovodstva, uz obavezu kontinuirane edukacije kroz seminare i stručne časopise.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Izrađuje i primjenjuje metodologiju analitičkog kontnog plana.</li> <li>4. Organizuje uredno, tačno, i ažurno vođenje svih propisanih knjigovodstvenih evidencija.</li> <li>5. Pruža knjigovodstvene informacije za potrebe rukovodioca Sektora i Uprave.</li> <li>6. Vodi glavnu knjigu i knjiži sve poslovne promjene.</li> <li>7. Knjigovodstveno obuhvata poslovne promjene kod izvozno-uvoznih poslova.</li> <li>8. Knjigovodstveno obrađuje poslovne promjene koje se odnose na investicije poslovnih i drugih sredstava.</li> <li>9. Pregleda , obrađuje, kontira i knjiži bankovne izvode.</li> <li>10. Vodi evidencije salda-konta kupaca i dobavljača te usklađuje njihova stanja.</li> <li>11. Knjigovodstveno obuhvata poslovne promjene po kreditima.</li> <li>12. Knjiži svu dokumentaciju koja je u opisu ovog radnog mjesta.</li> <li>13. Obrađuje kontira i knjiži obračun plata i drugih primanja.</li> <li>14. Evidentira stalna sredstva, obračunava amortizaciju i evidentira druge promjene na stalnim sredstvima.</li> <li>15. Usklađuje sintetičku sa analitičkom knjigovodstvenom evidencijom.</li> <li>16. Sastavlja PDV prijavu o obračunatom i plaćenom PDV-u te je dostavlja Upravi za indirektno oporezivanje.</li> <li>17. Izrađuje, sastavlja i potpisuje finansijske izvještaje te polugodišnje i godišnje obračune, kao i sve druge izvještaje iz oblasti računovodstva, po nalogu Uprave</li> <li>18. Obračunava i sastavlja obrasce poreza po odbitku i druge porezne prijave.</li> <li>19. Svojim sugestijama i mišljenjima pruža aktivan doprinos izradi pravilnika i drugih dokumenata iz područja računovodstva.</li> <li>20. Sarađuje sa revizorom, poreznim i drugim kontrolorima.</li> <li>21. Knjigovodstveno evidentira kompletnu evidenciju koja se odnosi na ITC mehanizam, aukcije i sve druge procese koje se bilansno evidentiraju.</li> <li>22. Kontroliše i nadzire ispravnost knjiženja u Sektoru.</li> <li>23. Zamjenjuje nekog od stručnih saradnika iz Sektora u slučaju njegovog (dužeg) odsustva.</li> <li>24. Vrš i ostale poslove iz nadležnosti glavnog (samostalnog) računovođe.</li> <li>25. Po nalogu rukovodioca Sektora obavlja i druge poslove neophodne za funkcionisanje NOSBiH-a.</li> </ol>
<b>Posebni uslovi:</b>	visoka stručna sprema – diplomirani ekonomista

	najmanje 3 godine radnog iskustva u struci (računovodstveni poslovi) sa izraženom odgovornošću, samostalnošću i spremnošću za saradnju
	poznavanje engleskog jezika
	poznavanje rada na računaru
	stečeno profesionalno zvanje certifikovani računovođa sa važećom licencom za obavljanje računovodstvenog posla koju je izdalo ovlašteno profesionalno tijelo
<b>Broj izvršilaca:</b>	1
<b>Broj radnog mjesta:</b>	50

### Samostalni računovođa

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za ekonomske poslove</b>
<b>Grupa poslova:</b>	<b>računovodstveni poslovi</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Samostalni računovođa</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>rukovodiocu Sektora za ekonomske poslove</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinira računovodstvene poslove.</li> <li>2. Proučava i primjenjuje zakonske propise iz oblasti računovodstva i finansija koji su vezani za funkcionisanje i rad računovodstva uz obavezu kontinuirane edukacije kroz seminare i stručne časopise.</li> <li>3. Izrađuje i primjenjuje metodologiju analitičkog kontnog plana.</li> <li>4. Organizuje uredno, tačno, i ažurno vođenje svih propisanih knjigovodstvenih evidencija.</li> <li>5. Pruža knjigovodstvene informacije za potrebe rukovodioca Sektora i Uprave.</li> <li>6. Vodi glavnu knjigu i knjiži sve poslovne promjene.</li> <li>7. Izrađuje periodične i godišnje obračune u skladu sa zakonima iz ove oblasti.</li> <li>8. Knjigovodstveno obuhvata poslovne promjene kod izvozno-uvoznih poslova.</li> <li>9. Knjigovodstveno obrađuje poslovne promjene koje se odnose na investicije poslovnih i drugih sredstava.</li> <li>10. Pregleda, obrađuje, kontira i knjiži bankovne izvode.</li> <li>11. Vodi evidencije salda-konta kupaca i dobavljača te usklađuje njihova stanja.</li> <li>12. Knjigovodstveno obuhvata poslovne promjene vezane za kredite.</li> <li>13. Knjiži svu dokumentaciju koja je u opisu ovog radnog mjesta.</li> <li>14. Obrađuje kontira i knjiži obračun plata i drugih primanja.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>15. Evidentira stalna sredstava, obračunava amortizaciju i evidentira druge promjene na stalnim sredstvima.</li> <li>16. Usklađuje sintetičku sa analitičkom knjigovodstvenom evidencijom.</li> <li>17. Sastavlja PDV prijavu o obračunatom i plaćenom PDV-u te je dostavlja Upravi za indirektno oporezivanje.</li> <li>18. Izrađuje i sastavlja finansijske izvještaje te polugodišnje i godišnje obračune i sve druge izvještaje iz oblasti računovodstva po nalogu Uprave.</li> <li>19. Obračunava i sastavlja obrasce poreza po odbitku i druge porezne prijave.</li> <li>20. Svojim sugestijama i mišljenjima pruža aktivan doprinos izradi pravilnika i drugih dokumenata iz područja računovodstva.</li> <li>21. Sarađuje sa revizorom, poreznim i drugim kontrolorima</li> <li>22. Knjigovodstveno evidentira kompletnu evidenciju koja se odnosi na ITC mehanizam, aukcije i sve druge procese koje se bilansno evidentiraju.</li> <li>23. Kontroliše i nadzire ispravnost knjiženja u Sektoru.</li> <li>24. U odsustvu glavnog knjigovođe izrađuje, sastavlja i potpisuje finansijske izvještaje te polugodišnje i godišnje obračune.</li> <li>25. Zamjenjuje nekog od stručnih saradnika iz Sektora u slučaju njegovog (dužeg) odsustva.</li> <li>26. Vrš i ostale poslove iz nadležnosti glavnog knjigovođe.</li> <li>27. Po nalogu rukovodioca Sektora obavlja i druge poslove neophodne za funkcionisanje NOSBiH-a.</li> </ol>
<b>Posebni uslovi:</b>	<p>visoka stručna sprema – diplomirani ekonomista</p> <p>najmanje 3 godine radnog iskustva u struci (računovodstveni poslovi) sa izraženom odgovornošću, samostalnošću i spremnošću za saradnju</p> <p>poznavanje engleskog jezika</p> <p>poznavanje rada na računaru</p> <p>stečeno profesionalno zvanje sertifikovani računovođa sa važećom licencom za obavljanje računovodstvenog posla koju je izdalo ovlašteno profesionalno tijelo</p>
<b>Broj izvršilaca:</b>	1
<b>Broj radnog mjesta:</b>	51

## Stručni saradnik za finansijske poslove

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za ekonomske poslove</b>
<b>Grupa poslova:</b>	<b>finansijski poslovi</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Stručni saradnik za finansijske poslove</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>rukovodiocu Sektora za ekonomske poslove</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proučava i primjenjuje zakonske propise iz oblasti računovodstva i finansija, koji su vezani za ovo radno mjesto, uz obavezu kontinuirane edukacije kroz seminare i stručne časopise.</li> <li>2. Pruža finansijske informacije za potrebe rukovodioca Sektora i Uprave iz poslova koje obavlja.</li> <li>3. Prikuplja, kontroliše i kompletira knjigovodstvenu dokumentaciju, likvidira je i dostavlja na knjiženje.</li> <li>4. Obrađuje, kontira i knjiži bankovne izvode.</li> <li>5. Obrađuje i kontroliše naloge za putovanja u zemlji i inostranstvu.</li> <li>6. Obrađuje, kontira i knjiži blagajničke izvještaje i naloge za putovanja u zemlji i inostranstvu.</li> <li>7. Izrađuje potrebnu dokumentaciju uz naloge za službena putovanja u inostranstvu – odluke i dr.</li> <li>8. Obračunava plate, druga lična primanja, poreze i doprinose.</li> <li>9. Obračunava obaveze zaposlenih po svim osnovama.</li> <li>10. Izrađuje mjesečne i godišnje porezne i druge obrasce vezane za visinu primanja zaposlenih te ih dostavlja nadležnim poreznim upravama.</li> <li>11. Vodi pomoćne knjige stalnih sredstava, sitnog inventara, autoguma i rezervnih dijelova kao i analitičku evidenciju za nematerijalna sredstva, postrojenja i opremu.</li> <li>12. Priprema elektronski KIF i KUF za sastavljanje PDV prijave i podnosi ih Upravi za indirektno oporezivanje.</li> <li>13. Vršiti ovjeru knjigovodstvene dokumentacije u poreznim upravama, bankama i drugim institucijama.</li> <li>14. Izrađuje izlazne fakture.</li> <li>15. Saraduje sa drugim organizacionim jedinicama u oblasti fakturisanja i finansijskog poravnanja balansnog tržišta i pomoćnih usluga.</li> <li>16. Samostalno vodi kompletno blagajničko poslovanje u domaćoj i stranim valutama.</li> <li>17. Pruža podršku rukovodiocu Sektora, naročito u: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sređivanju i analizi podataka</li> <li>b) radu sistema finansijske kontrole</li> <li>c) pripremi i praćenju finansijskog plana</li> <li>d) pripremi podloga za izradu poslovnog plana</li> </ol> </li> </ol>

	<p>e) pripremi za izradu tarife NOSBiH-a.</p> <p>18. Obavlja poslove platnog prometa u zemlji i inostranstvu.</p> <p>19. Knjiži svu ostalu dokumentaciju koja je u opisu ovog radnog mjesta</p> <p>20. U odsustvu saradnika vrši i druge poslove za koje je obučen.</p> <p>21. Po nalogu rukovodioca Sektora obavlja i druge poslove neophodne za funkcionisanje NOSBiH-a.</p>
<b>Posebni uslovi:</b>	<p>visoka stručna sprema - diplomirani ekonomista ili ekvivalent VSS ekonomskog smjera</p> <p>najmanje 1 godina radnog iskustva u struci</p> <p>poznavanje engleskog jezika</p> <p>poznavanje rada na računaru</p>
<b>Broj izvršilaca:</b>	4
<b>Broj radnog mjesta</b>	52

#### Stručni saradnik za analizu tržišta električne energije

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za ekonomske poslove</b>
<b>Grupa poslova:</b>	<b>finansijski poslovi</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Stručni saradnik za analizu tržišta električne energije</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>rukovodiocu Sektora za ekonomske poslove</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obavlja stručne i analitičke poslove iz djelokruga rada Sektora.</li> <li>2. Prati tržište električne energije u BiH, regiji i EU.</li> <li>3. Prati tržište električne energije u BiH i odnose između učesnika na tržištu.</li> <li>4. Obrađuje zahtjeve učesnika na tržištu i vrši analizu finansijskih pokazatelja u cilju procjene finansijske sposobnosti i boniteta na osnovu dostavljenih finansijskih izvještaja.</li> <li>5. Nakon obavljene analize, vrši prezentaciju finansijskog stanja BOS-a i o tome podnosi pisani izvještaj generalnom direktoru.</li> <li>6. Pomaže kod definisanja finansijskih uslova i procjene njihovog ispunjenja te daje analizu ekonomske isplativosti ugovaranja posla.</li> <li>7. Analizira potrebe i prirodu dodatnih informacija koje se pribavljaju od učesnika na tržištu.</li> <li>8. Pri analizi poslovanja učesnika na tržištu saraduje sa ostalim sektorima u cilju sigurnosti potrebnih ulaznih podataka za minimiziranje rizika po NOSBiH.</li> <li>9. Komunicira sa učesnicima na tržištu električne energije u vezi sa finansijskim obavezama i balansnom odgovornosti, kao i u pogledu finansijskih</li> </ol>

	<p>i drugih instrumenata obezbjeđenja.</p> <p>10. Priprema i izrađuje ekonomsko-finansijske analize o tržištu električne energije u svrhu korištenja tih podataka u poslovnoj praksi NOSBiH-a</p> <p>11. Priprema godišnje i tromjesečne finansijske izvještaje o radu balansnog tržišta.</p> <p>12. Analizira godišnji elektroenergetski bilans električne energije te prati njegovo finansijsko ostvarenje i izrađuje potrebne informacije.</p> <p>13. U cilju pravovremenog prepoznavanja potencijalnog rizika prati i analizira finansijske izvještaje i druge informacije o učesnicima na tržištu.</p> <p>14. Prati naplatu potraživanja, te preduzima mjere za njihovu naplatu.</p> <p>15. Predlaže izmjene ugovora u skladu sa pravilima poslovanja.</p> <p>16. Saraduje sa drugim organizacionim jedinicima u vezi sa fakturisanjem i finansijskim poravnanjem balansnog tržišta i pomoćnih usluga.</p> <p>17. Po nalogu Uprave i rukovodioca Sektora obavlja i druge poslove neophodne za funkcionisanje NOSBiH-a.</p>
<b>Posebni uslovi:</b>	<p>visoka stručna sprema - diplomirani ekonomista ili ekvivalent VSS ekonomskog smjera</p> <p>najmanje 3 godine radnog iskustva u struci</p> <p>poznajavanje engleskog jezika</p> <p>poznavanje rada na računaru</p>
<b>Broj izvršilaca:</b>	1
<b>Broj radnog mjesta</b>	53

## 7. Sektor za pravne poslove

### Rukovodilac Sektora za pravne poslove

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za pravne poslove</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Rukovodilac Sektora za pravne poslove</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>generalnom direktoru i Uprave NOSBiH-a</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Osigurava dobro upravljanje pravnim i regulatornim poslovima NOSBiH-a, u skladu sa zakonskim propisima.</li><li>2. Rukovodi radom Sektora za pravne poslove.</li><li>3. Predlaže imenovanje svih vanjskih saradnika čije je angažovanje neophodno za podršku aktivnostima NOSBiH-a i rukovodi njihovim radom.</li><li>4. Pravi izmjene te generalnom direktoru podnosi na odobrenje pravilnike, Etički kodeks NOSBiH-a, politiku u pogledu tretmana povjerljivih informacija i druga interna pravila i procedure.</li><li>5. Pravovremeno priprema zakonom propisane izvještaje, osigurava postojanje potrebnih registracija, licenci i dozvola kao i tačno vođenje evidencija koji prate takvi izvještaji, registracije, licence i dozvole.</li><li>6. Osigurava sigurnosnu zaštitu pravnih akata NOSBiH-a.</li><li>7. Osigurava administrativnu podršku stručnim komisijama koje su formirane u skladu sa zakonom, kako bi se učesnicima na tržištu omogućilo da daju svoje primjedbe i komentare tokom pripreme i izmjene Mrežnog kodeksa i Tržišnih pravila.</li><li>8. Koordinira pripremu godišnjeg i kvartalnih izvještaja o poslovnim aktivnostima.</li><li>9. Vršiti pregled kompletnih zakonskih i podzakonskih akata koji utiču na aktivnosti NOSBiH-a.</li><li>10. Sve rukovodioce i osoblje informiše o zakonskim propisima koji se odnose na njihove funkcije te osigurava da NOSBiH kontinuirano poštuje zakonske propise.</li><li>11. Upravlja svim sporovima u koje je uključen NOSBiH.</li><li>12. Pruža pomoć u pravnim aspektima nabavke i osigurava njenu usklađenost sa relevantnim zakonskim propisima.</li><li>13. Pruža pomoć u izradi i izmjenama Mrežnog kodeksa te drugih tehničkih i tržišnih pravila.</li><li>14. Pruža pomoć u pogledu ugovornog okvira za sporazume o balansnom mehanizmu i pomoćnim uslugama te u izradi pratećih ugovora.</li><li>15. U međunarodnim okvirima prati razvoj u oblasti regulacije električne energije, a posebno u oblasti tarifne metodologije za prijenosne mreže i upravljanje</li></ol>

	<p>sistemom.</p> <p>16. Daje svoj doprinos u aktivnostima vezanim za politiku poslovanja i donošenja odluka za koje je nadležna Uprava NOSBiH-a.</p> <p>17. Razvija politiku zaštite na radu za NOSBiH te je dostavlja generalnom direktoru na odobrenje.</p> <p>18. Razvija politiku upravljanja zaštitom okoliša za NOSBiH i dostavlja je generalnom direktoru na odobrenje.</p> <p>19. Sarađuje sa rukovodiocem Sektora za ekonomske poslove kako bi se osiguralo postojanje adekvatnih osiguranja.</p> <p>20. Razvija i vrši pregled politike ljudskih resursa za NOSBiH i dostavlja je generalnom direktoru na odobrenje.</p> <p>21. Relevantnim institucijama osigurava potrebne informacije o zaposlenicima.</p> <p>22. Generalnom direktoru i članovima Uprave pomaže u proceduri zapošljavanja te pruža informacije o najboljoj praksi u tom smislu.</p> <p>23. Po nalogu Uprave NOSBiH-a obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</p>
<b>Posebni uslovi:</b>	<p>visoka stručna sprema - diplomirani pravnik</p> <p>najmanje 6 godina radnog iskustva u struci</p> <p>poznavanje engleskog jezika</p> <p>položen pravosudni ispit</p> <p>poželjno iskustvo u rukovođenju timom</p> <p>poznavanje rada na računaru</p> <p>poželjno iskustvo u radu na upravljanju pravnim poslovima</p>
<b>Broj izvršilaca:</b>	1
<b>Broj radnog mjesta:</b>	54

#### Viši stručni saradnik za pravne poslove

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za pravne poslove</b>
<b>Grupa poslova:</b>	<b>pravni poslovi</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Viši stručni saradnik za pravne poslove</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>rukovodiocu Sektora za pravne poslove</b>
<b>Opis poslova:</b>	<p>1. Pomaže i pruža podršku rukovodiocu Sektora u organizaciji pravnih poslova.</p> <p>2. U odsutnosti rukovodioca Sektora prati aktivnosti i o njima izvještava rukovodioca.</p> <p>3. Vršiti pregled zakona i propisa iz oblasti radnih odnosa i pomaže u provođenju najbolje prakse ljudskih resursa.</p> <p>4. Pomaže pri vođenju tačnih i ažurnih evidencija o</p>

	<p>zaposlenicima.</p> <p>5. Po nalogu rukovodioca relevantnim institucijama osigurava potrebne informacije o zaposlenima.</p> <p>6. Osigurava administrativnu podršku funkcionisanju NOSBiH-a.</p> <p>7. Pruža podršku rukovodiocu Sektora u podnošenju zakonom propisanih izvještaja, vodi prateće evidencije, pomaže u pripremi godišnjih i kvartalnih izvještaja o poslovanju Sektora.</p> <p>8. Po nalogu rukovodioca Sektora vodi komunikaciju sa relevantnim domaćim i međunarodnim organizacijama o pitanjima koja se ne odnose na operativni dio.</p> <p>9. Sarađuje sa rukovodiocima i osobljem NOSBiH-a u vezi sa pravnim i regulatornim zahtjevima.</p> <p>10. Obavlja pregled i procjene razvoja u oblasti zakonskih i regulatornih propisa.</p> <p>11. U saradnji sa službenikom za javne nabavke vrši pregled zakona i propisa o javnim nabavkama.</p> <p>12. Učestvuje u izradi svih pravnih akata u NOSBiH-u kao i izradi ugovora.</p> <p>13. Prati usklađenost sa pravnim i regulatornim propisima.</p> <p>14. Pomaže u provođenju postupaka javnih nabavki.</p> <p>15. Vodi arhivske poslove NOSBiH-a iz nadležnosti Sektora.</p> <p>16. Po nalogu rukovodioca Sektora obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</p>
<b>Posebni uslovi:</b>	<p>visoka stručna sprema - diplomirani pravnik</p> <p>najmanje 3 godine radnog iskustva u struci</p> <p>poznavanje engleskog jezika</p> <p>poznavanje rada na računaru</p> <p>poželjno posjedovanje pravosudnog ispita</p>
<b>Broj izvršilaca:</b>	2
<b>Broj radnog mjesta:</b>	55

### Stručni saradnik za pravne poslove

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za pravne poslove</b>
<b>Grupa poslova:</b>	<b>pravni poslovi</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Stručni saradnik za pravne poslove</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>rukovodiocu Sektora za pravne poslove</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pruža podršku rukovodiocu Sektora za pravne poslove.</li> <li>2. Vršiti pregled zakona i propisa o zapošljavanju i najbolje prakse ljudskih resursa.</li> <li>3. Vodi tačne i ažurne evidencije o zaposlenicima.</li> <li>4. Po nalogu rukovodioca relevantnim institucijama</li> </ol>

	<p>osigurava potrebne informacije o zaposlenima.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Osigurava administrativnu podršku funkcionisanju NOSBiH-a.</li> <li>6. Pruža podršku rukovodiocu Sektora u podnošenju zakonom propisanih izvještaja, vodi prateće evidencije, pomaže u pripremi godišnjih i kvartalnih izvještaja o poslovanju Sektora.</li> <li>7. Po nalogu rukovodioca Sektora vodi komunikaciju sa relevantnim domaćim i međunarodnim organizacijama o pitanjima koja se ne odnose na operativni dio.</li> <li>8. Sarađuje sa rukovodiocima i osobljem NOSBiH-a u vezi sa pravnim i regulatornim zahtjevima.</li> <li>9. Obavlja pregled i procjene razvoja u oblasti zakonskih i regulatornih propisa.</li> <li>10. U slučaju potrebe, sarađuje sa službenikom za javne nabavke te vrši pregled zakona i propisa o javnim nabavkama.</li> <li>11. Učestvuje u izradi svih pravnih akata u NOSBiH-u kao i izradi ugovora.</li> <li>12. Prati usklađenost sa pravnim i regulatornim propisima.</li> <li>13. Pomaže u provođenju postupaka javnih nabavki.</li> <li>14. Vodi arhivske poslove NOSBiH-a iz nadležnosti Sektora.</li> <li>15. Po nalogu rukovodioca Sektora obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</li> </ol>
<b>Posebni uslovi:</b>	<p>visoka stručna sprema - diplomirani pravnik</p> <p>najmanje 1 godina radnog iskustva u struci</p> <p>poznavanje engleskog jezika</p> <p>poznavanje rada na računaru</p>
<b>Broj izvršilaca:</b>	2
<b>Broj radnog mjesta:</b>	56

### Službenik za javne nabavke

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za pravne poslove</b>
<b>Grupa poslova:</b>	<b>javne nabavke</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Službenik za javne nabavke</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>rukovodiocu Sektora za pravne poslove</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prati zakonske i podzakonske akte iz oblasti javnih nabavki.</li> <li>2. Prati izmjene zakonske regulative iz oblasti javnih nabavki.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Usklađuje opće akte NOSBiH-a iz oblasti javnih nabavki sa zakonskim i podzakonskim aktima iz oblasti javnih nabavki.</li> <li>4. Priprema plan javnih nabavki i izmjene i dopune plana javnih nabavki.</li> <li>5. Komunicira sa Agencijom za javne nabavke, Uredom za razmatranje žalbi, Službenim glasnikom BiH i drugim nadležnim institucijama.</li> <li>6. Učestvuje u radu komisija za javne nabavke u svojstvu člana ili sekretara komisije.</li> <li>7. Učestvuje u provođenju javnog otvaranja ponuda, pregleda, ocjene i upoređivanja ponuda.</li> <li>8. Sastavlja zapisnik o otvaranju ponuda.</li> <li>9. Sastavlja zapisnik o ocjeni ponuda i izvještaj o postupku javne nabavke.</li> <li>10. Unosi u sistem e-nabavke prihvatljive ponude i zakazuje e-aukciju.</li> <li>11. Učestvuje u pripremi i izradi tenderske dokumentacije</li> <li>12. Na portalu javnih nabavki objavljuje tendersku dokumentaciju.</li> <li>13. Izrađuje odluke koje donosi ugovorni organ u postupcima javnih nabavki.</li> <li>14. Ponuđačima dostavlja odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluku o poništenju postupka javne nabavke.</li> <li>15. Na portalu javnih nabavki objavljuje obavještenja o nabavkama, dodjeli ugovora, poništenju postupaka, dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti i prethodno informaciono obavještenje, kao i sažetak obavještenja o nabavci na engleskom jeziku.</li> <li>16. Sažetke svih obavještenja dostavlja za objavu u „Službenom Glasniku BiH“.</li> <li>17. Priprema ugovor o javnoj nabavci koji će biti zaključen sa izabranim ponuđačem.</li> <li>18. Postupa prema žalbama u postupcima nabavki i vodi računa o blagovremenom postupanju u vezi sa žalbama.</li> <li>19. Po nalogu rukovodioca Sektora obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</li> </ol>
<b>Posebni uslovi:</b>	<p>visoka stručna sprema - diplomirani pravnik ili ekvivalent VSS poslovno-pravnog smjera</p> <p>najmanje 2 godine radnog iskustva na poslovima javnih nabavki</p>

	poznavanje engleskog jezika
	poznavanje rada na računaru
	pohađanje obuke za službenika za javne nabavke kod Agencije za javne nabavke
<b>Broj izvršilaca:</b>	2
<b>Broj radnog mjesta:</b>	57

## 8. Sektor za korporativne poslove

### Rukovodilac Sektora za korporativne poslove

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za korporativne poslove</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Rukovodilac Sektora za korporativne poslove</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>generalnom direktoru i Upravi NOSBiH-a</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Osigurava postojanje adekvatnih funkcija korporativnih poslova u okviru NOSBiH-a.</li> <li>2. Prati te redovno informira generalnog direktora i članove Uprave o promjenama, izmjenama i dopunama u domaćoj i međunarodnoj legislativi iz oblasti korporativnih poslova NOSBiH-a.</li> <li>3. Osigurava administrativnu i stručnu podršku funkcionisanju NOSBiH-a što ostvaruje u saradnji sa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) administrativnim osobljem</li> <li>b) osobljem za korespondenciju i poslove prevođenja</li> <li>c) osobljem za zaštitu i sigurnost objekta NOSBiH-a</li> <li>d) osobljem koje obavlja poslove prijevoza, čišćenja i druge pomoćne poslove te</li> <li>e) osobljem za poslove koji se obavljaju u Operativnom centru NOSBiH-a.</li> </ol> </li> <li>4. Koordinira radom osoblja iz tačke 3. s ciljem adekvatne pokrivenosti obavljanja poslova.</li> <li>5. Učestvuje u angažovanju vanjskih saradnika za obavljanje privremenih i povremenih poslova po nalogu generalnog direktora i članova Uprave.</li> <li>6. Učestvuje u radu radnih grupa i timova NOSBiH-a u okviru nadležnosti Sektora.</li> <li>7. Vršiti nadzor i Koordinira korištenje komunalnih usluga uključujući i telekomunikacione i usluge snabdijevanja električnom energijom i sl.</li> <li>8. Osigurava izradu i ažuriranje informacija za javnost (koji mogu uključivati i web stranicu), u skladu sa zahtjevom generalnog direktora i članova Uprave.</li> <li>9. Koordinira radom osoblja unutrašnjeg i vanjskog</li> </ol>

	<p>osiguranja NOSBiH-a.</p> <p>10. Brine o tehničkoj i fizičkoj sigurnosti objekata i imovine NOSBiH-a te prati i uspostavlja prakse, norme i standarde u skladu sa zakonskim propisima.</p> <p>11. Pokreće postupak nabavke i po potrebi učestvuje u nabavci usluge osiguranja opreme i drugih usluga koje su NOSBiH-u neophodne za ispunjavanje njegovih funkcija, a koje spadaju u nadležnost Sektora.</p> <p>12. Predlaže i vrši nabavke neophodne za pravilno funkcioniranje tehničke i druge opreme NOSBiH-a u okviru korporativnih poslova.</p> <p>13. Predlaže te nabavlja i druge usluge i robe neophodne za pravilno funkcioniranje NOSBiH-a.</p> <p>14. Učestvuje i daje doprinos u izradi pravila, propisa te općih i pojedinačnih akata NOSBiH-a u saradnji sa Sektorom za pravne poslove.</p> <p>15. Po nalogu Uprave obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</p>
<b>Posebni uslovi:</b>	<p>visoka stručna sprema – univerzitetska diploma iz pravnih ili tehničkih nauka</p> <p>najmanje 6 godina radnog iskustva u struci</p> <p>poznavanje engleskog jezika</p> <p>poželjno iskustvo u rukovođenju timom</p> <p>poznavanje rada na računaru</p> <p>iskustvo u administrativnim, korporativnim i poslovima organizacije</p>
<b>Broj izvršilaca:</b>	1
<b>Broj radnog mjesta:</b>	58

#### Stručni saradnik - poslovni asistent/asistentica

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za korporativne poslove</b>
<b>Grupa poslova:</b>	<b>poslovna korespondencija, administracija i prevođenje</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Stručni saradnik poslovni asistent/asistentica</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>generalnom direktoru i Upravi NOSBiH-a</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organizuje i obavlja telefonsku, pisanu i elektronsku komunikaciju po nalogu generalnog direktora, sastavlja prezentacije, prepisku i druge pisane informacije za generalnog direktora i stara se o kompletnoj dokumentaciji primjenjući savremene koncepte poslovanja.</li> <li>2. Koordinira kontakte generalnog direktora sa svim institucijama i poslovnim partnerima u zemlji i inostranstvu.</li> <li>3. Vršiti sve neophodne pripreme za sastanke sa poslovnim partnerima, po potrebi učestvuje na</li> </ol>

	<p>sastancima i izrađuje izvještaje te organizuje interne i eksterne poslovne sastanke i priprema materijal za njih.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Učestvuje u organizaciji reprezentacije generalnog direktora, prijemu stranaka i gostiju te protokola generalnog direktora.</li> <li>5. Koordinira svakodnevnu komunikaciju između članova Uprave - izvršnih direktora i generalnog direktora.</li> <li>6. Organizuje službenu korespodenciju i korespodenciju unutar NOSBiH-a</li> <li>7. Vodi evidenciju dnevnog rasporeda i periodičnih planova obaveza generalnog direktora i izvršnih direktora.</li> <li>8. Sprovodi internu i eksternu komunikaciju generalnog direktora i izvršnih direktora te odgovara na pozive.</li> <li>9. Koordinira komunikaciju između učesnika u toku pripreme sastanaka te ugovara termine i mjesta održavanja sastanaka za potrebe generalnog direktora.</li> <li>10. Prima i upućuje poštu, podneske, prepisku ili drugu papirnu ili elektronsku dokumentaciju adresiranu na organizacionu jedinicu ili generalnog direktora.</li> <li>11. Po nalogu generalnog direktora uspostavlja kontakt i prima stranke.</li> <li>12. Učestvuje u evidentiranju, primanju dokumenata ili kopija koje se arhiviraju, zavodi dokumente u knjigu arhive, odlaže ih i omogućuje uvid u njih.</li> <li>13. Učestvuje u pripremi trebovanja za nabavku kancelarijskog materijala kao i drugog materijala za potrebe Uprave NOSBiH-a.</li> <li>14. Učestvuje u vođenju evidencije korišćenja godišnjih odmora, slobodnih dana i prisutnosti članova Uprave.</li> <li>15. Priprema, vodi evidenciju zahtjeva i obezbeđuje logistiku za putovanja.</li> <li>16. Odgovoran je za praćenje i realizaciju zadataka iz domena radnog mjesta kojeg obavlja.</li> <li>17. Obavlja i druge radne zadatke po prethodnom nalogu Uprave NOSBiH-a.</li> </ol>
<b>Posebni uslovi:</b>	<p>visoka stručna sprema – poslovne finansije, poslovni menadžment, poslovna ekonomija ili poslovna informatika</p> <p>poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima</p> <p>engleski jezik – aktivno znanje u govoru i pisanju</p> <p>poznavanje rada na računaru</p>
<b>Broj izvršilaca:</b>	1
<b>Broj radnog mjesta:</b>	59

### Stručni saradnik za prevodenje i administraciju

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za korporativne poslove</b>
<b>Grupa poslova:</b>	<b>poslovna korepondencija, administracija i prevodenje</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Stručni saradnik za prevodenje i administraciju</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>rukovodiocu Sektora za korporativne poslove</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinira poslove vezane za korespondenciju i odgovore na upite dostavljene NOSBiH-u na stranim i jezicima u službenoj upotrebi unutar BiH.</li> <li>2. Vodi evidenciju ključnih kontakata u okviru relevantnih institucija BiH i međunarodnih organizacija iz oblasti PR, prevodenja i komunikacije.</li> <li>3. Prevodi korespondenciju i ostalu dokumentaciju sa ili na relevantni strani jezik i jezike u službenoj upotrebi u BiH.</li> <li>4. Prevodi stručne članke i prikaze koji su interesantni za osoblje NOSBiH-a.</li> <li>5. Vršiti prevodenje sa ili na strani jezik po nalogu generalnog direktora i članova Uprave NOSBiH-a.</li> <li>6. Vodi popis i daje prijedlog angažiranja odgovarajućih prevoditelja za različite strane jezike.</li> <li>7. Prevodi tokom sastanaka sa stranim partnerima ili predavanja i prezentacija, po nalogu rukovodioca Sektora.</li> <li>8. Pruža podršku rukovodiocu Sektora u pripremi i ažuriranju materijala za objavljivanje u javnosti.</li> <li>9. Po nalogu Uprave NOSBiH-a i rukovodioca obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</li> </ol>
<b>Posebni uslovi:</b>	<p>visoka stručna sprema – profesor jezika i književnosti</p> <p>najmanje 1 godina</p> <p>engleski jezik – napredno znanje u govoru i pisanju</p> <p>drugi jezici – prednost</p> <p>poznavanje rada na računaru</p> <p>poželjno iskustvo u prevodenju</p>
<b>Broj izvršilaca:</b>	2
<b>Broj radnog mjesta:</b>	60

### Administrativno - tehnički asistent/asistentica

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za korporativne poslove</b>
<b>Grupa poslova:</b>	<b>poslovna korepondencija, administracija i prevodenje</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Administrativno - tehnički asistent/asistentica</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>rukovodiocu Sektora za korporativne poslove</b>

<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obavlja administrativno-tehničke poslove u skladu sa nalogima rukovodioca Sektora.</li> <li>2. Vodi evidenciju o korespondenciji unutar NOSBiH-a.</li> <li>3. U saradnji sa poslovnim asistentom vrši rezervaciju taksi i drugog prijevoza te pomaže u podnošenju zahtjeva za zaposlenike koji odlaze na službena putovanja.</li> <li>4. U saradnji sa poslovnim asistentom pruža podršku u vođenju evidencija o osoblju.</li> <li>5. Organizuje i realizuje telefonsku komunikaciju za potrebe NOSBiH-a u saradnji sa poslovnim asistentom.</li> <li>6. Prima i upućuje poštu, prepisku ili drugu papirnu ili elektronsku dokumentaciju.</li> <li>7. Po nalogu rukovodilaca i članova Uprave NOSBiH-a uspostavlja kontakt sa strankama i prima ih.</li> <li>8. Vodi evidenciju, prima dokumenta ili kopije koje se arhiviraju, zavodi dokumenta u knjigu arhive, odlaže ih i omogućuje uvid u njih po nalogu rukovodilaca.</li> <li>9. U saradnji sa poslovnim asistentom učestvuje u pripremi trebovanja za nabavku kancelarijskog materijala.</li> <li>10. U saradnji sa poslovnim asistentom priprema, vodi evidenciju zahtjeva i obezbeđuje logistiku putovanja.</li> <li>11. Po nalogu Uprave NOSBiH-a i rukovodioca Sektora obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</li> </ol>
<b>Posebni uslovi:</b>	<p>srednja stručna sprema</p> <p>najmanje 1 godina na istim ili sličnim poslovima</p> <p>engleski jezik – znanje poželjno</p> <p>poznavanje rada na računaru</p>
<b>Broj izvršilaca:</b>	2
<b>Broj radnog mjesta:</b>	61

#### Koordinator fizičke i tehničke zaštite za unutrašnju sigurnost

<b>Organizaciona jedinica:</b>	Sektor za korporativne poslove
<b>Grupa poslova:</b>	poslovi unutrašnje sigurnosti
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	Koordinator fizičke i tehničke zaštite za unutrašnju sigurnost
<b>Odgovornost prema:</b>	rukovodiocu Sektora za korporativne poslove
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nadzire sigurnost objekata koje koristi NOSBiH i</li> </ol>

	<p>odgovoran je za primjenu plana sigurnosti unutar NOSBiH-a.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Odgovoran je za praćenje i procjenu sigurnosti objekta i opreme koju koristi NOSBiH te kontrolisanje mjera obezbjeđenja i zaštite objekta.</li> <li>3. Odgovoran je za izradu planova, elaborata i internih procedura fizičke zaštite objekta, ljudi i imovine NOSBiH-a u koordinaciji sa zaposlenikom zaduženom za poslove iz oblasti informacione sigurnosti.</li> <li>4. Koordinira rad sa agencijom za fizičku zaštitu objekata NOSBiH-a.</li> <li>5. Upotrebljava opremu tehničke zaštite radi sprečavanja neovlaštenog ulaska u objekte NOSBiH-a i njihova oštećenja.</li> <li>6. Vršiti obuku zaštitara o korištenju svih sistema tehničke zaštite na objektima NOSBiH-a.</li> <li>7. Nadzire, uz tehničke aspekte zaštite, funkcionisanje videonadzora, alarmnih i protupožarnih te vatrodojavnih sistema, rad i periodični pregled lifta i dr. Prati periodične preglede svih sistema tehničke zaštite koji su propisani zakonom i preduzima korake u njihovoj realizaciji (atesti i redovni pregledi), uključujući sistem hlađenja i grijanja (uređaji za klimatizaciju i ventilaciju) stabilnog gašenja i plinodogjave.</li> <li>8. Po nalogu Uprave NOSBiH-a i rukovodioca Sektora obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</li> </ol>
<b>Posebni uslovi:</b>	<p>visoka stručna sprema – tehničkog, ekonomskog smjera ili druga ekvivalentna kvalifikacija</p> <p>najmanje 2 godine radnog iskustva u struci</p> <p>poznavanje engleskog jezika</p> <p>poznavanje rada na računaru</p> <p>poznavanje sistema tehničke zaštite i rukovanja njime</p>
<b>Broj izvršilaca:</b>	1
<b>Broj radnog mjesta:</b>	62

### Službenik za unutrašnje osiguranje

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za korporativne poslove</b>
<b>Grupa poslova:</b>	<b>poslovi unutrašnje sigurnosti</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Službenik za unutrašnje osiguranje</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>rukovodiocu Sektora za korporativne poslove i koordinatoru fizičke i tehničke zaštite za unutrašnju sigurnost</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vršiti unutrašnje fizičko čuvanje te osiguranje objekata i imovine NOSBiH-a.</li> <li>2. Tokom dnevnog radnog vremena vrši recepcijske poslove evidencije ulaza i izlaza zaposlenika odnosno gostiju u službene prostorije NOSBiH-a.</li> <li>3. Otkriva, sprečava i prijavljuje kriminalitet u objektu.</li> <li>4. Upotrebljava opremu za sprečavanje neovlaštenog ulaska i unošenja zabranjenih predmeta u objekat.</li> <li>5. Koordinira, uz tehničke aspekte zaštite, funkcionisanje videonadzora, alarmnih i protupožarnih sistema, i dr</li> <li>6. Po nalogu rukovodioca Sektora i koordinatora fizičke i tehničke zaštite za unutrašnju sigurnost obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</li> </ol>
<b>Posebni uslovi:</b>	srednja stručna sprema
	najmanje 1 godina radnog iskustva od čega najmanje 6 mjeseci na poslovima bezbjednosti/sigurnosti
	poznavanje engleskog jezika
	vozačka dozvola B kategorije
	certifikat za zaštitara
	poznavanje rada na računaru
<b>Broj izvršilaca:</b>	5
<b>Broj radnog mjesta:</b>	63

### Domar

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za korporativne poslove</b>
<b>Grupa poslova:</b>	<b>poslovi unutrašnje sigurnosti</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Domar</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>rukovodiocu Sektora za korporativne poslove</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brine o zajedničkim prostorijama u objektima NOSBiH-a.</li> <li>2. Vršiti sitne radove održavanja i popravke te obavještava pretpostavljene o potrebi ozbiljnijih sanacija i radova.</li> <li>3. Brine o kotlovnici, održavanju klimauređaja i drugih sistema.</li> </ol>

	4. Po nalogu rukovodioca Sektora obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.
<b>Posebni uslovi:</b>	srednja stručna sprema
	najmanje 1 godina radnog iskustva od čega najmanje 6 mjeseci na istim ili sličnim poslovima
	vozačka dozvola B kategorije
<b>Broj izvršilaca:</b>	2
<b>Broj radnog mjesta:</b>	64

#### Vozač - kurir

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za korporativne poslove</b>
<b>Grupa poslova:</b>	<b>poslovi službenog prevoza</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Vozač – kurir</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>rukovodiocu Sektora za korporativne poslove</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Radi kao vozač službenih vozila NOSBiH-a za potrebe utvrđene pravilima koja je odobrio generalni direktor.</li> <li>2. Na službena putovanja vozi, članove Uprave NOSBiH-a, ili, po nalogu Uprave NOSBiH-a i ostale zaposlenike.</li> <li>3. Dostavlja poštu kurirskim putem.</li> <li>4. Čuva dokumente za službena vozila NOSBiH-a.</li> <li>5. Vodi računa o sigurnosti generalnog direktora tokom radnog vremena kao i na službenom putu.</li> <li>6. Osigurava pravilno održavanje i servisiranje vozila NOSBiH-a u saradnji sa rukovodiocem Sektora.</li> <li>7. Po nalogu rukovodioca Sektora obavlja i druge poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</li> </ol>
<b>Posebni uslovi:</b>	srednja stručna sprema
	najmanje 1 godina radnog iskustva od čega najmanje 6 mjeseci profesionalnog vozačkog iskustva
	vozačka dozvola B kategorije
<b>Broj izvršilaca:</b>	2
<b>Broj radnog mjesta:</b>	65

#### Kafe kuhar

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za korporativne poslove</b>
<b>Grupa poslova:</b>	<b>poslovi logistike i higijene</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Kafe kuhar</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>rukovodiocu Sektora za korporativne poslove</b>
<b>Opis poslova:</b>	1. Obavlja poslove kao što su posluživanje napitaka i funkcionisanje kafe kuhinje, fotokopiranje,

	<p>umnožavanje materijala, ispomoć prilikom organizacije sastanaka i sl.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Održava higijenu u prostorijama kafe kuhinje te održava higijenu i urednost opreme i materijala koji se koriste prilikom obavljanja poslova iz tačke 1.</li> <li>3. Redovno obavještava rukovodioca Sektora o potrebama nabavke materijala i opreme za obavljanje poslova iz tačke 1.</li> <li>4. Rukovodiocu Sektora prijavljuje uočene neispravnosti i nepravilnosti u prostorijama na uređajima i sl., tokom obavljanja poslova iz tačke 1.</li> <li>5. Po potrebi obavlja kurirske poslove.</li> <li>6. Po nalogu rukovodioca Sektora obavlja i druge pomoćne poslove neophodne za efikasno funkcionisanje NOSBiH-a.</li> </ol>
<b>Posebni uslovi:</b>	<p>srednja stručna sprema</p> <p>poželjno radno iskustvo iz oblasti koja se traži ovim radnim mjestom</p>
<b>Broj izvršilaca:</b>	1
<b>Broj radnog mjesta:</b>	66

### Higijeničarka/Spremačica

<b>Organizaciona jedinica:</b>	<b>Sektor za korporativne poslove</b>
<b>Grupa poslova:</b>	<b>poslovi logistike i higijene</b>
<b>Naziv radnog mjesta:</b>	<b>Higijeničarka/Spremačica</b>
<b>Odgovornost prema:</b>	<b>rukovodiocu Sektora za korporativne poslove</b>
<b>Opis poslova:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obavlja poslove čišćenja prostorija u objektima NOSBiH-a.</li> <li>2. Vodi brigu o održavanju higijene i čistoće okoliša objekta NOSBiH-a.</li> <li>3. Redovno, i po nalogu rukovodilaca izvanredno, obavlja čišćenje i održava urednost kancelarija kao i drugih pomoćnih prostorija NOSBiH-a.</li> <li>4. Rukovodioca Sektora redovno obavještava o potrebama nabavke materijala i opreme za obavljanje poslova čišćenja.</li> <li>5. Po potrebi i nalogu rukovodilaca obavlja poslove vezane za posluživanje napitaka i funkcionisanje kafe kuhinje.</li> <li>6. Po potrebi obavlja kurirske poslove.</li> <li>7. Prijavljuje rukovodiocu Sektora uočene neispravnosti i nepravilnosti u prostorijama, uređajima i sl., tokom obavljanja poslova</li> </ol>

	<p>čišćenja.</p> <p>8. Po nalogu rukovodioca Sektora obavlja i druge pomoćne poslove neophodne za funkcionisanje NOSBiH-a.</p>
<b>Posebni uslovi:</b>	<p>srednja stručna sprema</p> <p>poželjno radno iskustvo iz oblasti koja se traži ovim radnim mjestom</p>
<b>Broj izvršilaca:</b>	2
<b>Broj radnog mjesta:</b>	67

**POPIS RADNIH MJESTA U NOSBiH-u**

<b>Broj radnog mjesta</b>	<b>Naziv radnog mjesta</b>	<b>Broj izvršilaca</b>
1.	<b>Generalni direktor</b>	<b>1</b>
2.	<b>Član Uprave – izvršni direktor</b>	<b>2</b>
3.	<b>Sekretar NOSBiH-a</b>	<b>1</b>
4.	<b>Savjetnik Uprave</b>	<b>2</b>
5.	<b>Savjetnik Uprave-medunarodna saradnja</b>	<b>1</b>
6.	<b>Koordinator za Operativni centar NOSBiH-a u Palama</b>	<b>1</b>
7.	<b>Interni revizor</b>	<b>1</b>
8.	<b>Rukovodilac Sektora za upravljanje sistemom u realnom vremenu</b>	<b>1</b>
9.	<b>Pomoćnik rukovodioca Sektora za upravljanje sistemom u realnom vremenu</b>	<b>2</b>
10.	<b>Inženjer za koordinaciju rada tima (upravljanje 400kV, 220kV mrežom i balansiranje EES )</b>	<b>5</b>
11.	<b>Inženjer za koordinaciju rada tima (upravljanje 110kV mrežom )</b>	<b>5</b>
12.	<b>Inženjer za upravljanje sistemom u realnom vremenu (upravljanje 400kV, 220kV mrežom i balansiranje EES )</b>	<b>15</b>
13.	<b>Inženjer za upravljanje sistemom u realnom vremenu (upravljanje 110kV mrežom i balansiranje EES )</b>	<b>15</b>
14.	<b>Inženjer za operativnu spremnost rezervnog centra NOSBiH-a</b>	<b>1</b>
15.	<b>Rukovodilac Sektora za operativno planiranje</b>	<b>1</b>
16.	<b>Viši inženjer za analizu i optimizaciju rada EES-a i DTS-a</b>	<b>2</b>
17.	<b>Inženjer za analizu i optimizaciju rada EES-a i DTS-a</b>	<b>2</b>
18.	<b>Viši inženjer za operativno planiranje (godišnji, mjesečni i sedmični planovi)</b>	<b>2</b>
19.	<b>Inženjer za operativno planiranje (godišnji, mjesečni i sedmični planovi)</b>	<b>2</b>
20.	<b>Viši inženjer za operativno planiranje (aktivnosti dan unaprijed)</b>	<b>2</b>
21.	<b>Inženjer za operativno planiranje (aktivnosti dan unaprijed)</b>	<b>3</b>
22.	<b>Viši inženjer za koordinirano planiranje rada EES-a</b>	<b>2</b>

23.	Inženjer za koordinirano planiranje rada EES-a	4
24.	Rukovodilac Sektora za tržišne operacije	1
25.	Viši inženjer za administraciju tržišta	1
26.	Inženjer za administraciju tržišta	3
27.	Viši inženjer za vođenje i poravnanje podataka	1
28.	Inženjer za vođenje i poravnanje podataka	3
29.	Viši inženjer za pomoćne usluge i balansno tržište	2
30.	Inženjer za pomoćne usluge i balansno tržište	3
31.	Rukovodilac Sektora za strateško planiranje i razvoj	1
32.	Viši inženjer za razvoj sistema i tržišta	3
33.	Inženjer za razvoj sistema i tržišta	2
34.	Viši inženjer za planiranje sistema	1
35.	Inženjer za planiranje sistema	2
36.	Viši stručni saradnik za poslove iz oblasti energetike	2
37.	Stručni saradnik za međunarodnu saradnju	2
38.	Stručni saradnik za saradnju sa institucijama u BiH	2
39.	Stručni saradnik za projekte i studije	2
40.	Rukovodilac Sektora za informacione i komunikacione tehnologije	1
41.	Viši inženjer za SCADA/EMS aplikacije i baze podataka	1
42.	Inženjer za SCADA/EMS aplikacije i baze podataka	3
43.	Viši inženjer za informacione sisteme i baze podataka	1
44.	Inženjer za informacione sisteme i baze podataka	3
45.	Viši inženjer za telekomunikacije i računarske mreže	1
46.	Inženjer za telekomunikacije i računarske mreže	3

47.	<b>Viši inženjer za cyber/informacionu sigurnost</b>	<b>1</b>
48.	<b>Inženjer za cyber/informacionu sigurnost</b>	<b>2</b>
49.	<b>Rukovodilac Sektora za ekonomske poslove</b>	<b>1</b>
50.	<b>Glavni računovođa</b>	<b>1</b>
51.	<b>Samostalni računovođa</b>	<b>1</b>
52.	<b>Stručni saradnik za finansijske poslove</b>	<b>4</b>
53.	<b>Stručni saradnik za analizu tržišta električne energije</b>	<b>1</b>
54.	<b>Rukovodilac Sektora za pravne poslove</b>	<b>1</b>
55.	<b>Viši stručni saradnik za pravne poslove</b>	<b>2</b>
56.	<b>Stručni saradnik za pravne poslove</b>	<b>2</b>
57.	<b>Službenik za javne nabavke</b>	<b>2</b>
58.	<b>Rukovodilac Sektora za korporativne poslove</b>	<b>1</b>
59.	<b>Stručni saradnik poslovni asistent/asistentica</b>	<b>1</b>
60.	<b>Stručni saradnik za prevođenje i administraciju</b>	<b>2</b>
61.	<b>Administrativno - tehnički asistent/asistentica</b>	<b>2</b>
62.	<b>Koordinator fizičke i tehničke zaštite za unutrašnju sigurnost</b>	<b>1</b>
63.	<b>Službenik za unutrašnje osiguranje</b>	<b>5</b>
64.	<b>Domar</b>	<b>2</b>
65.	<b>Vozač - kurir</b>	<b>2</b>
66.	<b>Kafe kuhar</b>	<b>1</b>
67.	<b>Higijeničarka/spremačica</b>	<b>2</b>

**Ukupno 154**